



SOUTH AFRICA'S ONLY NATIONAL BANTU NEWSPAPER

Authorised to Publish Government Proclamations and Notices of the Native Affairs Department.

SATURDAY, NOVEMBER 18, 1950 legistered at the G.P.O. as a Newspaper

PRICE 3D.

CONFUSION REIGNS IN TRANSVAAL CONGRESS AFFAIRS

Great confusion in the Transvaal Provincial African National Congress affairs has resulted from an election meeting held last Sunday in the Western Native Township Communal Hall. The meeting purpotted to be the continuation of an adjourned conference which, at Springs, failed to make headway with election of President. This failure resulted from disagreement between factions supporting two candidates seeking office.

At Sunday's meeting, an all-day wrangle dragged on from early morning till late afternoon while Lekgetho said that when disorderman, delegation and candidates for warned delegates that he would the presidency. The chairman at close the meeting and hand over the Springs conference was replaced by another; new delegates that he would cutive of the organisation, pleaded with the delegates for level-headedness and harmony. The placed by another; new delegates

Mr. J. B. Marks claimed in the mustering more votes than his end to have been elected President rival, was declared President by while on the other hand, Mr. C. S. Mr. Lekgetho himself. Ramohanoe's group holds that no election took place and that the claim by Mr. Marks is invalid.

THE OTHER VIEW

This is denied by Mr. Ramohanoe's supporters who claim that no the nation was greater than the individual. Confusion on this point came about election took place. They also deny after the chairman Mr. J.M.S. Le-that Mr. Lekgetho announced Mr. kgetho, had warned the house Marks' election as President. Al against disorderliness and made a they saw, they declare, was Mr. statement interpreted to mean that Marks in the chair declaring himhe had adjourned conference.

At this point, a supporter of Mr. the election of his executive. Marks approached the chairman In a statement to the "Bantuwho in turn called for a divi-sion. Supporters of Mr. Ramoha-points out that no sooner was the burnt down in the past few days noe declared then that they would conference opened than it was

Jhb. Squatters Total 3,350 Families

Affairs Department, states that the number of squatters on the city's outskirts now totals 3,350 moe's group, the matter now rests with Dr. Moroka and his national members complained that patrons with Dr. Moroka and his national Venables regards a conference to executive discuss this problem as urgent.

Health Foundation Wants £1,000,000

Johannesburg area, the Centre at candidate changed his mind. Moroka recently celebrated its Mr. Kakumbi said that as soon first birthday.

A million pounds will mean more centres throughout the him their support and, to their dis- there should be a reversion to the

A.P.S.A. TO MEET IN PRETORIA

Northern Areas Branch of the African Public Service Associa-

is being called to prepare resolu- information of conditions in the tions for the coming annual con- Township. ference of the association next month. Delegates to the conference will also be elected.

Polly St. Plans Leisure Hours

An interesting programme for a that many Africans working in Johannesburg do not know how to make profitable use of their leisure time. Therefore a programme of events to meet the interest of both young and old has been offered and published under a leaflet called "Knock-Off Time

This scheme is sponsored by the City Council of Johannesburg through an African organiser, Mr E. P. Gwambe. The events include music, films, talent com- Gardner won the British and to intervene unless it was given petition. Bantu action song. Empire heavyweight boxing chamband that right by the Charter. traditional choir competition and pionship at Earl's Court, London Mr. G. S. Pathak, legal expert Seventh Division plunged waist- The first was that South Africa's to the Indian delegation, inter- deep across two icy North Korean livestock population had been on further information compunicate on Tuesday night, when Bruce to the Indian delegation, interfurther information communicate with the Organiser, No. 1 Polly Street, Johannesburg — Phone: The end of the 11th round.

Tuesday night, when Bruce vened to say that South Africa had repeatedly tried since 1946 to suppress the moral issue and to the Manchurian border, only 25 to meat usage had risen rapidly and

delegates argued over the chair- liness showed itself, he merely and member of the National Exe-

sought recognition at this meeting. he divided the house and Mr Marks for fruitful results, adding that it

self elected, and going ahead with

not take part in the election and clear that there were irreconcili-in fact, did not do so. Chere were the African nationalists supporting Mr. Ramohanoe and the other group for Mr. Marks. The conference became so rowdy that it was are standing by .- S.A.P.A. clear that nothing would be accom-

Representatives of Johannesburg ment Mr. Lekgetho Geologic conditions of National Squatters in the city's peri-urban areas with Dr. H. F. Verwoerd, the Minister dent of Congress. The chairman, and Mation Affairs when he visits

OFFICE DECLINED

Dr. W. F. Nkomo favoured by a ection for the presidency, took no part in the election. Mr. S. W. B. cemetry. Kakumbi, Chairman of the West

as Dr. Nkomo arrived at the hall, be summoned all who had pledged

200 Huts Set On Fire In Transkei

UMTATA, Tuesday.

by rival factions in the Tekweni Location in the Ngqeleni District of the Transkei. There has been some looting, but no actual fight. ing has taken place. The police. S.A.P.A. office by use

Moroka Board Discusses

The Bantu World, in keep coverage of local and overs African Press Association, service available in the examining a message whi office in Johannesburg. be received in the Banti transmission from Cape by radio to Reuters in Johannesburg. The tele by the impulse of elec-

To The Bantu World Offices

How World News Comes



with the growing demands for greater news has become a member of the South High Commissioner, Sir Evelyn usuring our readers of the best possible Baring. Shown is a Bantu World sub-editor just been transmitted from the S.A.P.A. news item sent from, say Cape Town, can attitude to the chieftalnship. He offices in a matter of a few minutes after never denied his nephew's right watersrand told Sapa this week. as can all foreign news which is first flashed of succession, but has always opand then immediately radioed to S.A.PA. in ine in the picture receives messages purely An operator can make contact with the teyboard which is modelled on similar lines to a typewriter.

SERETSE-TSHEKEDI AGREEMENT RENOUNCES CHIEFTAINCY CLAIM

Seretse Khama confirmed in London on Tuesday that he signed an agreement with his uncle, Tshekedi Khama at Lobatsi renouncing in common with him claims of his own and Tshekedi's children to the tribal chieftaincy.

am in touch with certain organisa- committee for the furtherance of Bechuanaland as chief.

no matter in what capacity.

On Sunday, November 12, Tshe | the banished chiefs. kedi Khama, former regent of the Tshekedi says he is in conflict Bamangwato, published an agree- with the British authority regardment between himself and his ing the tribal councils. Neither nephew, Seretse Khama, chief de- he nor his followers have been signate of the Bamangwato, to consulted and for this reason the renounce the claim of themselves tribesmen who followed him into and their children to the chief-exile have declined to return to taincy of the tribe. Tshekedi says Bamangwatoland as a preliminary the agreement was made last to nomination for the tribal August, Sapa reports.

The reason for publishing the document, Tshekedi says, is because Seretse, with the aid of comment to offer on Tshekedi's various liberal organisations, is trying to return to Bechuanaland of which it had not seen. as a Chief. Tshekedi adds that his decision was taken after se veral conferences with the British

Tshekedi said he has been perposed the idea of a white woman s "mother of the chief-to-be."

Other points in the document That Seretse and Tshekedi

British Government peacefully

that they should take up the cas ooth of them should reside in Bamangwatoland and serve their people in any other capacity

council if and when formed. Also asked at this meeting was The document says that in prin- in Kgotla," Mr. Pela said. ciple the two agree on a policy of federation between, the Bamangwato and some other tribes in the Bechuanaland Protectorate.

means would be used for social ketse met unofficially in Mafeking serve.

"I deny," Seretse said, "that I | recently to create a provisional tions and trying to return to the principle of federation in preference to the policy the British Seretse added that he felt he had Government is preparing to fol-the right to live in the territory. low in the Bamangwato Reserve tribal councils as substitutes for

The office of the British High Commissioner in Pretoria had no statement, an authoritative copy

AGREEMENT HELD INVALID

Any agreement between Seretse Khama and his uncle, Tshekedi Khama, to renounce claims to the chieftainey would not be valid without the approval of istently misrepresented about his Kgotla, Mr. W. S. Pela, leader of kedi Khama's statement.

Mr. Pela said that the series of Seretse and obatsi before Sere were thoughout hould carry out the orders of the

"Even if Scretse made such secret agreement, as alleged by Tshekedi, it would have no legal force or effect, as the determina-(apart from that of chief) includ- tion of succession to the tribal ing the right to sit in the tribal chieftainship is one resting en tirely with the tribe assembled

STRONG FEELING IN TRIBE

Mr. Pela said there was a strong feeling in the tribe about the fact Several months ago Tshekeci that Seretse, through his removal ubmitted to the British authori- to Britain, had been denied the ies a detailed memorandum on facilities now being granted to this subject. Members of the Tshekedi to attend to personal Barolong, Bakwena and Bangwa- affairs in the Bamangwato Re-

of Native Affairs, when he visits goes on the statement, vacated his seat and supporters of Mr. Marks Mr. L. I. Venables, manager of the Moroka Advisory Board at its monthly meeting last Saturday should be refunded the difference. Affairs Manager should be author-the Moroka Advisory Board at its monthly meeting last Saturday should be refunded the difference. Strong objection against in-

of the service had been charged A spokesman of the board carried.

Rand Regional Committee of Con- referred to owner-built dwellings The National War Memorial gress which, as with others, had in Moroka, saying that in view of Health Foundation has launched an appeal for £1,000,000 for the expansion of its work. In the Likebannesh was launched told a "Bantu World" representative that at the last minute, their failing which, services of the hearse in the township should discontinue

Mr. A. Ntoi said that pending thorough discussion on the matter, country. Please support the appeal. appointment, declined office be- original figure of ten shillings: cause of the division at conference. | also that all patrons already

Deputation Appointed

Of several suggestions raised in amounts ranging from a pound to Nkoadi, calling for a deputation thirty shillings to convey dead to interview the Johannesburg bodies from Moroka to Nancefield City Council Non-European and leisure-time activities of Affairs manager was accepted and Moroka community. The board

Messrs A. Ntoi, R. S. Butelezi, H. Mthethwa, P. Mathole, A. D. Madida were appointed to interview the manager. Mr. L. D. Newana was appointed to attend mates of expenditure. as honorary member-

Mr. Ntoi complained of delay in he release of bodies from the Government mortuary, saying this was unnecessary. He also complained of the manner in which bodies were left exposed in the mortuary, adding that this was even wrong when account is taken of the fact that the bodies of both sexes were kept in one

Committee Rooms

Bid To Abolish Block-Voting System Fails

the board's opinion on the display

of advertisements in the town-

ship. Revenue raised by this

On the matter of showers in the

township, shelters at bus termini

and roofing of latrines, the chair-

man said that these were being

considered in next year's esti-

gave a favourable reply.

Requests by the United Civic Association and the Location Vigilance Committee, both of Advocate H. S. Vieyra, who which asked for the abolition of system in location advisory board elections, failed at a meeting of the Pretoria Native Advisors Board over which Dr. Alber

Hertzog M.P. presided.
Mr. F. Mareka assisted by M Phillip Gillinge put the case for petitioners. Mr. Mareka challenged the board to face the electorate and gave detailed ex planation of the advantages of the ward system of voting over the block voting system.

Speaking in opposition, Mr. A Sehloho said the ward system would enhance the prospects of Kgudu-Moroho. He was seconder by Mr. Kgomo Masemola.


MEAT PRICE INCREASE

The Minister of Agriculture, Mr S. le Roux, has announced that mutton and lamb may now be brought freely into the controlled areas. Retail prices will be raised next week by 2d. a pound on muton and 3d. a pound on lamb. The retail price of beef will be raised bout next February.

Mr. le Roux said that the measures contemplated were based on two salient features of the meat

was still increasing.

The cigarette you always enjoy!



Accompanied by two members tion meets Saturday, November 25, of the Executive, the Transvaal at the Head Office of the Native Deputy Administrator, Mr. A. S. Affairs Department, Pretoria, at Lombard, visited Alexandra Town-ship on an inspection tour last trouble to come to Alexandra said the Finance Committee of the and its replacement by the ward Among other items, the meeting Friday week to obtain first hand

> While the officials appreciated the efforts already made by the Health Committee's small staff of Health visitors and the Chief Health Inspector, Mr. Lombard said the administration would not

Woodcock **Loses Empire**

LONDON, Tuesday. - Jack The United Nations had no right

Administrator

trouble to come to Alexandra said the Finance Committee of the and its replacement by the ward he was pleased they had seen City Counci! had agreed to a £480

things for themselves and that the vote to cover the cost of doors, impressions gained would guide windows and corrugated iron deliberations on the township. roofing required for twelve com-

LAKE SUCCESS, Tuesday. commit itself with promises of Challenging the authority of the help at this stage, but the results United Nations to deal with of their personal call had shown India's complaint about the treatseries of events to take place at No. 1 Polly Street, Johannesburg, has been prepared covering the latter part of this month and Mr. Mentjies, Chief Health In-Indian delegation had opened its

Dr. Donges argued that according to international law, relationship between a State and its nationals, including the treatment Rights. of those nationals, was a matter of exclusive domestic jurisdiction. No other State or organisation

The treatment of South African nationals was being discussed.

could intervene.

-S.A.P.A. smother it by technical objections. 30 miles away.

Speaking before the 60-nation Special Political Committee of the ment of Indians in South Africa.

Special Pointage of the the chief Union delegate, Dr. T. General Assembly, Mrs. Vizaya the chief Union delegate, Dr. T. Lekshni Pandit sister of the Lakshmi Pandit sister of Indian Prime Minister Mr. Nehru December, It has been discovered spector thanking the Provincial question of competence after the the treatment of the 300,000 people of Indian origin in the Union wa

not in keeping with the principles and purposes of the United Nations Charter and Declaration of Human

UNO Thrust In Korea Resumes

Infantrymen of the United States problem.

LITABA TSE ROMETSOENG KE BANGOLLI BA FREISTATA LE TRANSVAAL

OTTOSDAL: Helele-helele ke yo maratahele, ka a ratile mahelele o ba a ntse a tlhaga ka one fela. Eare ka di 28-10-50, bana ba sekolo ba re halo le matichere a bone otlhe go ya pulong ya sekolo ko Borobalo, bane ba palame "lorry" ya mo gae ya ga Mr. Malakia Maine. Ba tsamaile ka polotshego, ba be ba boya fela

Nna Maratahelele wa Ottosdal ka ba ka kopana le Maratahelele ba bararo. Mats'eliso a be tlung ea Dealeville. wa Leendoornstad. Ra bua thata leloko lohle la mofu. ka taba ya go romela mafoko ko Bantu World". Mme a mpha keletso tse ntsi, gore ke se lape go kwala tse di tlhagang mo

Re bona Mr. D. P. Mothupi, ke ena o kareng wa ota gona le lotlhoka fela. A re mo rapele bohle ba habo, Mats'eliso a 'note tein, leng, Mr. Joel Maje wa Mnfe- ke Jesu. king ene e le moeti wa ga Mr. le Mrs. Dintswa.

- Maratafielele

WHITES: Re hlokahaletsoe ke basebetsi ha babeli mona motseng na rona, e mong kt mona ea tsoane Mohaleshoek ha Morena Moeketsi, lebitso la hae ke Jackson Mofokeng a nyalana le Annal Mokhele Mokhutlule o hlokahetse loe ke Ntatarona Edian Mhlekwa White house, Loc. Petrus Steyn. moholo on Kereke ea D. R. C. mona Whites. E mong ke ngoana borona Jack Jackson mosebetsi oa kimle mona Whites.

Eenn o hlokahetse ka la 29 Oct. tloa bo "Tsotsi Mphelehetse." ober 1950 me a bolokoa ka la 31 Mohalane 1950 ke Mo-Evang Eph Mah'atsi, e mong oa babali ba 'Bantu World'', oa kereke ea rona ea D. R. C.

MANYALO

moscen bena ba nyala ba nyala korekeng. Re ne re eja Limpho tse ileng tsa tsoa moo lenyalo le leholo le letle ha ntata e bile tseo ke sa tsebeng moo li

Lenyalo lena la emisoa ke maruti Msibi oa Ventersburg Ollenche ea monyalioa ene e le e sootho. A hlaha ka la 29 October a le mosoothoana khaitseli a motho a traneleha.

Tigers ca Vereeniging e kiea libla mona apaling ea pele White 2. Vereeniting 1. Likoulo con tso 2 li ntsitshe ke bashemaba binyenyane e leng Sydney

EA BOBELL

3. Likoulo tse 3 ts: li ntsitsoe ke Oranges, Sea water le Ndundu. Ke sa rata hore Whites e shapuoe.

KOMELLO

Tsatsi le eme mona ha rona. Koniti ea Thapelo ea Pula Molu Setulo ea cona e leng Mong J. D Motsile, mongoli S. P. Chocu e il ea lula 'me ea qeta hore thapele ea pula o tla ba ka la 19 hona khoeling ena. Batsamaisi ba mosebetsi oo oa thapelo ke Mo-Evang P. Phaktli le Mong. B. Senokoane -Molula-Qhopeng

PATHÉ



THE MOST UP-TO-DATE

Ke ka masoabi a maholo ko tsebisa babali hore ka la 6 Mphalane hla ea hakala ho qala le ho qetela. ka kampong ea mobu. re ne re boloka mofumahali Welhelmina Moeeng ea hlokahalletseng m ane tlung en bakuli "Tempe" Mangaung. Bats'oari kapa batsamaisi tsa Maokaneng. ba mosebetsi e bile:— Morri i Motse oa Mangaung Moleli Motlohi oa Mangaung le Moleli Lebone oa Dealesville.

Papali ea pele Hoopstad 3, le ka sontaha, joale ba mose ba koa-Wesselsbron 1. Papali ea ho qetela Hoopstad 2, Wesselsbron 0.

ea kenang sekolo motseng oa rona. O bolailoe ke maru a il'o roa-Ila le ba bang.

Mofu o ne a se a le lilemo tse ka

LIPAPALI

ngoana re ne re le moketeng monate oa lenyalo la tichere J. I Ts. Lehobo, Ha habo Mong, J. I. ka la 25 October 1950 me a bolo- Mofokeng ke Reitz o nyala ha lo le ka mahlomola, re bona feela kua ka lla 26. Enoa mofu o boloki- ntate Petrus Lehobo ua no 21 mafu a iphile matla haholo. Ve-

> Lenyalo lena kamoo le bileng monate ka teng, le kajeno ha re ka tsebeng tsa rona re ntse re u-

Heilbron.

Mantsiboea limpho li ne li nts'e. Faith Mission Church. tsoa holong ea sekolo, ke moo, mo-Re kijela manyalo mona motsang nate o bileng teng kaho fetisisa Secelele sane sa mots'ehare.

David Nkhobo morali oa tsoang teng. Cheleteng teng ha ke hae e leng Mary Nkhobo o ne a sa bua. Elma R. Sello o ile a hlahihyoloa ka Samuel Hialele hona sa mpho tse tsoang ho bana ba has Whites mona. Ho ne ho tletse se- ba li Sub. Stds A le B tseo re jlens ra li ananela kaofela hobane tsoa ho batho ba baholo hle. ea tseba hore bana ba li Su standards ba baholo bo boxace Mantsoe a hae holima hoo a bile monate haholo, le bakeng sa se tolo soble.

phehisano e monate ca lipina e go tshameka kgwele (football). eseng tsa lenyalo ele ia ba sekolo, ba phehisana le ha "Blue Birds S.C. Nako yona e

monate. Ha ke eso ho te bone te joalo lenyalo 'na boohelong

baka. Ahang motse ba ha Mofokeng se etseng lenyalo papali kapa bosao ana ke kano e ngoc ea tse Ehole

VEREENIGING: Ea neng a sio matsatsing a fetileng Wire Works ke Mr. Isaac Raboroko. O ne a ile le Monghali Robson Usco Director. Ba nkile leeto la khoeli caofela; ho tloha mona Vereenigng ho ea Cape Town.

-M. S. Kocha.

FOR ROBUST HEALTH!

ble from all grocers in bags of 100lbs., 50lbs., 25lbs., 10lbs.,

ufacturers; PREMIER MILES Co. Ltd. Johannesburg.

EYE SUFFERERS CONSULT US.

Do you suffer from bad eye sight? an you read small letters? Do you get headaches, eye strain? lave your eyes examined by a qualified Optician. atest type of frames just arrived

Optical repairs done.

Righthouse's Opticians And Chemists

Mofu e ne e le setho se ts'epaha- fontein tse tsamaisong ea Captain

Ea lla phala, ha kubella lerole le Ka la 22 Pulungoana ke ha re lefubelu ka lebalong. Lisa-tseba-boetse re boloka Sophia Thulo, belu ha seba lekkara ha sala lebalong. Lisa-tseba-Secretary ea Black Birds! belu, ha echa lekhong ha sala molo-

0, Bloemfontein 1. batho ba mono, e setse o kane bang leshome. Re lla le 'm'ae le (Draw); Dealesville 2, Bloemfon-Thapama: Dealesville 1, Boshof 1

> Lia-loma "Tampan" tsa Dealesville. Ea ratang ho tla li bona ha na ba koano le ba tsoang Loure-Ka la 5 Pulungoana ho ne ho li- li tlola li ikonka e bile li thala a nco Marques. Ka Sateretaha sa la e libapali tsa futubolo tsa Bloem-John Nkwadipo (Johny Walkers)
>
> 4 November baeti ba rona ba thu-lana le mathaka a Ma-India. Es PETRUS STEYN: Ka li 4 Pulu- a thala joaleka namane ea lesole e nonts'itsoeng

-Monyatsa-Lekunutu.

VILLIERS: Ka masoabi a mahokeng tsane tse sa tsoa feta ho bile le mafu a mararo.

eso lebale hore ho bile lenyalo: le Gamede oa kereke ea Presbyterian of South Africa.

Vekeng e ka pele ho ile ha hlo-Lenyalo le ne le nyalisoa ke kahala Ntate Ngubeni oa kereke Rev. A. R. S. Poho A.S.N.M. oa ea Methodist Church. Ha latela Presbyterian Church of S.A. oa ngoana oa ha Ts'olo 'me ka la 6 Pulungoane 1950 ha hlokahala 'M'a 'Mamakhubo oa Apostolic rona

> Re Ila le bona kaofela. Mafu a iphile matla haholo mona motseng oa Lekoa. Re fumana pula e monate eo ba re siang ka

Re kile ra bona Tichere Mahan mona motseng oa rona; 'me ba kileng ba re khalo ke Tichere Lekho bane ho ea Ficksburg, Mong. Radebe ho ea Frankfort le Mof. Mzizi ho ea Reitz.-Nomaphoisa.

OTTOSDAL: Erile ka di 3-11-50, o bo go hitlhwa Mr. Fannel Legetho (D.K.W.) E rile e le selelo ca ntlha tse tsotlhe. E ne e le yo nongwe wa masole mo ntweng va Hona mantsiboeeng ao ho bile World War II. O itsagale thata ka

E rile a tswa ntweng wa nna classical music) ho ne ho bina ba mo shamekedi wa sepane sa ntse a tshamekela sona fela. E ne E hile monate hampe (Rocen- e le "Full-back" e e reng

Young Zee re he go bras S. le thata ul mo kon ull-had gore a e go ba tswela "

O shwa jaana, a ntse a le mo leanong la go simolola team" ya mono fela Ottosdal. Thata go latlhegetswe ba di Blue Birds. Ga a ka ba a kula lobaka O ne a na le moya o montle wa motshameko gomme o ne a sa batle ntwa mo lebaleng.

-Maratahelele

HOOPSTAD: Ka la 28 Mphalane e ha Litsitsili tsa J. Mahumapelo patetse Hertzogville; team yenyane ea mona hae. Papaline a pele ea eba Draw. Ho ea bobel Hertzogville ea neha Hoopstad Nil. Ke eo thupa. Basotho ba re

noha ha e nts'oe mokoting. Ka la 29 motse oa be o futuhe soe ke Wesselsbron ka tennis l football. Ha lubeha hohle. Bang r enneseng ba bang ba ea lebella

Tennis ea tsamaea tjena Hoopstad ea hIola ka 7 games! We sselsbron a re tanki ka ha libapali tse ling li ne li ile bolong. Ke bane ba neng ba bapalla Junile L.T.C. Hoopstad:- Banna 71, Loveday Street (between Jeppe Messrs:- I. Sello, M. Leseane, A. S and at 114 Jeppe St. off Diagonal St. hatsana:- S. Mogorosi, D. Dikoko

le E. De Beer: Papall e hlile e le la matlo tulo eo bo-ma-rona ba o hlokahetse ka la 24 kgoeding e-l

Ba kenya thupa hore motho a bo-

Re maketse ha Wesselsbron a re lang sa mokhatlo oa mafumahali a Isaac Diphoko le "Local Team" ea D.R.C. o siha monna oa hae le bana Boshof (Seretse) ho tla likanela mokhoa, athe ha ho letho. Ithu ntseng ba kula ke Mr Nthebe, Mr teng bolo pele le e-tla mona seli- Serue, Evangelist Mosesi, Mrs Mobeng sa bolo! Ba ratang ho ikholisa ba ngolle

BATHO LE TSA BONA

Mrs Mohapeloa a na a fihla ho Hoseng lipapali tsa fela tjena, tsoa Kapa. O tla a babatsa tsa Dealesville 2, Boshof 1; Dealesville, teng. Mrs Lechesa o ntse aphela le lesea la hae 'M'amaboloka. -Mogalajoe.

> TSHOANE: Motseng ona ho no ho bapaloa futubolo ke bahlankakhahlana ea betana 'me qetellong baeti ba shapa Ma-India 5—2.

Letsatsi la 5 November lona le la lebaloa khale ke mathaka a ratang bolo. Bahlankana le baroe tsana ba etsa ditlatse, ba roka ba thothokisa dipapadi. Ea lla phala Bahlankana ba Potoketsi ba e hlaba ba ba boela ba e hlaba.

Kgudu E Qalile Sechaba sa Bakgatla se thabile le Matebele le bohle go utloa gore monghadi David Modise ke een ea kgethiloeng go nna moeta-pele oa kgotla la Kgudu-Moroho mme mothusi wa gagoe ke Mr. William Lepule, Banna bana ba kgethilos Kgudu-thamaha ea Moroho mme bohle ba tsebisoa phatlalatsa gore moeta-pele wa kgotla la Kgudu ke Mr. David Modise.

Lekgotla la mafumahadi la Sweet Home Club le ne la etseditse mafahla a ha Mong le Mofu Keble 'Mote mokete oa teboho. Basho ba bile ba ngata-ngata ka dimpho tsa bona. Morena J J. Monohio a nkile setulo mme ntate P. Letsholo e le cena as * oa mosebetsi. Morena ba, e mong wa Lemars letso a etsa polelo e na sea; a supa gore go 10cha oa Morena Jesu. workiverside di bolel casala ngoana ea bo

contemanyamanyane

Ke sa kopa seba Re sa phela mons aba feela ke mekho ilokahetse e mong o oona e len

a sula karara la ca hae Johanne Ba kile ba thuloa ke pere 'me bohloko ko ke mana ba qetelle ba orohile. E ne e le babali ba

meng o ile a hlahsa mantsoe a 211. Bara ba hae ba tla fihla ka o ntse o hola re bona Kolane Makume a entse cafe 1 chesa lana la matha ka liboroto

koranta ena ea rona. Phupung

ea Malika moruti oa hae Ke-

a ba thafela 'Masenate ha ho se paka ho bua chelete pele-a-pele na-Afrika. Ke utloa Ramabanta a re o ba

MOKETE OA LIPINA

Ho bile le mokete oa lipina ma-ne Roma. Ntho e mpe ke litsotsinvana tsena, lia shapuoa empa ha i bake.-Sentebale.

EDENVILLE: Re thaba ho leboa, ka pula e monate, eo re tsoa e fumana matsatsing a fetileng, e bile pula ea batho le liphoofolo, re ne re se re maketse, hoba lithota li ne se li le ts'ehla, re sitoa le ke ho bona hole ke lebatama.

Joale e nele, banna re tssoha le shoho tsa pele, ho lema ka lijareteng, re habile hore Keresemes ha e fihla, ho be ho le ho talana Bo-Mrs S. Ramoliki, Mrs Mofube. Mrs Mangape, le ba bang ba eme ta maoto ho jala malomo a Kere-

Khomo tsa ts'oetse, re li ut!oa li khonya li le kampong ha tsatsi le thapama. Molefe re o bona o fofa liphuleng, lipere li baleha bats'oari I ippea mehatla, li lla ka mahanapa, li khonya ka se-

Likhoho tsona li ntse li thella ka lasa makoete ha li ile tsa kena ts'imong. Banna bo-mora-Bobobo ba khona ho chepa litlama hobane fatse le kolobile. Bashanyana ba se ntse ba talima lifate tseo ba tlang ho khola liperekise ho tsona bosiu na ho robetsoe

Ntja tsona ha li sa tlangoa e le nore li bone ba tlang ho khukhuna ka tlasa lifate tsa liperekisi. Tsietsi eo re e bonang ka harr notse oa rona, ke ea mobu oa holl

Hair Chat

Hair needs air to live vigorously There is no need now to hide unruly hair under a tuku for mos of the day.

Rub a little pleasantly scented RED KURLEX in your hair, comb.

P.O. Box 3463, Johannesburg.

tle.

neng ba fumana mobu ho eona e
Bolong le teng Black Birds ea koetsoe, ha ba sa lokela ho kena baka se setelele ga a ne a le ga Ananias Ramohloa eo ebego e le

Kampo ena e ne e le moo ho bane; ea bapaloa bolo ke tse nts'o palloang Football ho eona, 'me me- di oa ga Dikgale a tsogae gagoe thaka ea polokoe ea bapala teng e Veerfontein.

Ke kholoa hore lipapali li ne li sesi, Miss Lisebo Malete, che le mosuoe Ts'otetsi, o ntse a tsoeroe ke sefuba. Rev. Dasheka le eena o khutlile ho tsoa Steynsrust.

-Sama-dula

MANKWE: Erile kgwedi ena ya Diphalane e le 28 monongwaga nagosi a kgaolo ya Mankwe (Pilansberg) a ne a kopanetse wa Bobididi (Tweelaagte) go buisana ka molao o mofswa o bammuso ba o tlhagisitseng mofseng gona

molongwaga. (Betterment scheme). Phuthego ena e ne e eteletswe pele ke banna ba mmannete banna sebele, gareng ga diphuthego tse

Magosi a ne a le teng ka bontsi le mekokane ya dikolo e ne e thologile ka bontsi gareng ga megokane go ne ga lebogwa bo be tihogo ya sekolo sa Moruleng o o modula setilo morena Shad Zibi a neng a mokopa go anega molao ona.

O ne a paya mebala ka thulagano ya yona a tsaya nkwe a tsaya engau a tsaya tshepe a tsaya phala jalo jalo, gore le bakgala bye ba be ba kgone go ka inaga nnela, modula-setilo o ne a bega gangwe le gaphe gore mo bofseng ba ka jeno ke tshwanno gore bana ba rona ba ba rutilweng ba fiwe marapo mopusong tsa rona.

Erile morago puo ena e setse lapisitse ditlhaloganyo le mai- 18 November (le gono). Thabang kutlo a banna modula-setilo a kopa gore go kgethwe lekgotlana la thiba. khuduthamaga leyo dira tsela eo molao ona o ka tsenwang ka yona Bao ba neng ba kgethwa ke ba: Kgosi Tidimane, J. H. Sedumedi Mogale, Motlotlegi E. Moloto Kgoroba, Kgwadigwadi.

S. P. Kgasoe

BRAKPAN: Matsatsing ana re boetse re hloka pula, ho hongata ke moea, le mocheso. Ka la 31.10,50 re bile ra ts'eha boss emong; re bona a se a nkile thapo ea mets' a ts'ela holim'a ntlo ea Engine! Ha re botsa molato keng, o re ho ea chesa. A le mofubelu a re tle re! Ka ha a ne a hlobotse le

Ka la 11.10.1950 Liphakoe li tla ne li kopane le Lilala mane State Mines No. 1 ka mino, Mathula le ona e tla be e le teng.

Qetellong Tang-Tang e tla khagoa ke lerole. E ka ho tla be ho sekoa pina e bitsoang Lefu la Seeiso. Ke tla le bolella Lape ha re se re khutla teng.-P.E.J.

AMELIA: Maoha re mosadi-mogolo a le dilemo tse ma shome a robong a metso e robedi mme e ne e le motho ea ratang kereke thata a lakatsa kamehla ho bua ditaba tsa kereke.

Palo ea batho ba neng ba le teng phupung ena ke lekholo le mashome a mane a metso e mene. -J. Phuthieagagoe.

SCHILDPADFONTEIN: Bakxala, maoba kege re e ja lenyalo la Mor Solomon R. Mabele moroa oa boraro oa bahl. Ntate le mme David Rekina Maloele nyala Efenia M. Mosopa eo e neng le lekxarebe la

ke ea L. B. Church. Rev Daniel Mokobane oa African Catholic Church o ntseng a le mona lebaka la dilemo tse hlano chenchetsoe koa Shakung .-- A. T. Moepi.

STERKSTROOM: Molimo ontse a re tsosa hantle. Che le pula re ntse re e fumana hantle haholo Che lehae ho bile ho le joalo, le mehlolo eona re ntse re e bon: mona lehaeng la habo rona e re makatsang le e re soabisang di hlong. -S. Sedhumo.

LEHU: Re tsebisha babadi le metswalle gore Appolose Molois

RELIGIOUS **PICTURES**



brush and set it as desired. You large selection of beauting brush and set it as desired. You Religious Pictures. Pictures of African Religious Pictures obtainable. All Aere you see in miniature one of our large selection of beatifully Coloured Try a 1/6 tin from the Chemist or chiefs and Mirrors also obtainable. All Store, anywhere or send 18 penny at wholesale prices. Earn big money stamps for a tin to: PYODENT C6. in your spare time.—M. ROSENBERG P.O. Box 3463, Johannesburg. 213 Commissioner St., Johannesburg

Malebogo, Bochem.

Mathomong ebe e le Moevange-

Re lakaletsa mofumahadi oa gagoe ngoana Lediga le bana lehlogonolo. Eka ba ka sala ba swere mohiala oa mokgalabye eo a ba tlogetseng mahlomolenga makalo a lefaseng.

O bolokiloe go bo papagoe mabitleng a Leshoane Mission ke moruti L. Magagane. Koa mabitleng ga kgothatsa moruti P. K. Rakoma ka pupu ya Johannes, Kgaolo ea 5, temana ea 24.—T. M. J. 'Mamabolo,

SOPHIATOWN: Dinamane tsa Merobe maloba di be di na le party mona ho 'mila oa Good Street. Ruri e le nna sehoalatsi a si ke bone mokete o ileng oa khatlisa hakalo.

Mo mosebetsing ona ho be ho tlile ditsalo tse ditswang khutlong ditheleng dinna teng tsa marena a kgaolo ya Mankwe e ne e le kopano ya pele go baa teng.

Alexaxndra, George Goch, le bc ousi ba dikichining ba re tletse le ntho tse monate. tse nne tsa hauteng, Orlando

Motshameko oa rona o tshameka jena £15 5. 3. A ha se ntho e khatlisang ena ma-Afrika ho ahisa-nya ka kahiso ho ntle le dintwa le seng komanyo.-Oa Heso.

HA MOTHABA: Bakone kamoka ba setshaba sa Mothiba ba a tsebiswa ba bile ba a memiwa mo lenyalong la Kgosi ya bona. P. P. Mothiba, o nyala ngwana wa Tona; kgolo ya ga Molepo, morena Mojapelo wa Sekuto.

Batho kamoka ba a laletswa mc lenyalong leo. Bakgomana le matona tsogang le bekiseng Kgosi ya lena ka lipelo tse di tshoeu. Mokete o tla ba mono Bokoni ka di le hlalaleng Bakoni.-A. M. Mo-



Distributors-Fassett and Johnson Ltd., 72 Smith Street, Durban.

PIETERSBURG: Ka la di 26 Catechist koa St. John's the Baptist. Mamotintane. O ile a hlabega beke tse hedi feela a naapa a neela moea.

Re noa ge a ile a re go Mr. Noah Magagane, elego Mokatikiste oa St. John the Baptist "ntukisetje malao mo nageng ka tsatsi le lengoe"; gape-gape a re: "na le bile la letsa tshipi"? Ba re na ke yang gomme eena a sega.

Phupung ea gagoe dikopelo go ile ga opelwa tseo a bego a di laetse gore edi opeloe. Bakatikisti bao ba bego ba le gona ke ba: NoahMagagane, T. M. J. 'Mama-bolo, S. B. 'Mamabolo, G M. Modiba le M. Ngoasheng. -T. M. J.

GO BABADI: Re na le mangolo a tsoang go P. R. Shapo ao re ke seng ra a hlagisa kaga ga a re romelele aterese. Babadi ba tsebe gore ga re na gona go gatisa makwalo a hlokang aterese e tletse-

Lengolo la M. M. Diswai le lona, ga re na le gatisa ka oona mabaka ana ao re seng re a begile fa.

Lekwalo la A. C. Mamabolo kaga le sena aterese e tletseng, le lona ga re na go le hlagisa. Hlokomelang babadi keletso tsa Morulaganyi.

RED DULL

FEW DROPS



EYES CLEAR

Metsoalle Elelloang!




Adrese ea Mamasotho, Tsebang ke nna Tailare ECONOMIC DRAPERS ea banyali Mose kapa oa 313 Marshall Street, chenchi o fumanoa ka Jeppestown. theko e bobebe

> JOHANNESBURG koo Jeppe ha ho Tailare e phalang

MABASOTHO Hape re na le diphahlo tsohle tsa basadi le tsa bana

BEST STEEL TRAVELLING CABIN TRUNKS.

IN BROWN OAK COLOUR FITTED WITH TRIPLE BAR LOCKS AND 2 KEYS



Sizes No. 1 To No. 6 No. 1 22 x 124 x

8½ 38/6 each. No. 2 25 x 143 x 93 43/6 each No. 3 27 x 163 x 103 48/6 each. No. 4 30 x 184 x 12 55/3 each. No. 5 32 x 204 x 13 60/9 each. No. 6 35 x 224 x 141 74/3 each. cash with order F.O.R. Durban Station and free packing

A.R.G.H. Bassa Draper & Outfitter

145A Grey Str.,

Box 709 Durban. Write For Free Gabin Trunks Catalogue.





CLEAN TEETH ARE STRONG!

Every time you eat, little bits of food stay between your teeth. Unless you clean away these little bits of food they go bad, and start making holes in your teeth and give you great pain. Soon the holes get bigger and your teeth break off. PEPSODENT Toothpaste cleans away all bad food and keeps your teeth strong, white and healthy. Brush your teeth everyday with Pepsodent toothpaste. You will like the taste of Pepsodent too ! * All your friends will admire your strong white teeth!



The richest man in the world could not buy a more BEAUTIFUL machine than the FAMOUS

PEP-50 161



North East West South From Town and Country

Dr. Verwoerd Asks N. A. D. Officials To Help Build Racial Harmony

Addressing Native Commissioners at Pietersburg last week, Dr. erwoord, Minister of Native Affairs, said that the N.A.D. must be he protector of good relations between all the racial groups in the Jnion. He appealed for better and greater racial harmony between Il the population groups.

Dr. Verwoerd continued: 'If the racial harmony existing in the country is disturbed, the Natives will fall with the Europeans.'

'Officials of the Department,' the Minister said, 'should not only regard their functions as that of administering certain laws and carrying out of administrative and judicial measures, but should also ook upon themselves as the educators and builders of the largest lingle racial group in South Africa.'-SAPA.

gainst him to Frederick Ngema posed. sus Service,

Mr. J. F. L. Venter, Additional Native Commissioner, before whom the action was heard, held that Mutolo had intentionally inured the company's business by nciting other persons to boycott the bus service and was liable for damages assessed at £3,900.

It was stated during the hearing that Ngema was bringing actions for damages against three members of the Moroka Township Advisory Board, of whom Mutolo was one. The case against Mutolo would be aken as a test action.

The action was a sequel to the oycott and stoning of buses opeated by the Bantu Bus Service ifter one of its buses had been involved in a collision with a train at Nancefield Station on Decem-

er 3, 1948. The appeal will be heard by the Native Appeal Court in Johannesourg, which is expected to hold a special session for the purpose probably in March or April.

The action was the longest civil matter heard in the Native Comhissioner's Court in Johannesburg. The hearing began in November 949, and, with several adjournnents, spread over nearly a year, t occupied about 30 hearing days and the record amounted to nearly 300 typed pages.—S.A.P.A.

QUEENSTOWN: School choir ınder Messrs, Majombozi and Ndugane travelled recently to Bow len for a concert, which was suc essful. Attending was Mr. A. Z loah, Principal of the Bantu High chool, as well as members of his taff, Others were Mesdame Abebe, Noah, Misses Mzazi, T Mrubata and Luvalo: Messrs, Fatyela Majava, Malotana the Pankop Bakgatla.

nd Keswa. meral of his grand mother, Mrs. Baduza of Aliwal North.

Failure of the Grahamstown Methodist Youth League to turn up at a reception held here in their onour disheartened the local community. The function was nevertheless, carried out.

Rev. W. B. B. N'kowane has . Gawe of St Andrew's Mission -"Magnus."

COALVILLE: Mr. A. H. Ma-

JOHANNESBURG: Notice of Springs Location, also at Witbank.

day, the rest to work at night, particularly at certain black spots. futolo against the judgment deli- here, is spending his annual leave vered a short time ago in the Na- in Johannesburg. Mrs. E. Kekana there was not a sufficient number live Commissioner's Court, Johan- spent a week end at Witbank and of Council's police for night duty. nesburg, awarding £3,900 damages Mrs. A. H. Mathope is still indis-

nanaging director of the Bantu Mr. John Rabbeb has left this area for Witbank .- A. H. Mathope.

> ORLANDO WEST: Rev. C.Kabine presided at a celebration held here n connection with the birth of the National Church of Africa, Basing his text on Nehemia, he appealed to all Africans to join this new church. Others who spoke were Rev. Moses D. Gwala, Mesdames S. Mphika, M. Mashabathaga, E. Gwala, and present were representatives of various churches.

PIMVILLE: The death occurred on Wednesday November 1, of Edwin Dichaba of Pimville at the age of 8 years. Edwin was fatally

-E. J. Motsemme

njured in a lorry accident. The funeral, which was wellattending school at the Wesleyan . Edwin was the only son of Mr and Mrs A. Dichaba and was atending school at the Wesleyan Mission.-Correspondent.

BETHLEHEM: Representatives of the Bethlehem Central Africa Church met here in conference re cently. During the conference, a new head of the church was ap pointed and ordained. He is Rev Michael S. Maunde, and the offiriating clergy were Revs. A. M Mokondo and P. M. Chauke.

Among those attending this conerence were Mr. A. H. Sehloho f Pretoria, Mr. J. S. Mwanyowa Revs. Tabane. P. B. Msutu, F. M Masindi, M. Kafuti

-E. B. Mbewc.

PANKOP: Ten Bakgatla Chiefs ed by Chief H. Makapane well present at a ceremony connected ith the installation of Goodwir Mokoapane Maloka as Chief o.

Mr. O. S. S. Baduza, Principal everything went in accordance Cala. passed through mer Regent had held office for ueenstown on his return from the twenty years and at his death, the tribe sustained a great loss. The eremony was marked by feasting and song.

New Principal Mr. and Mrs. Walton P. P. J Modjadji have now joined the ocal public school-Mr. Modjadj s Principal in succession to Mr Rev. W. B. B. N'kowane has J. A. Makola now at Mokopane arrived here from Port Elizabeth. Training Institution; and Mrs le has come to assist Rev. Walker Modjadji as assistant teacher in he school.

-W. Modjadji.

JABAVU: At a meeting lasting ope, head clerk at the Phoenix until late in the night, on Novem illiery Mine store, has returned ber 8, the Jabavu Advisory Board fter spending a holiday in Ger- dealt with many matters affecting niston and Sophiatown. Mr. Eric the residents. Mr. D. M. Cadle Kekana spends his annual leave at Senior Superintendent of Moroka

BOY'S CLOTHING. SPECIALS

Boys Silk Heavy Spun Shirts-Full Cut. Open Neck. Short Sleeves. Sizes 3 to 8. ... Price 8/11 each.

Boys English Worsted Knickers (Fully Lined) Colour Grey. Sloping Pockets. Excellent Value Sizes 2 to 8.

Boys Sheerlux. "English Khaki," Knickers. Sizes 00 to 4 8/3 each 5 to 12 10/11 each Boys Hautex Aertex Blouses (With Elastic)

Sizes 2 x 4 ... Price 6/9 each. Boys Blue Serge Knickers Sizes 3 to 12 Price 16/6 each. Rise /- per size. English All Wool Serge. Fully Lined.

ALL POST FREE GOODS SENT C.O.D. OR CASH WITH ORDER. Write now while stocks last. Money refunded if not satisfied.

> To: Presto Mail Order. Box 1325. JOHANNESBURG.

|Jabavu areas, assisted by Mr. R Fox, Superintendent, White City presided. The board noted with alarm the increase of crime in the township and referred to its request for the establishment of a civic guard. This request, however, had been turned down, the reason being that the Government could not, in times of peace, resuscitate

he civic guard.

A spokesman of the board point ed out that the whole area was not patrolled at night, and no check could be made on the criminal element. At this juncture it was resolved that of the thirts municipal police in the township

The chairman's reply was that After this, the Board suggested the Council should increase the number of police.

Transport

In connection with transport difficulties between the township and Nancefield station, it was suggested that the present rail terminus at Phefeni Station should be extended to a point near Jabavu. A letter addressed to the Manager, Non-European Affairs Department from the Superintendent dealing with this matter was read to the poard as well as one from the Railway Administration, both in

On behalf of the Board, Mr. J. at present over 2,000 people who from Thaba 'Nchu adjudicated. walk from White City and other areas every morning and after noon to and from work, and the same number to and from Nance field Station.

This was found recently at census certain interested people nade in the township.

The board referred to lack o ootball, cricket and rugby ground; and appealed that these be put up These, it was pointed out would help check crime.

The chairman pointed out that here were two houses specially et-aside for libraries and indoor games. The Youth Board will be accommodated in one of these Mr. M. A. Ramaite expressed the poard's appreciation of this step Another point raised was the rection of shelters at the bus ternini. The need for these is great

with coming rain, the people il be exposed to devourable The chairman replace that these would be erected as soon as the coad to Nancfield was complete There was an amount set aside for The ceremony was colourful and this purpose. But, the chairman pointed out, shelters at other stop sponsibility of th Council. The Board then resolve that the matter in that case b brought to the Proprietor of the ous service.

On the complaint of keys whic' open all doors; (that is a key fo one house opening the next neigh bours door), Mr. P. M. Lengen asked that the Council should de vise a way by which this could b.

PRETORIA: Tsotsi gangsters are usy causing mischief in the locaions here. Atteridgeville resi lents were shocked to hear the other day that a respectable wo man was shot at by a tsotsi who escaped before he could be iden ified. Fortunately, however, al hree bullets went astray,

The gangs threaten residents parents who remonstrate with otsis molesting their daughters ire threatened with death.

Birthday Party

"Sweet Home Club" o Atteridgeville recently held birthday party on behalf of Mr and Mrs. T. W. Keble 'Mote' wins, Eunice Emma and Eri Esdras, Mr. J. J. Mohohlo presided. Among the guests were Mr. and Mrs. I. Rapoo, Mr. and Mrs. J. P. Letsholo, Mr. and Mrs. W. Mhini Mr. and Mrs. J. H. Maseko, Mr and Mrs. W. W. Marivate, Mr. and Mrs. D. T. Motsepe, Rev. and Mrs. M. Motsepe; Mesdames R. Sehloho D. Ramskin; Messrs. H. Makhetha T. Lekulo, G. R. Sello and Chie. Robert Langa Masibe. Speakers were Mr. A. Jas. Gomba'and Mr. Clements M. Le-

hole.-"Spark." ALEXANDRA: "Patricia," lay, was presented here by stu lents of the Holy Cross Mission School recently. Most outstanding (Melita), K. Katametsi (Patricia) portant church matters, Esther Mlangeni (Flavia), Flo-

COMING EVENTS

SATURDAY, NOVEMBER 25, 1950: North Western Zeerust branch of T.A.T.A. holds meeting at Vink River School, P.O. Supingstad, Zecrust.

THURSDAY, NOVEMBER 23: The Merry Black Birds Orchestra of the Bantu Improvement Association stages a show in the Ritz Hall, Polly Street, Johannesburg, Time: 8.30 p.m.

WEDNESDAY, NOVEMBER 29: The "Parents' Day" will be held at the Vocational Training Centre, Orlando, Johannesburg.

SATURDAY, DECEMBER 9: Kilnerton Institution Speech Day. Exhibition of students' work will be open from 9.30 a.m.

Correction:

FRIDAY, DECEMBER 15-16. 1950: All African Convention Annual Conference opens at the the Community Hall, Batho Location. Bloemfontein, NOT on Wednesday, November 15, 1950, as reported in our last issue.

African National Congress Annual Conference opens at Batho Location, Bloemfontein,

rence Moana (Empress), Cathe rine Moloisane (Octavia). To Sister Michael goes praise for organising the players and the

-Theo Mthembu.

BETHLEHEM: Schools from Railway Administration, both in Ficksburg, Harrismith, Reitz, favour of the extension of this Warden, Villiers and Witzieshoek oined local choirs in a music competition run here under the M. Mlangeni expressed apprecia- auspices of the Orange Free State tion at this fine gesture. There are Zone Music Association. Mr. Noge

Bethlehem Catholic school under Mr. J. Molefe's baton took first place in the senior section that for the junior division being taken by Bethlehem Bantu Higher Primary under Mr. P. Moabi's baton. At the subsequent Bloemfontein competition, however, both winners lost.-N. S. M. Miya.

VANDERBIJL PARK: A new public hall for Bophelong residents was opened here on November 6, the occasion being in the nature of a Red Letter day for the local community. Mr. Oldridge Chairman of the Vanderbijl Park Health Committee officiated.

The local school choir conducted by Mr. J. J. Mejer gave excellent music. On this occasion, a presentation of a cheque was made to a local African, Withooi, who saved European child during a great torm at Vanderbijl Park.

To wind up the occasion, a film, 'Jim comes to Joh'burg" was screened in the hall to the delight of the large audience. Films will be shown in this hall twice a week. -Abel Gonela.

ATTERIDGEVILLE: Prior to the departure of her brother-in-law, Mr. A. R Ngolase, for Cape Town, Mrs. A. Ngolase gave a party on his behalf and among quests present were Messrs N. J K. Molope, S. P. Lekgetha and Dr. W. F. Nkomo. A similar party was given by Mr. and Mrs. Geo Cindi in honour of their youngest daugh ter, Nontsikelelo. Mr. I. B. Moroe was the guest speaker.

Mr. A. Monoane also held party on behalf of his son. Mr and Mrs. Rapodile, of Westfort Leper Institute, are back from their tour of the Cape. Mr. A. Mlomzale, also of Westfort, leaves at the end of this month on transfer to Emjanyane, Cape

-M. T. Vuso.

UITKKY: A bus conveying eachers from Lichtenburg, Sannieshof, Bethel, Quaggaslaagte and Boitshoko, to a teachers' conference at Pretoria passed through Uitkyk on its way to and from the capital of the Union.

Over the first week-end of November Mr. and Mrs. J. Mutloane accompanied by Mrs. M. Mutloane passed here on their way from Lichtenburg to Johannes ourg.

Mr. N. Pooe accompanied by is friends also passed through Jitkyk on his way from Zwartkop district Ventersdorp to the Rand Mr. Pooe lives in Sophiatown.

Mr. J. Mogodi spent a week-end at Sterkfontein, district Ventersdorp, while Rev. S. H. Paul and Mr. L. Molefe spent the Sunday of 5 November, 1950 at Blyvooruit. zicht, where they held a service. Three days before this, the Revs. D. P. Dugmore and S. H. Paul of the actors were Audrey Motau were at Blyvooruitzicht on im-

-"Verkyker."



Whatever your job you need genuine EVACOSAL. The wonder pills. Send coupon with 3d. in stamps FREE, SAMPLE.

EVACOSAL.

Address

Elephant Drug Company Ltd., P.O. Box 2584 - Johannesburg.

Dept. B.W. 7

Men who matter



shave with Gillette

Men who matter realise the importance of a fresh. well-shaven face in creating a good impression. It is not surprising, then, that they use Gillette blades.

They know that Gillette is the finest and most economical of all shaving systems!

Blue Gillette Blades

'Good Mornings' begin with Gillette

Only 20/6 monthly

BLADES

FOR

143



Ask for details of our Mail Order African Bursary.

FURNITURE MANUFACTURERS

P.O. BOX 2/63 CAPE

PARTHENON



PARTHENON's the paint Manufactured by Herbert Evans & Co., Lid., Congella, Durban.

DISTRIBUTORS. Hebrert Evans & Co. Ltd., 88 PRITCHARD ST. JOHANNESBURG.

"CHAMBERLAIN BOSIUNG BONA E TLA U LOKISA!"



Nka keletso ena e tletseng bolale-sebelisa Lipilisi tsa Chamberlain bakeng sa ho pipitleloa, Mala a sa sileng, Nyooko, Hloho tse opang, Moea o nkhang le khathatso kaoe eela tsa Mala le Sebete. Lipilisi tsena tse makatsang li lumellana le boima ba sona ba gauta . . . li phakisa li hloekise mala a hao le mala a lijo tse senyehileng a leng chefo maleng a hao. Li sebelisoa habobebe ebile li sebetsa ka tsela e tsamaeang butle. Reka botlolo kajeno lena. E nyenyane ke 1s-6d. Boholo ba lelapa (e na le boholo ba moriana ho kopola habeli le halefo) 3s-0d.

LIPILISI TSA TSA MALA LE SEBETE










ENGLISH—When you buy a Cycle Tyre or a Cycle Tube look for the little picture of Mr. Dunlop. Only strong Cycle Tyres and





ya le bhayisikili noma ishubhu ubuke isithombe esincane sika Mnz. Dunlop. Amathaya namashubhu aqotho anawo lomfanekiso ka Mnz. Dunlop. Lamathaya namashubhu ebhayisikili ahlala ithuba elide kakhulu.



SESOTHO-Ha u reka thaere kapa chopo u lebelle sets'oants'o se senyenyane sa Mohl. Dunlop. Lithaere le lichopo tse tiileng ke tsona feela tse nang le sets'oants'o se se nyenyane sa Mohl. Duniop. Lithaere tsena tsa baesekele-le lichopo li qeta baka se selelele.



VENDA-Musi ni tshi renga tairi ya luthanya kana tshula vhelesa kufanyiso kwa vho. Dunlop. Matairi na dzitshuphu dzo kwathaho dzina hoku ku fanyiso kwa vho Dunlop. Hedzi tairi na tshuphu dzi dzhia tshifhinga tshi lopfu nga maanda.



CYCLE TYRES AND TUBES

Yale Ekugcineni iVrede eMdlalweni Webhola

Kade kuhlangene izinkunzi zebhola enkundleni yase Vrede ngomhlaka 29 ku October, kufike iHarrismith Gallies F. G. izoqhudelana neVrede Young Tigers F. C. ((ithemba lomuzi).

Mhlambi.

Horse Power. Kwakhala ibhola

mbama, lapho sowubona kukhuphuka izintombi nezinsizwa zizobukela, wazibiza uNompempe zangena ezinkulu-

Sadideka imiqondo singazi ukuba yozala nkomoni zangena ziba-ba, zithukuthele zifile kwathula kwathi du!

PHAKATHI NJALO

Lasuka lahlala kwashisa phansi 3 the sithi amehlo, suka zaliphonsa emagolini ezomCallies. Kwasuoku chulu ukuxokozela enkundluni, kanti asikaboni lutho, Zanyakaza izinsizwa zama Young Tigers; zakhala ngo Iron Claw,

Isicelo Kubafundi

Mhleli, nokho ngiyacela kwelakho lodumo okuba ungifakele lendaba yami.

Nani bekunene ngiyacela kini nonke. Mina ngalahlekelwa ngumfazi wami lapha ekhaya. Loyc mfazi ngashada naye ngo 1945 wahamba ngo 1947. Manje loyc mfazi angisamazi ukuthi washonaphi. Ngicela ukuba ningifunise Igama lakhe ngu Kelina Msiba-Igama lakhe ngu Kelina Nsiba-

-M. J. Maseko Morgenzon



Marce A Line WELL DRESSED MEN'S CLOTHES ARE MADE BY

IVREDE YEDULA NGO 5-2 | Shake Nomzimba, Malala Bar, Zaqala ezincane i"B" kwakhala Small Mbodlela no Up and Down, izingane enkundleni, zithi Durban Dukuduku waliphonsa phakathi u-"Up and Down" waphinda walikuphela wathu!a umsindo. Zaqeda phonsa umfana. Zakhala ngo ezincane. Umdlalo wema kanje:- Small Mbodlela wathatha waliphonsa ezintini, Adideka imiqondo a-Lithe lapho selibantu bahle nta- maCallies. Aliphonsa amaTigers lesine. Bavungama abantu ukujabula waphela umdlalo kumi kanje Young Tigers 5- Callies 2. Isina mva liya bukwa. -Jeremiah

BEKUSHA INKONZO EDEVON

(Ngobekhona) Inkopzo United Ethopian Ca-tholic Church of Christ eDevon ngeculo 243, wayiqhuba wafunda isifundo sokuqala kuNcwadi yama Effeso. Esesibili isifundo sifundwe ngumpristi J. J. Mahlangu Kwa mukelwa amalungu ayishumi kwaohabhadiswa abantwana abayisithupha. Kwabekwa izandla amalungu amahlanu nguBishop E. T. Siphuka.

Kwabekwa igosa, kwambe swa umpristi Rev J. J. Mahlangu nenkosikazi yabayinye. UBishop E. F. Siphuka (J. H. B: wash ngemnandi intshumayelo, Rev S.F. Mabuza washo ngemnandi inkonzo yomthendeleko esizwa ngumpristi J. Mahlangu, Kwabekwa Jefro J. Mahlangu namagosakai amabili ezihlalweni zabo.

Abantu ababelapho babangamathulu amabili. Wawumuhle kakhulu lomsebenzi wavalwa ngeculo 289 ngu Dean Mabuza ngo 2

HARLEM

38 Village Road - Telephone 33-1144

-BY SPECIAL REQUEST -One Week Only-20th to 25th Nov. YEAR'S GAYEST SHOW! The Broadway musical hit now or he screen full of melody, full of joy

Ethel Wayres "Rochester" (Eddie Anderson) Lina Horne, With Louis Armstrong Rex Ingram Duke Ellington (and his Orchestra)

Hall Johnson Choir. A MUSICAL FANTASY WITH

SIX SONG HITS "Cabin In The Sky", "Little Black Sheep", "Happiness Is Just A Thing called Joe" "Taking A Chance On Love" "Consequences", "Honey In The Honeycomb".

3 Shows every Saturday-1.30 p.m.

4 p·m. and 8 p.m. THIS THEATRE IS AIR CONDITIONED

Takethenyana ena EU NEHA Sakethenyana ena EU NEHA 18060180, pholokole TOKOLOHO 18060180, pholokole TOKOLOHO MAHLABENG kapele

TSELA EA HO LOANTSA PELAELO TSENA TSE ATI-LENG

1 LIRAME le MOKAKA-LLANE li felisoa ka bosiu bo le bong ke lipilisi tse peli tsa "ASPRO" le seno sa namonelti se chesang.

2 LEHLABA LA RAMA-THESELE le felisoe ha monate ke lipilisi tse peli kapa tse nne ka mor'a lijo.

4 MOKOKOTLO le ho opa ha METHAPO II felisoa

hang.

LIPELAELO TSA FEFA
TSA BANA TSA "MELE II
felisoa ka esebetso ea
kapele ea "ASPRO".

Hape-hape, "ASPRO".

Hape-hape, "ASPRO".

HOLOMO, METHAPO, MESIFA, FALIMEHO, MENO,
KHATHATSO EA "MELE IE
LESASA.

E entsoe South Africa ke NICHOLAS (South

Maemo a litihabi a mangata ho ka hialosoa. Ho na le hiooho, ho opa ha methapo, ramathesele, meno, litsebe, mahlaba methapong le litihabi tse ngata tse bakoang ke mabaka a mangatanyana. Ha u na le setihabi TABA EA HAU EA PELE KE HO PHALLELA TOKOLOHO EA KAPELE MAHLABENG. JOALE "ASPRO" e u neha TOKOLOHO MAHLABENG KAPELE ebile e etsa hona ka tsela e se nang kotsi. e neha TOKOLOHO MAHLABENG KAPELE ebile e etsa hona ka tsela e se nang kotsi, e monate. Hape-hape, ha "ASPRO" e lokolla sehlabi e loantsa hape mabaka a tlisang pelaelo tse ngata, hoba ka mor'a hore e topele 'meleng, "ASPRO" ke MOHLATSOLOA KA MALENG, MOTSOAKO OA METSIA MOROTO, ke MOLOANTSA-CHEFO kapa MOFELISI-FEFA le MOLOANTSI-LIKOKOANA. Ka hoo tsebetso ca "ASPRO" ha e u pholose lithbabing feela empa e sebetsa bohloko ka ho loantsa se brbakang.

Ka hoo ke eng u tsamaea u sa sireletsoa ha

e fumaneha ho sebelisoa ke malapa oohle? Hopola, "ASPRO" e sebetsa hoble e thusa hoble. E ka sebelisoa ke ngoana hammoho le motsoali oa hae. Hollm'a matla a mang a eona "ASPRO" e na le matla a misholo a ho loantsa chefo. Ha e khakhatsoa e tla felisa 'metso e u sirelletse boblokong. Theko e ka koptjoa ke mang le mang.

L. J. Aspinall, oa 42 Fair View Avenue, Newtown, Geelong, Victoria, Australia, ongola a re:— "Matsatsing a seng makae a fetileng ke ile ka ts'oha ke se ke ts'oaroa ke mokhohlane o kang oa mohatsela. Ke ile ka lokela ho'na ke e-ea mosebetsing 'me ka hoo ka re mosali oa ka a niketsetse seno sa lamuni se chesang ka ba ka noelella ka sona lipilisi tse tharo tsa 'ASPRO' ea ba ke itahlela beteng. Bosiu ka fufuleloa haholo empa ka tsoha ke thusehile ka ba ka khona ho ea mosebetsing. Ke tiisa hore hoja ke se koenye 'ASPRO' nika be ke ile ka robatsoa fatse ke mokhohlane."

THEKO E KA KHONOANG KE MANG LE MANG

AKASEKHO UMNZ. A. S. **TSHABALALA**

(Ngu B. Tshabalala) Izihlobo nabaningi abamaziyo bayodabuka ukuzwa ukuthi u-Alias S. Tshabalala akasekho emhlabeni ubhubhe ngolwesine mhlaka 19 October 1950 esibhedlela sase Coronation eGoli. Waye walondolozwa ngesonto mhlaka 22 October eNewclare.

Lomnumuzane uhambe emva kokuba egule eside isikhathi. Siya babonga bonke abasisiza ngomnikelo wabo ngaleso sikhathi sobuhlungu esasinabo nabasisiza ngomthandazo ningadinwa nangomuso uNkulunkulu Anibusise. Baxole ngamagama abo maningi kakhulu.

Ubaba lona ubelikholwa lase Roman Catholic Church engu muntu othanda kakhulu inkonzo hlwanga ukuthandaza iNkosi ya-

Ngomdabu ungowase Upper ivulwe ngu Dean S. F. J. Mabuza ungomunye wabathengi khona. la eJabavu kanye noJevrou Se kuphelela kwawo emngcwabeni.

UMHLANGANO

Ake ungifakele amazwana ngilawo ke ngibikele uManala no Ndzundza ngomhlangano obe ulapha eMiddelburg Location

Bekucaliswa ukwakhiwa iBan dla lamaNdebele wase Transvaal elithiwa The Amandebele National Unity Party, (ngesintu ukuhlangana kwe Bandla lamaNdebele); umphathi womhlangano ibingu Petros Z. Mahlangu no Masimula isikhulu olilunga. Futhi siyamema uzabakhona eMiddelburg Location ngomhla ka

Simema abafundisi namathishe la namakhosi womDabu wonke umuntu. Sizani ngempendulo uku thi lilungile? othanda ukubuza alobele ku W. M. Mahlangu, Box 3 Bronkhorstspruit.

-W. M. Mahlangu

EVEREENIGING

Lapha eVereeniging silindele izihambi ezivela eBrandfort ngo-mhla we 16 November kwa Mr. Shadrack Jacobs sibona uMrs ngangokuba uze wafa engakho- Jacobs sele ehambela phezulu. Au thina siyajabula mabeza. Kuzo izi hambi lezo engibaziyo yilaba: Mrs Stoffel, Martha Hans, Miss Ben-Crane Valley eAlcock's Spruit boyi, noEvelina Tyasi oke wahla

Siyawabonga amaTshabalala ngo- nkhe osibongo singu Mamfene. -P. Slaaits Ingwenyama YamaZulu

Ithathile Futhi Umbiko ofike lapha uphuma kwa Nongoma usibikela ukuthi iNgwenyama yamaZulu iNkosi uBhekuzulu Cyprian ka Solomon ka Dinizulu usebuye wathatha ngokwesiko iNkosikazi enye, iNdlovukazi Thokozile Clementina ka Gilbert. Kuzwakala ukuthi lena yi-Nkosikazi yeNkosi yesithathu.

Ukuhlanganiswa kwayo iNgwe- nyaka owedlule, yazibonela nyana kade kungomhlaka 28 e- ngokwayo iZululand nayo izozama Nyangeni eyedlule khona ehhovi- kulomncintiswano. Abakwa Zulu sini lakwa Ndabazabantu kwa kuyaziwa ke ukuthi basanda ku-Nongoma.

Ingwenyama Nothando Lwayo Akukabi nsuku zingaki lapho Izinyane leSilo kade lihambele e Goli lapho okuthe abantu abaningi base Alexandra Township, Moroka, Jabavu nase Albertinville kange nase Sophiatown babanethulokuyibona lapho yendlula chona: Phe'a oweNkosi uwuthanda akhulu umdlalo webhola lapho tukhe abafana base Natali ba ng ba bahamba nayo iNkomishi Enkulu yoDumo lwelcMzansi eno Balovi.

ukuba Ingwenyama ibekhona mpahla efastilini uzamuzwa ethi: kulomdialo kulonyaka: Ngo-hhevi wethu suka lapho Um'u-

todwa lulotshwe ngomsizi. Jo n V. Maseko wase Germis

n. lufiki'e nolwakho kodwa alu wakali kahle. David Redebe Orlando: Udaba

wakho lulotshwe ngomsizi. Alfred B. Nhlapo, Standerton lwakho olubhalwe ngomsizi nge-

Mr Nhlapo wase Standerton daba wakho kaluzwakali futhi lunakheli egcwele.

Philemon K. B. C. wase Armele Location udaba lwakho lubhalw ngemsizi. Igama lakho kaligewel

Laphaya eLigwa

Siyaphila impela lapha eLigwa NgolwesiThathu izintombi zomthandazo zahlangana kwavulwa umsebenzi nguMgcini sihlalo no-Nobhala ngo 3. Kwashisa impela ngoba leliculo beliculwa ele 19 kweze Topiya of S.A. Hhayi suka wasukuma umnini plani wavuls ku Makhosi II. Bayiphosa lapha na laphaya. No Elias Mzini uyaphila impela wasebenza khona eWire Works .- Priscilla Slaaits.



STILL

ngena kulomdlalo omkhulu kanya ne Swaziland.

YAMAPHOYISA

Mhleli, Abantu uma bethole isikhundla esifana nesobuPhoyisa umuntu ufumana kwangathi, se hleli ecaleni kuka Nkulunkulu, rice eyakhishwa ngu Moroka Uthole umatshingelane egade isitolo somlungu, noma somNdiy Bekungesiso isikhathi sokuqala uma uzihambela nje; ubukela izi hheyi wethu; suka lapho: Umlu- ciation waseErmelo neDistrict. ngu akafuni bantu sekuvaliwe. Nema kuyisitolo somNdiya kuyaana kuye umlungu.

> Wena ozihambelayo : uyakugewale umoya.

babonwa ubini nobini ukuthi ba ela kwantutu amapas! Labo ala ithi iPcoyisa uma iimbena lizi tha ufihle," ohlala ezintini. oona kahle iPhoyisa lomuntu m ibone abelungu uma likubamba Uyothola kwangathi lingakud nangamazinyo, livusa ulaka impe a. Ngoba lifuna igama.

Ngiyakhumbula ngenya imini ngibanjewe isipeshe'i. Iphoyisa la ngibopha ngezinsimbi langisa khona eshashi. Sithe singakafiki nase shashi sadibana nabesifazane babantu. Kwathi malihlanye, langikhahlela, langishaya ngempama ngathola emehlweni ami kugijima umbani obomvu. Isono ukuthi ngiwutholephi umthe'ho woka chuluma nomnye wesifazane lapho ngimtshela ukuthi abazise e khaya ukuthi ngibanjiwe.

Sithe uma sesiyofika eshashi adibana nelomlungu lihamba no wakubo. Behamba bexoxa futhi lingakambophanga ngezirsimb Lithe lingena lababikela, lathi l nnumzane ngimthole enza ukuthi lokuthi. Bakhuluma naye kahle: njengo muntu wakubo, Bagcina ngokuthi makavalelwe siyombona kusasa: Mina ngathi ngisangena igabaptizwa ngokafula; Bafunda lokhu ePhoyiseni lomntu, ngendlemdlela eli ngenise ngayo L. D.Servant Natal.

Ezemidlalo *eMoraenzon*

Kuhle kumnandi ngeza lapha. Uke wathi uThisha D. Mashiane ukuyobona ikhehla ngaseErmelo ehamba nonkosikazi. No Thisha B. Dlamini wase Nigel naye uke wayobona isalukazi esingunina.

Iyaqhuba iMagasoni, Abafana bebhola iMorgenzon Callies zike zavodlala eStanderton neHighlanders mhlaka 5-11-50. Kwashisa

Iscore: B. team Highlanders 3. Callies 1; A team Highlanders 0, Callies 1. Abafana beHighlanders beA team nampa: Ben Dlamini (Remember my Promise) John Ngomane (Johny Walker) Jan Nkosi (Sdudla) Jotham Dube (Wit Voet) Abie Mkatshwa (Eveready) 3 quarter Matthew Hlatshwayo (Ford V8) Jegret Shabangu (C to C) Zacharia Mabuza (Zulu liya duma) Johannes Mnguni (Nkobe zamabele) Elkan Nkosi (Uyababa Pelepele). Kugcina ngo Sweet Sponono Zacharia Malinga (iMendi).-A. Masondo.

Uyithathile Inkomishi UMleven Experience

(Ngu J. P. Nkosi)

Ngomhlaka 5 kulenyanga bekunamangamu eB ne A eTorbanite. I B yama Eleven Expirience yayidlala neyase Breyten, zidlalela inkomishi yama B ekhishwa nguAsso-

Kwathi ntambama ngezikhathi zawo 2 wazighatha unompempe kaAssociation. Zanyakaza ezom-Leven, Wezwa wena osekudeni zi-Township lufikile udaba lwakho bhodlela; Kodwa kubagqekezi u khala ngo 'River Side,' 'Sam' yithungeka umlomo ibhulukwe ii khaladi' zasho futhi zathi 'Modern Times', 'Teachers' Meeting AmaPhoyisa asez taladini ava- 'Killer McCoy' nangomfana omude pisile nawo ukukhiph sa abantu zathi "Rocks of London" 'Money Tober' 'Ru-u-u,' 'Nzonzo Nkom' shontshayo ngempela uyo'hola iyahlaba' '6.45' zagcina ngo "Tha-

> I score kwaba yi 2-0 yedlula iEleven B. Igoli lokuqala lafakwa ngu Sam' yikhaladi elesibili lafakwa ngu 'River Side.

Awuziyeke Mnumzane Nkabinde keziphumule neNkomishi yazo lezo zimambana zakho.

Ngivethemba ukuthi iBreyten ifunde isifundo sokugala u"A" kulabafana. Bawuphethe ngempela umrabaraba laba abase Bethal.

Morrison's Mail Order House (Union) Ltd.

ALARM CLOCKS 13/6 ea. FLO-RAL TEASETS with TEAPOT. 25/6d. CUPS & SAUCERS, plain White, 1/2 ea. MASSEY HARRIS MILLS each £6/7/6. ROOFING FELT, 2 ply, 35/3. 3 ply 42/6 per roll. FOLDING BEDS, Steel 2'6" 50/10. 3ft. 53/7. MEN'S PLASTIC RAINCOAT, DARK BLUE, 27/6. LADIES PLASTIC RAINCOATS. Blue, Pink or Green, 18/11. PURE SILK CHIFFON SCARVES, gay colours, 4/11. Send Cash with Order. MORRISON'S Escombe,

DOCTORS PROVE = 2 out of 3 Women can have Lovelier Skin in 14 Days! This is all you do-



Yes, 42 doctors in the United States and Britain tested the Palmolive 14 day beauty plan on 1,418 women and proved that it can bring a lovelier complexion in 14 days. You too can look lovelier,

have a clearer, smoother, fresher complexion. START THIS EVENING ON THE PALMOLIVE

3. Do this 3 times every day, for 14 days. The rubbing with Palmolive Soap cleans your face well and brings a greater beauty to your

off with more water.

1. Wash your face with Palmolive

2. Rub the wet soap lather into your

face for one minute. Then wash ic

You Too, May Look for these Complexion Improvements in 14 days!

Fresher, Brighter Complexions! Less oiliness! Added softness,

for dry skin Complexion clearer, more radiant!

Fewer tiny blem-ishes—incipient blackheads

Meet exciting "ROSEMARY" every oday, Monday to Friday; 12 Noon; Springbok Radio.



Wonderful change since we started taking Partons Pills"



"I feel that I really must tell you of the wonderful change there has been in my family, since we started taking Partons Pills, Partons certainly have banished the headaches and stomach pains. My children all have healthy appetites. These pills are definitely the family medicine and I am recom-mending them to all my friends."

Take Partons Pills at night, before you go to bed. They work while you sleep. They make your blood pure and strong. They clean all the poisonous waste matter from your body. Then you feel fit and fresh and ready for work and play. work and play.

Get Partons Purifying Pills from your Chemist or store 50 Pills cost 1/6



1713

THE HOME CORNER

NATIONAL COUNCIL OF AFRICAN WOMEN HOLDS ANNUAL

MAFEKING.-"A splendid opportunity has at last presented itself to daughters of Africa who have not had the priviledge of paying a visit to the historical town of Mafeking. The General Secretary of the National Council of African Women has announced to all branches of the organisation that the next annual conference of the council will be held in Mafeking from December 15 to December 19 this year," states Miss M. V. L. Tsengiwe, secretary of the

Tsengiwe says, is keenly looking forward to this great occasion.

Mafeking branch.

Referring to activities of the local branch, Miss Tsengiwe renorts that a clinic for Africans Thema with Mrs P. Ngesi as Vice in the Location is becoming a President; Secretary, Miss M. reality. In the last two years, the Tsengiwe assisted by Miss C. Sam-Red Cross Society in Mafeking as son; Treasurer, Mrs M. Gasebue. well as the National Council of African Women have steadily collected funds for the clinic.

Last month, the women's council held a bazaar and a concert to took place and takings from all three events fell just short of thirty pounds.

"We would specially thank Mrs. L. M. Molema for her generous donations to the bazaar; the United Higher Mission School Choir under Mr. S. Imasiku's baton; Tshisa Ramblers, Mrs Lesolle's choir, St. Mary's R.C. Mission School Brass Band, all of whom helped to make the concert a success," Miss Tsengiwe says.

"It was also pleasing to see members of the N.C.A.W. shouldering the work in their characteristic cheerful manner,"

The clinic account stands just under two hundred pounds and the municipality has agreed to donate a further three hundred

MONTHLY Buys this strongly constructed bedsettee complete with mattress, cushions and valance upholstered in good quality material. Size



44 page catalogue offers you a fine variety of good furniture at lowest cash prices or on easiest of terms. Please mention your exact require

1950 FURNITURE CA

P.O. BOX 650 (77 PLEIN ST.) CAPE TOWN

NEW improved incumbe, now so EASY TO MAKE helps Mrs. Dube and her son.



Mrs. Dube is sad and unhappy Her baby is thin and weak and cries all day. She takes him to the Doctor.



"You are giving him the wrong food," says the Doctor, "it is not nourishing enough. Feed the baby on Incumbe and he will soon be well."



Mrs. Dube does as the Doctor says. She finds the NEW im-proved Incumbe so easy to make—all she does is to add carefree. She looks proudly at her healthy and contented son Incumbe has made him fat and strong because it is full of neurishment, and is specially made for African babies. Docready. Incumbe now contains milk powder and sugar, and is a complete food—ALL YOU ADD IS WATER—NO MILK, NO SUGAR. Nurses recommend

FREE. The makers of INCUMBE will send you a free Book, with pictures, which will tell you how to use INCUMBE. Write to Dept. Hind Broc. & Co. Ltd., Umbilo, Natal. In your letter say whether you would like your book in Zulo, Xosa, Shona or Sesuto innegage.





1615-4

The local community, Miss | pounds and work will begin shortly to register another milestone in the life of the location.

Officers of the local branch of the National Council of African Women are: President, Mrs M. Northern Cape Region

The last conference of the Northern Cape Region of the Council was held in 1948 in Mafeking, Miss Tsengiwe states. Another conraise funds. A sale of clothing ference was to have been held in collected by the Red Cross. also September 1949 in Taungs, but did September 1949 in Taungs, but did and encourage smaller branches of

Early this year, Mrs Morare, Regional Secretary, informed all branches that another would be It is feared that if nothing is the cerem held at Beaconsfield in September done to carry this out, smaller his year, but again this failed. The branches such as those at Taungs branches are, however, perturbed and Kuruman for instance may by this as the main function of the dwindle away.



Miss M. V. L. Tsengiwe

the region who are unable to send

The Weekly Sermon

Nehemiah 4: 6: "The people had a mind to work."

It is one thing to work or to be made to work, and quite another to work because one has a mind to work. The work that Nehemiah and his people did was great and difficult.

To build the walls round Jerusalem was no small thing, particularly when, in order to do t, one section had to stand armed between the workers and the enemies. Each worker had to hold sword with one hand and rowel with the other.

Less determined people would have thrown up the sponge before they had done even a quarter of the work, or would not have started at all. Nehemiah's people WRITE NOW FOR FREE BILINGUAL were determined to begin, to continue and to complete the worl TALOGUE NO. 55 This and they did finish the work, for they had a mind to work.

Success comes, not to the folk who are driven or who dodge if they can afford to do so, but who turn difficulties into stepping s and thorns into crowns.

Go to any man or woman who has risen to the seats of the nighty in education, wealth, re igion, service or any other sphere of life, and you will find that the

HEALTH HINTS

UTS:

Once you are cut wash the cut s on as possible with war vater in which a mild antiseptic as been added. If it is a supernei l cut, apply a dry dressing and pandage up. If the cut is deepe ipply Friar's Balsam and a piece of cotton wool and bandage up riar's Balsam seals the cut.

JAUNDICE: Jaundice is not a disease, it is a emptom A person s said to b aundiced when his eyes and skill orn yellow. This tarpens when he bile ducts are blocked. The patient shou'd be kept warm i ed. All fatty foods should b excluded in his diet, while the foctor is making his investigaions. When he disrovers the cause of jaundice he will then prescribe P.O. Box 97, Johannesburg.

"mind to work" has been their

It is no use expecting fame unless you are determined to pay the required price for this commodity. It is no use expecting success in your examination if you have slept instead of burning the midnight

There are problems awaiting solutions, there are tasks awaiting performance, there are souls awaiting salvation. To tackle all these requires energy, patience and a mind to work. J. M. N.

"MALITABA'S" POST BAG:

THE TO

Correspondents Hendrik Swate.—The address is:

The Managing-Director, Bantu Bus Service, Moroka Depot, P.O. Nancefield, Johannesburg,


A. M. A. Mpiri.-The address o the T.A.T.A. General Secretary is c/o Bantu Men's Social Centre Eloff Street Extension, Johannes ourg. The employment bureau to which you refer is at the Wemme Hostel, Johannesburg. The neares reformatory is at Diepkloof Johannesburg. The Secretary of the African National Congress has his offices at No. 2, New Court Chamber, Johannesburg, His telephone number is: 33-6863.

G. Setshedi .- Sorry, the kind of vork to which you refer is done at this establishment.

Henry S. Mokwena,-In this conection, I think one of the Principals of African schools in Germiston Location might help you. That being so, I would refer you to: The Principal, Zion Thokoza School, Germiston Location.

Edwin Morifi.-I think you would do well to seek advice from. The Institute of Race Relations

PUZZLE FOR YOUNG READERS



The snake in the picture above has frightened some animal. Join the

dots and you will see the animal.

Far East Rand Zenzele Club Has Busy Time

PAYNEVILLE.— With the ssistance of Girls' Club leaders-Misses S. Mothuloe, Rorwana and E. Pooe-the local Zenzele Club has been busy with preparations for a drama festival.

The last meeting of the local Zenzele Club was held at Springs Mines at the residence of Mrs Mbalo who has recently been discharged from the Baragwanath

The Club will hold a bazaar this Saturday to raise funds for the coming local exhibition and christmas dinner party.-"A.B.C."

POPULAR YOUNG COUPLE MARRIED AT 'TWATWATON'

RENONI.— Benoni Location, otherwise styled "Twatwaton," was the scene of a fashionable wedding when a popular young couple joined hands in marriage The bride, Cecilia, is the eldes daughter of Mr and Mrs A. Nkosi of Wattville; Norman Godwin, the bridegroom being a nephew of Mr H. D. Mabuya, "mayor" of Benoni

Rev. Aaron Mabuto officiated at the ceremony held in St. Alban's Anglican Mission Church, a re ception following later in the Location Hostel hall.

Mr. James Makau led the grand march procession; among speaker were Mr. Mabuya, Mr P. P. Mbul from Pietermaritzburg and Mr. 7 D. Zulu from Evaton.



DO YOU LIKE JIVE

SWINGS BLUES? "BB" JIVE SERIES

isten to the Latest Addition to the winging the Cat and How About The on BB611.

mtainable at all Music Dealers and Cycle Stores.

POSITIVE PROOF Famous Kidney and Bladder Tablets cleanse and purify the blood



Hundreds of people from all walks life have benefitted from the use of B.B. Tablets. Here is just one of the many testimonials received. "Please be so kind as to send me a large bottle of your B.B. Tablets as I dore not be apphout them now that I can living again after my Rheumatism."

For Rheumstism, Kidney and Liver Complaints, Dizzy Spells, Stiff Joints, Bladder Weakness, Aching Limbs etc.



Stop wind and stomach pains



this safe, simple way!

DO THE SAME AS WHITE MOTHERS DO and as doctors and nurses recommend. Empty an ASHTON & PARSONS' INFANTS' POWDER on his tongue-or half a powder if he is under six months. It will soothe away the pain like magic, stop the crying and send baby off to a sound, refreshing sleep. Instead of being thin and cross, he will become fat and happy through getting his proper sleep. You will sleep better too. You need not have a bad night when baby is cutting teeth if you give an ASHTON & PARSONS'



All chemists and stores sell ASHTON & PARSONS' INFANTS' POWDERS, They cost very little, are worth 100 times the price to

INFANTS' POWDER at bedtime.

Ashton & Parsons'

GUARANTEED HARMLESS PROPRIETORS: PHOSPERINE (ASHTON & PARSONS) LTD., ST. HELENS, LANCE, ENGLAND

Would YOU like to hold a University Degree? (OR MATRIC OR J. C., OR EVEN STD VI) THIS IS POSSIBLE (AT SLIGHT COST) THANKS TO THE

Bantu People's College

THE OPEN ROAD OF



EDUCATION

POSTAL TUITION

You can start on this ROAD wherever you may be. You can continue on this ROAD to wherever you wish to be. The B.P.C. will pick you up, as low as Std III. The B.P.C. will help you on, as high as B.A. and Higher.

Write to: THE PRINCIPAL (MR. C.H. WILSENACH M.A.) Bantu Peoples College, 431, Vermeulen Street, Pretoria. STATE THE STANDARD OR EXAMINATION YOU HAVE PASSED.

WITH GERMOLENE Healing Germolene ointment penetrates into the deep recesses of the skin, into the sweat pores, hair follicles and sebaceous glands. This penetrating antiseptic, healing touch is wonderfully soothing Be wise, keep Germoler handy-and you may be saved worry and trouble ASEPTIC OINTMENT

English Ladies use this Cream for soft, smooth skin



Everybody envies the soft, smooth skin of English ladies. Wouldn't you like to have skin like that, like a baby's ?

You can! Pond's Vanishing Cream is the secret. A little of this nice-smelling cream rubbed carefully over your face will make it feel softer and smoother at once! Isn't that easy!

Buy yourself a jar of Pond's Vanishing Cream to-day-look for the big V on the label. Then use it regularly. You'll be very pleased with the results!

Only 1/6d.



Come and visit our store where you will find it easy to be as well dressed as the man above.

On Easy Terms

For instance, this suit in 7/ you own choice from-

We cater for the whole family and its household requirements.

Mail Orders Promptly Attended to.



1st. Floor, Marlborough House Cor. Eloff & Commissioner Streets, JOHANNESBURG.

BOOKS FOR ALL AFRICANS

BIBLE STORIES IN ZULU by J. F. Soutt. UPAULE, INDODA EYANYAKAZISA IZWE. The life of the Apostle, illustrated. 3/9d. (by post 4/-)

INDABA EMANGALISAYO KUNAZOZONKE. Stories from the Old Testament, illustrated. 4/-d. (by post 4/3d.) INDABA YEZINDABA. Stories from the New Testament, illus-

trated, 4/- (by post 4/3d.) THREE NEW ZULU SONGS IN SOLFA. By S. F. Khumalo

1/- (by post 1/2d.) ITHEMBA LABANSUNDU 1/- (by post 1/2d.) UVULINGQONDO 1/6 (by po_ 1/8d.) BOOKS FOR EVERYDAY USE.

Good Letter-writing 4/6 (by post 4/9d.) Ungaege Wokuchaza Amaphupho—The book that interprets your dreams, 1/9 (by post 1/11).

WRITE FOR OUR BIG FREE CATALOGUE

(PTY) LTD.

PUBLISHERS BOOKSELLERS STATIONERS, PIETERMARITZBURG

Why Not Earn More Money at Your Spare Time YOU WILL BE AMAZED AT WHAT YOU CAN EARN FOR FURTHER PARTICULARS WRITE TO: AFRICAN PATENT MEDICINE SHOP



Bottled by DOK PRODUCTS LIMITED

3, Saratoga Avenue, Berea, Johannesburg. Phone 44-4326. 372, Main Road, Observatory, Cape Town. Phone 5-3334.

Under appointment by: Pepsi-Cola Company, N.Y.

READERS' FORUM

Congress Advised To Revise Constitution And Adopt New

Scheme

Bennet S.M. Newana, Kliptown, writes: Many among us strongly be lieve that the African National Con gress has been called upon to or ganise Africans along the lines which the spirit of truth will direct. also in a way which will command gress has made mistakes, but it general self-upliftment. need not resign itself to despair.

For those who trust in God, there are no insurmountable difficultie in the path to freedom and liberty no dangers which they cannot face Congress leaders must look away from the dark picture of the past which is imaginary, and look to the benefits which God has strewn in their path to lead African commu nities of this land to economic free

The remedy for the sad plight in which Africans find themselve lies in the immediate adoption by the African National Congress. a seven-year plan. In that period Congress should, with determine persistency, set itself to the task o raising 3,000,000 crowns from a mong the African male population and from the female section 2,000,000 half-crowns.





U ka ba le ts'epo ca mosebetsi o motle ka lí-dae tsa DY-O-LA. Li bonolo haholo ho sebelisoa ho fetoleng 'mala kapele metsing a batang. Ho na le mebala e metle e mengata eo u ka khethang ho eona! Qala iaparo tsa hao tsa khale li shebehe hape e le tse ncha. Hopola chelete eo u tla e

Boloka ka LI-DAE TSA DY*O*LA "DAE E NTLE EO U KA E REKANG"

The speedy success of the plan would necessitate provision being made in a new constitution, now oadly wanted by Congress, to employ wholetime officers or directors of finance, Justice, health and social welfare, education, commerce

and industries and so forth. Under this new scheme of nation al development, the Africans respect of those in authority. In natural leaders must be given a the course of its development, Con- major part in the proposed plan for

> Congress will therefore have to consider the establishment of a national council of chiefs in each province of the Union, and that our paramount chiefs be elevated o the position of Provincial Governors charged with responsibility to organise African chiefs through whom, also, the decisions of Congress will be executed.

For the success of this gigantic plan, it will be necessary for Congress to have an inner cabinet comosed of the four provincial governors and representatives of oranisations such as the African Ministers' Association, National Council of African Women, African leachers Federation and the Naional Council of African Trade

It is not God's purpose that a naion should yield its mind and wil o another's control and becoming passive instrument in the hands f another group; no nation must ink its individuality in that of an-

The African, therefore, is not to ook to other nations as the source of his own conscience; dependence must be in God. Let us hope that the African National Congress will take immediate steps to have incorporated in its new constitution the Declaration of Human Rights.

Has Hit Nail On The Head

Nico Tenza, Eersterus, writes agree with what Mr. S. M. Pha edi has sald in connection with trammar lessons. He has, in fact iven to graymar the expense of deal work in schools experienced teachers will gree that in teaching any langu ige, oral exercises should predo

Before I came- to the Transvaal taught at the Cape where oral essons in English were giver reat attention. Time allowed varied from 15-30 minutes each school day of the week. Here, of course, oral lessons are given scanty attention and, in some cases, completely ignored.

Teachers in the Cape have, of course, an advantage in that they have special text-books as a gui de. But these books are available so that there is no excuse for their

An Appeal

Fr. Bernard L. E. Sigamouey, Johannesburg writes: A friend of the late Bishop Edmund Smyth of Fort Hare desires to write a memoir of his life. Would you kindly give publicity to this and ask any of his old students or friends to let me have in writing, their contact or any special incident they remember in connection with the late Bishop? They can get in touch with me at: 29, Sherwell Street, Doornfontein, Johannesburg.

bsence in Transvaal schools. Oral work is fascinating if pro orly carried out. It is hard in ced to write a sensible composi ion unless thorough practical raining in speech has been ac quired.

Small wonder, then, that our tudents are backward in essay vriting. It is, in my opinion, the luty of all school Principals to see that oral work is done in their chools, for this surely would raise the standard of written and poken language among our scho-

Purchase Of Land

"The Young "Bozzer", Kurumar writes: In the "Bantu World October 21, 1950, I noted with inerest a statement by Dr. W W. M. Eiselen: The part that in erested me most is the additional and purchased for the Africans What rights has the African or such land? What shall he do to keep alive? What advantage o privilege has he over his bothers in the Native Reserves and urbar

It will be a great service to fficial and authoritative repl wollshed in our national news uper, for the information of al

(For an official reply, our corespondent should contact his Native Commissioner, in general, a mamay well be better, off on Tons Land than in an urban area when everything has to be paid for it cash. Success in either case mus depend on the individual. On Trust Land he would have to be prepared to adopt scientific farming methods In milk production, for example, th Ciskei and certain areas of the Transvaal and Natal are shown how proper marketing can bring profits to the farmer who works few acres on modern methods.-Ed.

Not A New Invention

Malomang Modise, Bergylei, writes: The experience which Mr. lliot J. Mbelle relates in his letter recently published in these columns under the title, "Alleged Amper Baaskap Display," is neither a new or isolated instance of colour discrimination, because even apartheid is not an ideological invention created by its

HE KNOWS

WHAT'S BEST

He knows they are made

in South Africa for Afri-

can roads—made exactly

the same way as the

famous Firestone De

Luxe Champion motor

De Luxe Champion

BICYCLE TYRES * LITHAERE TSA BAESEKELE

social, political and racial considerations are accepted as the criterion of Christian morality.

As long as there are non-Europeans who sincerely consider hemselves superior to the African a class which incidentally prelominates, so long will colour diserimination prevail.

This is where the African leader has failed and will always fail: his inability to realise and accept the gap between the racial groups in our country is a fact which cannot be refuted. The dentity of aims in the so-called ight for liberation is just a colossal pluff; plain time-serving opporunism and lack of confidence in hemselves and their own people on the part of our leaders.

It has always been the others, not the Africans, who score in the end whatever the issues at stake. To harbour such notions as offering the surest road to African iberation is as futile as sending delegations to Britain or petitions

The African can only be iberated by the African—and no-where else but in Africa. The cooner we abandon the demoralisng intoxication that goes with daydreaming and wishful thinking, the sooner shall we attain our destiny

· Vast Difference Between Africans And Non-Europeans

Mats'abela Mokhethi, Orlando West, writes: There is a vast difference between Africans and non-Europeans: Africans constitute an integral part of what might be called the black race while non-Europeans fall to greater extent in the circles of the brown and yellow races.

We, as Africans or Ethiopians, do not in any way fall under th designation: "non-Europeans." We are, shall always be and remain Africans, Now, if those who fall under the name "non-Europeans (i.e. Indians and Coloureds) really seek co-operation with Africans in the economic, political and socia struggle for independence, liberty and freedom, they need to be more practical about it.

Indians might do this by offering Africans employment as managers clerks, book-keepers, auditors and accountants in all-Indian controlled business establishments. Now this they do not do at present, yet many among them trade among African communities.

How can there be talk of co-operation? Besides, where were hese non-Europeans when the Cape Native Franchise was taken away from Africans in 1936? What lid they say and do about it? They ust laughed.

Now that the tide has turned ngainst them, they seek our co-operation, yet all these years indians and Coloureds regarded he Africans as their inferiorsst as many still do to this day. I write not because of malice, but ecause I want to expose the ollowness of the "Non-European Inited Front" nonsense.

Alexandra Needs Secondary School

"Shabby," Alexandra Township, writes: For the past five years, I have noticed a growing number of children leave the township each morning to attend high schools in other areas. This indicates a deplorable state of affairs in education here.

Parents of these children are being heavily taxed in transport fees, and this at a time when living costs are unbearable. Then also, in leaving the township to authors to oppress the African attend schools in other centres people. It is a fundamental racial these children cause congestion at attitude inherent in communities, such schools at which shortage of as in South Africa and even the accommodation is known to be United States, where colour acute.

O TSEBA SE

SETLE HAHOLO

O tseba hore li entsoe Afrika e Boroa li etsettoa

differences based on economic, I call upon Alexandra residents to campaign for a secondary school to absorb these children:

Qualifications And Experience

Andrew Sidney Molora, Edenburg, writes: In their exchanges on qualified and unqualified teachers, both Messrs, Moiloa and Ramabele lose sight of what really counts. Admittedly, schools would be better off in the hands of qualified teachers, but experience is the better teacher.

What is required of a good teacher is careful and thorough preparation of his work. Once a teacher masters the syllabus, then ne is sure of good results. Another point we should all bear in mind the need for simplicity in imparting knowledge our charges the classroom.

Children will attend school regularly if they find their work a real pleasure.

Tsotsis In Blankets

Smith Malobela, Johannesburg, writes: If ever there is a bully-tribe in Johannesburg African townships, it is the blanketed Basuto who claim that they carry dangerous weapons in keeping with tradition. In many cases, issaults and acts of savagery are attributed to what is termed "tsotsi," but the blanketed Basuto I'sotsis also have share of the

lame. At week-ends, those in the townships are joined by their primitive brothers from the compounds and, organised into wolf packs, they attack people they come across on he streets.

These people conduct themselves becomingly in their home territory. but up here on the Reef, they behave like wild animals. For the sake of peace and order, we pray the law to intervene and disarm these people.

IN REPLY

"Malome-Serobatse." - Your etter arrived too late for inclusion n the pre-conference issue last

Dora Tau.-Your letter bearing no address cannot be published.

"Toehoorder."-Contents of your etter do not permit publication.

M. M. M. Maleka.-The subject vour letter was given wide publicity in this newspaper, and cannot be repeated.

The Key African, Representation (Continued from page 7)

ligilance Committees, Parents Associations, Study Circles and Adult Education Associations, are not interfered with. There is now question as to whether African Trades Unions will be granted imilar status to those of Europeans, but there is no question of preventing all African Industrial rganisation. Again it would not e hard to get any government in this country to extend the authority of Advisory Boards If they proved helpful in admini-

Strong Second Line

A bird in the hand is worth two n the bush. It seem s to me that if he Africans want strategy in obtaining political pressure during he next twenty or thirty years in Africa there is a second line as strong as the line of votes which s denied them. If the town workers who are coming to form so important a part of S. African life can develop these forms of ocal and occupational organisation, get skillful in committee work and in enlisting public opinion and in manner of approach to public authorities, especially if there is a linking and federation of these local associations, there will be formed a cohesive body of African organisations, representing a common African opinion, which authorities will come to recognise as responsible, and without which they will not be able to act. Through such coordinated local organisations African leaders would be able to assemble crowds without danger of violence. A system of peaceful methods, such as Daniel O'Connell used in Ireland when the Irish had no votes, could put forward the real needs of the people in a way that could not be ignored.

Peace of Mind over HÆMORRHOIDS (PILES)

It cannot be too widely known that this distressing condition of locally distended veins (often called Piles) CAN be promptly relieved. The well-tried preparation, ManZan, is specially compounded to quickly relieve the discomfort of hemorrhoids. ManZan first eases the pain and spothes the irritation, there is the pain and spothes the irritation. and soothes the irritation—then cones up the wollen and congested parts to promote relief. Easy and clean application with ManZan is made simple with the nozzle applicator. Price 3/6 rom chemists and storekeepers.

ManZan "HÆMORRHOIDS PRODUCT OF E. C. De WITT & CO. (S.A.) LTD





SUBSCRIPTION RATES

12/- per year. 6/- per 6 months.

The BANTU NEWS Agency (Pty.) Ltd. P.O. Box 6663,

Johannesburg.

Saturday, November 18, 1950

The 'Neglected' Reserves

The socalled Native problem can easily be solved if the land question can be settled amicably. The root cause of misunderstanding between white and black is in the inequitable distribution of the land. The African people who are nearly 8,000,000 are allotted only a small portion of this vast country. and Europeans who are nearly 3,000,000 the greater area. The result has been congestion in, and deterioration of, the reserves, and the migration of Africans to the European parts of the country, particularly urban areas.

The announcement by the Minister of Native Affairs, therefore, that a "Commission would soon be appointed to investigate the natural resources of the Native reserves," will be highly appreciated by Africans, particularly those resident in the reserves. It is to be hoped that the proposed Commission will not only "investigate the natural resources of the reserves," but also whether or not they are sufficient to maintain their populations. Can they really as the Minister puts it, enable "the Native to live there in selfsufficiency and prosperity"?

At present the cry from the reserves is that the people are overcrowded and are living in a state abject poverty. It is a well known fact that a portion of the reserves are situated in drought stricken areas of the country. The African people com-plain that in these reserves they are unable to make ends meet, They complain also that the arable lands allotted to them are so small that they cannot produce enough to feed their families, and enable them to provide for lean years.

We know that the deterioration of the reserves and their in ability to maintain their populations are attributed by European to the African's primitive methods of agriculture and over-stocking.

While not denying this allegations, nevertheless we would like to point out that, the real cause of deterioration is the insufficiency of land. We all agree that Africans in the reserves should be taught, and be persuaded to use, modern methods of agriculture; they must be taught the elementary lessons of growing crops, breeding cattle, and con-

serving the soil. But we submit that the root cause of the troubles of the people of the reserves, is insufficiency of land. The first test of any African policy, be it segregation or apartheid, is how it deals with the distribution and the improved cultivation of the land. It is our firm conviction that the socalled Native problem will ony be solved by equitable distribution of the land. If the African people must develop along their own lines then they must have a country of their own, with men of their own race trained both in administration and the technical needs of a modern state. What the African wants is not equality with the white man but the right to determine his own destiny and this ambition cannot be realised in reserves dotted all

over the country.


Whatever the future may hold in any change from 'reserves' to 'national home,' much can be done to improve existing resources. Such improvements will cost a great deal of money. Roads and railway extensions come immediately to mind, as also genuine village settlements where the community does not live entirely on the land. There should be room for shopkeepers, builders, carpenters as well as for doctors, teachers and the other professional callings. Much of the strength of older civilisations has come from stable village life going on with little change from generation to generation. This is something that cannot be brought about in a year or two. A plan is needed spread over many years and one that can capture the imagination of those who will benefit from it, Goodwill must always remain the key to success.

Fortitude

Fortitude I take to be the quiet possession of a man's self, and undisturbed doing his duty whatever evils beset, or dangers lie in the way.-John Locke.

Let us have faith that right makes might, and in that faith let us dare to do our duty as we understand it.-Abraham

. . .



15 "Sjambok" or the Mendi Fund African bishop, has studied mid-Committee should feel tempted to wifery in Dublin, and while her graduate and knows English well. despair of all hope of co-operation from Africans who were recently money for the scholarship fund, let district. them remember the old adage, WILL TRAIN "Rome was not built in a day." Response to "Sjambok's" appeal

or challenge has so far been answered by a negligibly small number of persons, mainly women Another has now followed the example of her sisters by sending one pound in answer to the challenge.

Rev. H. G. Mpitso, Secretary of the General Committee of the Mendi Memorial Scholarship Fund writes to say that the woman who sent this pound has chosen to withhold her name. This is what she wrote when she sent the money: "I wish to send my Mendi contribution in answer to "Sjambok's" challenge," and signs herself simply as "A lady

FROM STRENGTH

TO STRENGTH

To hand this week is the latest ssue of the Natal Native Teacher's Journal. This issue of cluded regular increases in hospital the thirtieth volume is excellently produced and its cover design in colour is so effective that we should much like to know the lities for the training of nurses name of the artist.

It is a long time since we have seen a more striking cover to a magazine. The picture shows a stone carving by a Standard V service conditions need to be pupil of Bethel School. The contents of the magazine include good general reading as well as many ing for the families of T.B. suffer-Natal teachers.

Special tribute is paid to the that during the long hospital late General Smuts. Under a full-period wives and children will page photograph of the General lack means of support. are tributes in English, Afrikaans and Zulu. The Zulu tribute, by the way, has been taken from a writer in the "Bantu World."

Natal teachers have good cause for pride in their magazine. It has set a standard which others may find hard to follow.

ANTHROPOLOGIST RETURNS TO NIGERIA

Back in Nigeria after nearly five years absence in London is thirty year old Mr. Okoi Arikpo, B.Sc son of a West African Chief and popular President of the African Students' Union in England, He reurned home as the first qualified African anthropologist ever to study habits and customs of his

wn countrymen. Already, he is an important figure in African Affairs, and believes he may have advantages he knows perfectly the language of the tribe he is to live with and understands their proolems better than his European olleagues.

Returning with him is his twenty-eight year old bride, whom vehicles, staffed by a doctor, he married in London last May Mrs. Arikpo, daughter of an

tition which will be open to all our readers.

Ten consolation prizes of £1 each.

comply with the rules will be considered

Length must not exceed 1,500 words.

The essays must be original work.

Closing date is December 31, 1950.

6. Envelopes must be addressed to:

Language may be either English or Afrikaans.

PRIZE ESSAY COMPETITION,

The subject of the essay is:

1st. Prize 2nd. Prize

3rd, Prize

4th. Prize

last page.

adjudication panel.

No essays will be returned.

know what other people have said or written.

this competition.

get uot your pen and paper.

petition.

World.

RULES:

Prizes are offered as follows:-

asked to share in a scheme to raise to social welfare work in the English.

IN BRITAIN This month, twenty-three year old Prince Henry Kimera, brother of the Kabaka of Buganda, leaves Uganda to enlist in the British Infantry regiment. He hopes to get a commission in the Rifle Brigade and when fully trained, to return to serve with the King's African Rifles.

husband is working in the country The Prince has never been to near Oban, she will devote hersell | England before but speaks perfect

WANTS TO KNOW-

Which of these two groups serves best the Africans' progress and development: the politicians who sit in conference, make long speeches and pass many resolu-tions, or the group of people who think of progress in terms of raising money for business undertakings as well as providing educational facilities for Africans' -"WOZANAZO."

HEALTH COUNCIL DISCUSSES

During the fourth meeting of the National Health Council, which met in Pietermaritzburg (Oct. 30-November 2), there were frequent references to matters affecting the health of Africans.

cussed a five year programme drawn up by the South African with cases needing specialised Tuberculosis Association, which inaccommodation, the establishmen of 15 T.B. settlements similar to FOSA near Durban, with full facistrongly supported the contention that African staff must be trained to nurse African patients, but that greatly improved. Attention was also given to the duty of providpages of particular interest to ers while they are in hospital, so that they have no cause to worry

> Dr. F. S. Drewe, formerly of Holy Cross Mission hospital, Pondoland, presented an important nemorandum on the healthful effect of school feeding, and secured the support of the Council to a equest to the Minister that the cheme should be restored for all chool children.

The Rev. A. W. Blaxall had two esolutions, both of which were passed unanimously by the Coun-

Movable Units

The first pointed out that many African villages are so far from my sort of hospital or clinic that disease is making serious inroads into the lives of the people. A table vas presented giving figures from villages in Sekukuniland recently examined by two specialists, one for eyes and the other for ears,

The resolution urged that moveable unit should be organized which could visit a village for several months and then go on to enother village. The unit to consist of specially equipped motor nurse and a social worker.

Attached to the unit a panel of

Open To All

£50 IN PRIZES

The Bantu World has pleasure in announcing that Mr. John Stokwo

of Cape Town has donated Firty Pounds for prizes in an Essay Compe

"LET US BUILD A STABLE BANTU NATION"

Please read these rules CAREFULLY. No entry which does not

The subject of the essay is: "Let Us Build A Stable Bantu Nation."

Essays must be written on ONE side of the paper only. The

name and address of the writers must be written on the first and

P.O. BOX 6663, JOHANNESBURG.

The decision of the judges is final. Dr. R. H. W. Shepherd.

Principal of Lovedale and Dr. A. W. Hoernle, President of the

Institute of Race Relations have kindly agreed to act as a final

No correspondence of any kind can be entered into in regard to

No employee of the Bantu Press is eligible to enter for the com-

The winning essay or essays will be published in the Bantu

Competitors should write exactly what they think, but they are

The judges will be more interested to read original views than to

Our advice to competitors is-think, think again, and only then

reminded that practical suggestions will count most. The competition seeks to encourage serious study of the subject to find out what our

readers believe are the best ways and means to advance to nation-

For a whole day the Council dis-rspecialists to be available for visits of a week or two to deal

treatment. The Council was greatly impresed with this suggestion and instructed its Standing Committee to work out details and cost, and then present it to the Minister of and nurse-aids. The Council Health with an urgent request that an experimental unit be put into the field as soon as possible.

Mental Defective Problem Mr. Blaxall's second resolution

vas concerned with a very urgent matter, namely the need for State institution where mental deective Africans, and other non-Europeans, can be accommodated In a memorandum supporting the resolution the difference between those who are mentally disordered (mad) and those who are mentally defective, or feeble-minded was mphasised, and it was maintained that the care of these unfortunate persons places a great burden on overcrowded homes, as well a creating a danger to the public because mentally defective young people often learn evil habits and become criminals.

It was pointed out that South Africa finds it necessary to have two large institutions for mentally defective persons from the European population of 21 million so the fact that there are no insti-lutions for similar people from the million non-Europeans mus ither mean that they are mentally healthier than Europeans, or that the country is grossly neglecting its duty. At the end of a vigorou discussion it was decided to ask the Minister of Health to mak provision for such an institution in the next vote for mental Health

Other matters discussed included Nursery Schools, training of mid-wives, the distribution of milk bread, meat and other foods. The training of dentists, chemists, heatlh inspectors and other essential personnel. In all these matters it was strongly maintained that the needs of all sections of the community must be given equal attention.

The Key African: Representation

(By F. Synott) If we wish to take the town African worker, who is the chief ope of African social developnent in S.Africa, and make him grow in solid political influence one of the first questions we have to face is that of the vote. It is never money or land that is the chief desire of a people, but recognition of their manhood, And a chief part of this is that they be consulted about their destiny and not treated as creatures with out mind or will. This is particulalarly the case in a country such as this, which is in theory a Parliamentary Democracy. The Europeans would give up food and goods and even life sooner than ose their votes, and very naturally the Africans, coming into European ways of living, fee the same, A great many Africans think that by obtaining the Parliamentary vote they would be able o solve all their problems. Now I do not think that even he friends and leaders of the

Africans always put before them nonestly what this means. In giving the parliamentary vote to all would mean simply the hending over of S. Africa to the Bantu with the Europeans as a minority Since the Europeans in this ountry would certainly sooner die han permit it, then unless anyone contemplating the utter folly of iolence, for the Bantu to base heir chief hopes of representation and political responsibility on the question of the vote is to waste ime. And in my humble opinion t is unjust of the liberal friends of the Africans not to say this to them, or their greatest mistake they do not realise The present few mempers in Parliament and the tion the Bantu are likely to get in the next twenty or thirty years in

ection of their interests." I emphasise this point not beause I like it. I hold it most unjust. But unless it is emphasised the Africans will not get to work developing that through which they may really attain political pressure i.e. local and industrial organisation. This is a further example of the principle used aleady in this series of the im ortance of concentrating on the Primary in human rights.

this country's parliament, are not


going to be any effective pro-

The right to elective national epresentation is not a primary right of man, acquired political right. Even where it exists it is of uncertain value, for parties elected to power can, if unscrupulous, work themselves into dictatorship, as was done in Germany and Russia, and can be done elsewhere

Right Of Free Association

In addition to this, the argument can always be used in connection with the Bantu, by those unwilling to concede the right, that they have not had it in their own socia systems and are not prepared for t. But no one in this country has ever attempted to deny to the Bantu that which is the Primary Social Right; that to Free Associa tion. Except where the object of the association is to upset the whole S. African system administration, societies such as

(Continued on page 6)



PYRAMII **HANDKERCHIEFS**

In white and colours for men and women

A TOOTAL PRODUCT

See Registered Trade Mark Label on every handkerchief Tootal Guaranteed



TSEBISO HO BABALI

Mohlomong babaling ba rona ho na le ba bang ba ratang ho rekisetsa metsoalle ea bona le ba ahisaneng le bona Bantu World veke e 'ngoe le e 'ngoe.

Phahello e ntle e neheloa barekisi 'me hape sebaka se setle se neheloa ba ratang ho eketsa meputso ea bona nakong eo ba seng mosebetsing.

Ngola lebitso le aderese ea hao sebakeng sena se ka tlase 'me u romele tsebiso ena kapele-pele.

The Bantu News Agency (Pty) Ltd., P.O. Box 6663, Johannesburg Tvl.

Lebitso _ Aderese .

TSEBISO E TLETSENG E TLA ROMELOA HO UENA KA PELE





PRESIDENT

Shoes for Men

A GOODWEAR PRODUCT

ho tsona.

RAPOROTO EA LEKALA BA

hore ho hlohloe sechaba moea oa temo le ts'ebetso ea mobu metseng e ka ntle ho literopo, moo sechaba sa teng se tonetseng litsela tse ileng tsa etsoa kampong ea Released Area 33, East London ka Loetse 1948. le Phupjane l

Phupu 1949. Khafetsa, bashemane ba ne ba tloha motsaneng oa Ginsberg moo ba neng ba ena le mokhatlo oa bona, 'me ba ee ho geta nako itseng ba lula likampong tisong ea litichere. Ka nako e 'ngoe ba kile ba chakeloa ke Mookameli oa Mekhatlo ea bona ea Transyaal Association of Non-European Boys' Clubs, Mr. V. N. Pahlana, es ileng a ba ruta lintho tse ngata.

Bashemane ba ile ba ithabisa ka lintho tse ngata, ho sitana le ho ithuta ho etsa manyolo, ho lema lifate le furu. Ho ile ha lumeloa ke Basupisi ba Temo hore bashemane bao ba entse mosebetsi o motle. Ho batlahala motsamaisi oa Lekhooa.

Mokhatlo ona o hloka ho holisoa ka matla, o be o kenngoe bashemaneng ba litoropong. Ho se ho ena le mekhatlo e joalo Heald-town East London le Queenstown. (b) Makhotla a 'Musong

Lekala lena le emeloa ke makhotlana a mangata a bakotuli ba litholoana tsa ts'ebetso ea temo ba kang ba lemang Poone, Koro, ba Ruhileng Liphoofolo, ba Rekisang Nama, ba Rekisang Matlalo le Makoko. Baeta-Pele ba mekhatloana ena ba bua haholo libokeng tsa bona kamoo ho ka thusoans motho e mots'o temong le litabeng tsa mofuta oo.

(c) Ho Bolaea Liphokojoe

Pelaelo e kholo ea bo-Ramapo lasi ke ho lla ka litlama tse sa hlokahaleng, le hore ho lenngoe meru e metle, ho bolace liphokojoe tse senyang liphoofolo, empa haho ea lumeletsoeng ho kena li bakeng tsa Metala ntle ho tumelo ea Komishenara,

Ba 'Muso ba ile ba etsa mohau oa hore batho ba mekhatlo ea litsomi e no etsa lets'olo la li phokojoe libakeng tse kang tsa Ingoli le Zwartberg (Umzimku-lu), le Ward 3 (Matatiele). Haufi, ba naha ea Koloni ba entse molao e memang mats'olo a ho tsoma. Ho kholoa ka hona hore Linaha tsohle li tla latela

HO PHUNYA METSI Lilemo tsohle ho ntse ho phuho pount nios de combo de metso e mebeli, literekeng tsa Lichtenburg, Pretoria, Sibasa, Louis Trichardt, Victoria East, Herschel, East London, Glen Grey, Thaba 'Nchu, Taungs, Herbert 16

Phapang e bonahala mosebetsing oa selemo sena ho fapana le oa selemo se fetileng, ha ho ne ho hlaha mathata a ho lokisa likonteraka le ho aba lîntho tse hlokahalang ho sebelisoa ho phunya

Liliba tse 82 li ntle haholo, li na le metsi a mangata haholo selemo sena o fapane le us tseng, selemo se fetileng.

ba ile ba ithaopa ho chekela Me- mo li kampetsoe, ho hore joang sebelisa lintho tsa 'Muso, nakons Ho hlokahalang ho eloa seli ke khethoa libaka tse lokelang ke ba Geographical Survey.

Haho talingoa ntlha ea ho eketsoa ha metsi, taba ea bohlokoa eba hore na a tla sebelisoa joang mahlo ho fallela literopong. Moea ho hore a hlokomeloe a se senngoe oo o hlohloe thakeng e ncha ka ke liphoofolo ka bohlasoa. Empa metsi a tla ba mangata nakong eo linaha tsa Batala li behiloeng ke eona, laha no boela ho fumanoa naha e ngata.

Tse Sebetsang Ho Cheka Liliba

Leha ho bile ho ne ho hlokahala lintho tsa mosebetsi tsoelo pele ca mosebetsi e ntse ebile ntle, homme ka kakaretso ha hlonngoa liliba tse 200, tse nang le limachine tsa teng, ka hona ha eketsoa palo ca limachini tse neng li hlokahala lilibeng tse ling.

Liliba tse lokileng hantle li na le likoti tse nosetsang, tseo li etselitsoeng mabali a samente ho pompa metsi.

Mechini e meng e sothoa ke li- Olifants River, Nebo. phoofolo, tseo li eeng li fanoe feela metseng ea Metala, ha ho bonahala hore lienchini li ke ke tsa fumaneha habonolo.

Ka lebaka la komello e neng ebe kholo Ciskei ho ile ha tlamella hore ho potlakeloe ho sebelisa mechini eohle e neng e ka fumanoa, ho pompa metsi.

Lits'epe tsohle tse neng li se-belisoa li ne li lokisoa ke makala a talimaneng le litaba tseo, ha li robehile. Mosebetsi oa hola ka ha lintho li fumaneha ka bongata metseng e meng, homme ho boese ho chekoa metsi a mangata

MATS'A A LIPHOOFOLO

Ho habiloe mats'a a 45 a ho ioesa likhomo, a mashome a mabeli a Leboea, a 15 a Bophirima, a 6 Ciskie, a 3 Transkei, le le leng

Mats'a a mang a maholo a hahi-loe Louis Trichardt, moo ho chekioeng nokaneng ea Kokupole, ha Palmaryville, Sibasa. Senthumule.

Sibasa. Ho chekiloe matamo mararo ka khothaletso ea Komiti, a qetoa hang ke bo makeneke ba ha Tabaan,

Pilansberg, Ho ile ha chekoa matama a mararo ka lipholo polasing ea Trust.

Thaba 'Nohu. Ha sebelisoa meni ho chek matamo a mararo

Marico. Ho chekiloe matamo o hore a hlokomeloe a se senngoe nabeli polasing ea Trust.

Nongoma. Ho ile ha chekoa leamo le ileng la liloa ka samente, latsoa metsi

Linaheng tse Ciskei le Transkei no ile ha sebetsoa haholo ho hloekisa le ho a lokisa

Letamo le leng le le leng le ile la nehoa nomoro eo le tlang Botebo ba tsona bo bolelele. Ho ho tsebjoa ka eona, homme mataka bonoa hore efela mosebetsi oa mo ao oohle ke makholo a ts'ele-

Ba Lekala la Ho Nosetsa Naha | Libakana tsohle tse tlas'a mata-

tala liliba ho tlatsa ba N. A. D., ba bo mele bo nonne teng, Ka ho etsa menyetlana ea mechana e ca fumaneha, 'ngoe ba hira ba likonteraka. Ho hulelang metsi libakeng tseo ho fokotsoa matla a lipeo tsa lefu la

> Ho ntse ho hlahlobjoa libaka tsee he lokelang here he lokisee matamo lipolasinyaneng tse nkiloeng ke Trust. Haho ne ho itokisetsoa ho koala metsi a noka ea Molopo ka tlas'e ho Mafeking, ho le ha qaloa ka ho bora tlas'a tlatso ea ba lekala la Ho Nosetsa.

> > HO NOSETSA

Taungs (Vaal Hartz).

Mosebetsi o neng o etsoa seba-keng sena o ile oa fela hantle, hoo eitseng mafelong a khoeli ea Hlakubele, 1949, ho neng ho qetiloe no khotha lihlahla sebakeng se 3,200 morgen, ho chekiloe liforo le le libenemili, liliba tsa matamo matangoana, homme naha ea nosetsoa. Liforo tse hulang metsi li etsa bolele ba 146, matangoana hure ho se senyehe pel'a tsona. 91 marogoana a 386. Ha boela ha Hangata hoa hlokahala hore ho etsoa liforo tse ling tse nkileng etsoe mekhoanyana e itseng ea bolele ba naha ba limaele tse peli

Ho entsoe mosebetsi oa motonana sebakeng sena, ha ba ha etsoa litsela tse tharo, maborogo a 2, ha liloa liforo ka samente, ha lokisoa moo ho ka senyehang. Ho ile ha reroa hore moo ho hlokahalang kapa ho lokelang ho lenngoe meroho homme ha batalatsoa ha hlopshoa ka ts'oanelo.

Grootfontein le Success, Pietersburg

Mona ho qetiloe mosebetsi oa ho lila liforo tsa metsi ka samente. Rustplaats, Pietersburg. Ho qetiloe ho ahoa methetho ea lets'a le nokeng a Chunies,

Gompies, Potgietersrust,

Lengope lohle le hulang metsi le ile la liloa ka samente hammoho 'le mangotsoana a hulelang metsi moo ho nosetsoang, ho hore metsi a tle a se senyehe.

mosebetsi oa hore metsi a huleloe hape.

Manyeding, Kuruman. Ho ile ha phethoa mosebetsi oa ho lokisa mangotsoana a khelosang metsi, ka hoba samente e ile

libakeng tseo ho tlang ho nosetsos

Mosebetsi o boetse oa nts'etsoa noesoang likhomo teng, ho ile ha pele hantle libakaneng tse ngatanyana tse nosetsoang, tse kang Kuruman, Schoemansdal, Barberton, Beaconsfield, le Louis Tricharcit.

> Hona le mesebetsi e ka baloang ka makholo le mashome a mabeli le metso e ts'eletseng naheng ea Kopano enang le libaka tsa nang le 14,200 morgen.

LITIPI

Ho na le litanka tse 1,600 linaneng tsa batho ba bats'o hammoho e litanka tse 600 tse ahiloeng ka rhelete ea "Bhunga" naheng es Transkei, Litanka tsena li lokiselitsoe ho bolaea mekhasa e liphoo folong, likhomo tse isoang litiping li baloa ka likete tse tharo, likete tse 'ne le likete tse hlano, ka veke e 'ngoe le e 'ngoe,

Ho tsoa ahoa litanka tse ncha tse leshome le metso e mene, ha ba ha lokisoa tse 92 tsa khale Samente e ile ea fumaneha, ha mpa ha fokola ts'epe ea setala le thempha e butsoisitseng, homme mosebetsi oa batla o tsamaea butle. Litanka li hlokahala hohla haholo-holo ha Zulu le Natala, Mosebetsi oa motonana o ile o etsoa ho lokisa moo ho senyehileng le ho tlisa metsi litankeng.

Ho hore na ho tla ahoa litanka tse ngata hape le moo li ka ahoang teng, ho tla utluoa ka Ngaka ea Liphoofolo ea 'Muso. Lienchineire tsa 'Muso tsa Natal li simolotse ho aha litanka

tse makholo a ts'eletseng. Ho hore ho ka ahoa litanka tsa itipi kae, ho sebetsoa ka tlatso le thuso ea Ngaka ea Liphoofolo ea 'Muso. Lintho tse ahang litanka Natala li sebelisoa ke ba hofeisi ea lienchiniere. Chelete e etsoang tiping kaofela Natala e batla fihla lipontong tse 30.000 eo kaofe la ha eona e nts'oang ke Mokotla khatlo oa Koporași ea Liphahlo tse oa Trust. Ho santsane ho nahanoa Rekisoang moo a ileng a iponahore ho ka fumanoa bohlale bof boo ho tlang ho fetoloa taba e ea ho lefshoa ha ts'ebetso ea tipi a tseba lintho tse ngata. Hang a ke Mokotla oa Trust. Taba ena e khethoa ho ruta batho ka tsa bo-Ho ile ha lokisoa ka katleho eme joalo le libakeng tse ling

Raporoto Tsa Litereke Le Mahae NKANDHLA: Ka Mphalane ho meshariloe ka morao ho hore ho ho ithutela ho Kopana. Monna

Ngaka ea koano ea 'Muso Sete ekeng, e ile ea potoloha le motse ho tsamaea e phekola mafu a

no hore mosebetsi oo o fele, la rekeng sohle e batlileng e lekana tsoa feela, me tse ling lia jeoa. kaofela, e ile e1 e!sa 35 ins. Hahe letho le lengoang. Kekhulo le le tle linaheng tsa Batala.

Boemo Ba Liphoofolo

Liphoofolo tsa sechaba se sets'e khuts'e hantle. Ho ile haeba ! ifantisi Kurumane homme theko ne e le ntle.

Sepetlele sa St. Michael se rise eng ea Bothlaros se thusa sechaba haholo ruri Sekholopane se ile sa leka ho ikahlela sechabeng, homme se thibetsoe. Ngaka ea 'Muso seterekeng sena e 'ngoe feela.

XALANGA: Ho nele pula e ileng ea etsa 237 inches khoeling ea Mphalane. Naha e ea khahleha, homme ho talimeha hore lekhulo le tla ba letle haholo.

MOUNT AYLIFF: khoeling e fetileng ho nele pula e entseng 2.93 inches, e bileng ea tsamaea le meea e batang.

GLEN GREY: Ho ile ha na pula entseng :79 inches Khoeling fetileng. Lijalo tse lemiloeng li ntle. Pula e ea hlokahala. Moo ho ntlafatsoang naha he

ahiloe mangope a etsang 1655 yds. Komishenara o bile a chakela Mount Arthur, Nquka le Three

RUSTENBURG: Ka hona ha pula e ileng ea eba teng khoeling ea Mphalane, ho meshariloe hore e entse 14 ins Leponesa Daniel Khunou o phanamiselitsoe renkeng ea bosajene,

me o isitsoe Zeerust.

MELMOTH: 1.75 ins e ile ea nesharoa puleng e neleng khoeling ea Mphalane. Lishou ha l ke li eba teng, ha ese khoeling es Phupjane feela. 'Me le Komishe nara o ile a tsamaea le metse ka

litaba tsa ho chesoa ha joang-Litsela li ntle hoh'e-batho ba bang ba bats'o ba ichekela litsela e le ka bo bona, 'me ba 'Muso ba ea tlatsetsa. Ke mosebetsi oa bo-hlokoa-

Ho ntse ho itlhehetlhoa hore ho terateloe naha co ho tlang ho sebe ho eona tsa katlebiso, tlhopho itlafatso le nchafatso ho cona.

nele pulanyana e 'ileng ea etsa ne pula khoeling ea Mphalane, mong a ngola leselinyaneng la 1.92 ins mona Nkadhla. Haho e- homme pula eo ea bonahala e tla Likoporasi, hore motho ea neng i phelisa sechaba komellong, hoba ngola pampiri eo, o ne a lelalitse ho se ho the renoa mosebetsing talimo ho feta ts'oanelo. Mokhatle oa temo ea mobu.

Lijalo ha il e s'o hlahe, ke hona ho utiloeng hlanyelo. Haho na le limaraka tseo ho ka rekisoang KURUMAN: Pula e neleng sete- ho tsona, lintho li ntse li thekise-

> Mosebetsi oa ho ntlafatsa naha o ntse o tsoela pele hantle motseng oa ha Mgwemnyama le ha Caba Location No. 26 le 11, Sebokeng se nabeng le ha Maqubeni, sechaba sa moo sa Mahlubi se ile sa hana hore ho ntlafatsoe naha, empa ba ha Mdeni Location No. 20B ba ile ba thabela morero oo.

'Maseterata o ile a bua liphuhehong le lipitsong Enyaniswen e Ncoti ka taba ea ho nchafatso:

Ba Lekala la Bongaka ba mose rong oa ho tsoa ho enta bath ka lebaka la lipeo tse matla ts efu la sekholophane seterekeng Mosebetsi oo o tla simolloa khoe ing ea Pulungoana. Bahlankana na mekoaqo ba ntse ba sebetsi ebakeng se bitsoang Hope's Monument.

LEKHOTLA LA SECHABA

Ka la 20 Mphalane e ne e le se oka se khethiloeng sa Lekhot! aba tsa litipi. Ho ile ha lumelle a Koana la Sechaba, ho talima li loa hore ho seke ha phahamiso lekhetho le nts'etsoang tipi, ho mpe ho felisoa mesebetsi ea Ba tlatsi le hore ho felisoe mesebets ea Batlatsi ba Bahlahlobi ba Li tipi le hore ho lefshoe bahirio helete e ka tlaase ho ea Bahla akana ba 'Muso bakeng sa lekala a boipheliso,

NONGOMA: Komello e ile es okotsoa ke pula e ileng ea etsa .67 khoeling ea Mphalane mohle a 23 le matsatsing a mabeli leng a latela. Ebile thuso e khole eterekeng sena-

tlas'a Lekala la Merero ea L aba tsa Batala sebakeng seo ho hoeng ke Mona mohla la 19 Mphalane, ho ile ha rekiso. ikhomo tse 309 ke Batala, k. helete e £3,336 Leha ho se ka aeba le likhomo tse bolaoang ke oketa, 'nete ke hore likhomo l ne li khots'e hantle joale li lokel ho fetoha haholo ke lebaka li mafafatsane a matle a neleng.

Solomon o ile a nyalana le Clementine Thokozile ka Gilber hofeising ea Komishenara os Nongoma mohia la 28 Mphalane 1950. Ho boletsoe hore monya luoa ke mosali oa boraro os Morena.

fumanang se ba lokela malo-kana le thuto, le hore Mokhatlo oo o ba emele Botong ea Litaba tsa Thutu, Likolong Tsa Thuto e Phahameng, Lihofeising tsa Thuto le Tsamaisong ea Litaba tsa Thuto. Ka ho thusa Basebetsi, mohlomong ka ho ba kopanya le mekhatlo kapa likolo tse boletsoeng, ho iphumanela moo ba ka ithutang teng lintho tse ka ba thusang mesebetsing.

Sena ke sehlopha sa manamane a Nguni polasing ea Vuma ko ana Natala. Ho fumanoe mathata

a mangata haholo ho etsa hore ii khomo li hangoe leha manamane a tsona a sa nyanye, empa ho se ho bonoe hore qetellong ntho ena e sa lakatseheng e tla felisoa.

LITLHAHISO

Mothei le Mongoli e Moholo se-

lemong sa 1903 ho isa 1915 Mo-

khatlong oa Basebetsi oa Boithuto

ebile Albert Mansbridge, Hon,

M.A. (Oxon). O hlahile mehleng

ea ha ho hebi-hebisanoa ka litaba

tsa mekhatlo ea Koporasi le Liko-

pano tsa Basebetsi. Ka selemo sa

1897 a kena mosebetsing oa Mo-

hatsa mesebetsing e mengata, 'me

rema-tlou, tsa paballo ea leruo le

o ne o behetsoe melao e metle, c

TSOELO-PELE

Ho ile ha reroa ho theha me

khatlo e Thusang ho Ruta Base

betsi, 'me ka 1904 ha theoha lekala

a be ho ena le makala a 6 me-

eng. Ka 1905 ha eba le seboka se

holo sa mekhatlo ena motseng o

Oxford, likete-kete tsa batho tsa

ba teng. Seboka sa ba sa rera

ithuta likolong tsa mantsiboea

folo le cheseho, le basali ba folo-

banna. Liphuthehong ho ne ho

eba monate, batho ba le bangata,

barutuoa ba phehella ho fuputsa

tse molemo, baruti ba le ma-

TSAMAISO

SEPHEO: Sepheo sa Mokhatlo ke

o tlatsetsa ho hore banna le ba-

ali ba sebetsang ba fumane thuto

Mokhatlo o fla phehella ho phe-

tha litakatso tsa sepheo sa oona,

ka ha e le mokhatlo oa basebetsi

litabeng tsa thuto ka litsela tse

(a) Ho khothaletsa basebetsi ho

ithuta haholo, le ho ha bonts'a

tsohle tse molemo tse teng.

MEKHOA EA TS'EBETSO:

okhatlo tjenana:-

otleng.

fore ho tlamelloe batho ba bahol

Rockdale ea kena more

mpa o sa utloane.

(d) Ho hatisoe kapa ho lokisoe hore ho hatisoe litlaleho, maqets'oana, libuka le libukana tse blokahalang.

HO HOLA

samaiso ea litaba, ha ba lakatsa, Mokhatlo oa W.E.A. o ile oa hola, Phuthehong e 'ngoe moo a neng oa namela Australia le New Zeamemiloe teng, a bala puo ea hae and selemong sa 1913, South abeng ea Ho Kopana litabeng le

Nakong e 'ngoe 'Muso o ee o outh Wales. Muso o nts'etsa li lopha ho ithuta chelete e £5,000 na £300 e nts'etsoa ho lefa tsa-

LENTSOE LA MOEA

Mona ho hatisoa mats'oaboli a engoloana la Mothehi e mong oa ekolo sa Ba Ithutang koana Engng oo ka 1905, 'me eare ka 1906 and; le re :

"Lilemong tse itseng tse feti eng, ho rona ba neng ba kholo te tsa thuto le hoja re ne re ntse e utloa hore ho hong ho teng he lokahalang, re ile ra thusoa ke W.E.A. ka lits'enolelo tsa bohlokoa, Lebitso la pele la Mokhatlo Mokhatlo oo oa re senolela tseo ona le ile la fetola, ha thoe ke eng tsa bohlokoa litabeng tsa thu-W.E.A. Litho tsa bonts'a mafoloo, oa ba oa re ruta thuto e kholo leng thuto ea moea. Mosebetsi fela litaba tsa mokhatlo joaleka a W.E.A. ha o felelle feela moong ka mong; o holisa boitsebo e lerato le ho ts'oara mosebetsi a ts'oanelo ea botho ka matla le motorokara.

TSA HUSS MABAPI LE

sebete, le hore bophelo ba motho oo nonts'oa le ho holisoa ke ho

Ka lebaka lena, matla a lentsoc a Mokhatlo ona, a maholo haholo noeeng, homme mosebetsing oa ohlokoa, o moholo oa ho theha echaba sa 'nete, ha ho o fetang na. O bopang sechaba, o se etse mokhako o mo chitjana, o ritele-nile hantle."

Na molaetsa oa mantsoe a monate hakale o se o kile oa finyella itsebeng tsa Batala ba naha ea South Africa?

THUTO SECHABENG

Mehleng ea matsatsi a joale, naneng ea England, ho na le mo. khatlo o sebeletsang ho hlohla Africa ka 1915, Canada 1919. O Litaba tsa Thuto ea 1918 e simothuto sechabeng. Khoeletso ea oile oa namela Scotland le Ire- lotse ho bua ka "tsela eo sechaba se ka rutoang sohle ka eona, le etse thuso ho lefella lihlopha tse kapa mang le mang ea nang le tenang ka phirimana; e.g. New chescho ea ho ithuta a iphumanele tse molemo thutong."

Khoeletso co e beha hore bana ba ka tlase ho lilemo tse 18, ba se ke ba ba ba nts'oa sekolong le ka mohla le o mong, 'me ho bile ho lokisoa litemana tse lokisetsang ba holileng ho nts'etsa thuto ea

bona pele. Morero ona o moholo, hoo bonamo ba cona bo sa ntsaneng bo hohlahana le bophelo ba batho, homme ha metsotso e fitse e ts'oaellana, mantsoc a Mr. Lloyd George a tla phethahala, ha a ne a lakatsa ho bona "sechaba sa batho tsoetseng pele."

Selemong sa 1935, motseng oa Dagenham, Kent, ho ile ha ile ha buloa Sekolo sa Batho ba Baholo. Barutuoa ba bangata ba sona e ne e le batho ba holileng ba basali, ba neng ba rutoa lintho tse ngata, tse kang ho loha, ba bile ba rutoa le tseba ho qhaqholla enchene ea

Every morning ... Every evening ..



Drink Delicious BOURNVILLE COCOA for Health and ENERGY

Drink Bournville Cocoa in the morning for breakfast - that gives you energy and strength for work. At the end of the day's work when you have used up your energy and feel tired, another cup of Bournville Cocoa sustains and invigorates you. "Cocoa is a real food," says an important Medical Journal. And you can afford to drink it twice a day. Bournville Cocoa costs only 1/6 for half a pound-enough for



Fantising ea liphoofolo e neng

Morena Cyprian Bhekezulu ka

Ka lebaka la ho bona komello le matla, ho ile ha chekoa liliba se ileng tsa pompjoa metsi k ibenemili ho nosetsa Manzimaku a, Mona le Bazini moo metsi : eng apshele. Pula e neleng e thutse joale he, empa liliba tseo-li b) Ho leka ho fumana se ba tloang ka basebetsi, le seo ba MANE

MONA LE

Matsatsaneng a sa tsoang ho feta lebotho la Amerika la 24th Division le ile la tobola Makomonisi a neng a leka ho le ema pele, homme ha esale ho tloha hoo Makomonisi a inyamelitse. Lingangele tsa li Marines li ile sa khahlana le Ma-China ka sekhahla ntoeng ea libaenete kaitle ho motse oa Sudong.

SOUTH AFRICA:

Letona la Naha ea 'Muso oa Kopano ea South Africa, Dr. D. F. Malan, o amohetsoe Sepetleleng sa Pretoria se Seholo Mohlo mphehi enoa o ne a ntse a hloka bophelo lehgeng la hae la Liber-tas. Ho boleloa hore o tla sebetsoa QUMBU: Ntho e kabang 2½ ins e seli tla emela mehla ea bothata. ke ngaka e tummeng ea Pretoria.





"The Path of a Million Pens"

MAIKUTLO A BABADI

re 'Ea sokolo ang'

belso ea masea.

Ha ho temana e bolelang kolo

Mofu Bishop Fuller

Moo bakgethwa ba khuditjeng,

Kua Setotolwane o sa llelwa,

O re romela moea wa kagisho;

Dumedisa Moffat le Livingstone.

O itulele sehubeng sa Abrahama,

Gape legodimong ke gagenu.

-A. S. Celia

Phsio Tsa Tlou Ga

Di Pataganthswe

Jul. T. Makwela, o re: Nna ga ke

twane le bao ba rego sekgowa se

iyakang mo pampiring ya ba baso.

Ke makala gore afa bangwadi bao

a lemoga gore mantswi a, "The

World", ke sekgowa na? Gona go

ka ba kaone ge pampiri ye e ka

no (Zulu), goba "Lefase la Baba-

"Shango Lwavhathu-vhaso" ka Se-

tlil'o thoma gape go tlabana le go

baka leina la pampiri ye le mera-

fo ye mengwe ya ba baso; gobane

sethsaba se sengwe le se sengwe

sa ba baso se ka itumela kudu ge

eina la pampiri ye le ka bitswa ka

eleme la gabo sona, ka gobane le litaba tsa yona di tla ba di ngwa

Ge ke bolela byale, ke a le sebe-

la, bagesu. Ke sepipimpi, ke sona sekhupa-marama. Ke rata go le lo-

Hei, o ra lena! Le tla tingwa ke atho dikgang, afa le a tseba? Le-

ase le ke le legolo kudu, gomme

dipolelo tsa lona ke tse di ntsi ku-

du (tsa ba baso feela). Moo go ma-

eme ao a ba baso, lena ba le lwa-

go le sekgoa, le rutilwe a ma kae ka mo dikolong? Ge sekgoa se sa

hyakege ka mo pampiring ya se-

hsaba, ditaba tse di bolelwago ke

oo Morena Dr. Eiselen kowa Tho-

seng, mabapi le batho ba baso, re

tla di botswa ke mang? Neng? Ka

Barutisi le bona ba itlemile ka modiro o boima wa go ruta bana,

gore go be le tswelo-pele ya ma-

Afrika. Modiro o ka ponalo ya

mahlo o bonala e le modiro o mo-

bebe ga golo, empa benye bo ona

ba re ga o nyake motho wa go

Ka kgonthe re bona barutisi bao

ba sepela maeto a mo telle, ba tlo-

getse malapa a bona, ba ile kopa-

Moo makgotleng ao, go kopana me-

rafo ka moka ya barutisi ba male-

me ohle a ba Baso. Na ba ka kwa-

na byang ge ba sa boledisane ka

Bagesu, a re lebogeng se se nyane seo re se fiwago. Na ge sekgoa

se ka tswa mo pampiring ye, se

Gona byale e rotogile ka peni-ke

peni tse tharo (3d). Ge re swanetse

netse go boeletswa gape ka male-

Le sepono (Zulu) le sona ka male-

Babadi ba ba rategang, ge se

ga go swane le go bculwa", mme

go bolelwa ditaba tse di alamago

sethsaba ka moka sa mosadi e

A-fa le nyaka tokologo?

me a mangwe, byalo-byalo.

ntle le segagabo lena)?

nong ya barutisi motseng o kgethe-

polelo efe?

fela-pelo.

lilwe ka lona leleme leo.

menate) ya gabo bona.

" ka Sesotho sa Leboa, goba

Wena o iketje legodimong,

Karabo Ho R. T. Kamudi Ka Polelo Ea Gagoe Ka Tsogo

LESELI, O RE: Mphe sebaka nke ke arabe mohlomphehi ea boletsoeng ka holimo mona poleleng ea hae eo le e bonang hlohong ca taba ena moo le eena a neng a araba Abel Mogotsi. Aowa, karabo ea hao e fe se ruri e thabisa pelo gaele o nisha ditemana beibeleng bukeng ea Morena-

Feela ntate Kamudi ke rata ga, le ea fanang ka matla a hore ho u ka bona diphoso tsa gago tse kolobe soe masea, na ngoana o u sa se nyatsang, hore se boele se mana hantle hore, khopolonyana kgolo mabapi le kamoo bafu ba sebi eng en ts'okoloho. Mangolo leng kateng joale. Ke kopa babadi ka moka ba Bantu World ba sekele karaba eaka go Mong Kamodi tsabe mme le bone ba ntshoanye diphoso ga dile gona-

Dithaba tseo u buang ka tsona mong Kamadi moo meea ea bafu e eang teng ga di gona moo bei- Re sa go gopola Mokwena, beleng ke tshomo feela eo u e

Bafu ba the tsogn ka le sutsi la Meshomong ea bona ea leratu, mafelo E ke nnete feela ba tla Le moo Jesu a tumishwang. tsoa motifleng e seng dithabeng. Ge motho a hua o ya lebitleng Re gopola Sekolo sa Khaiso, eseng le edimong kapa dithabeng O se agile ka matsogo mabedi, kapa dibeleng Bala Erel, S. 20. Wa ruta bahlankana kagisho; Lebitla ke moo go yago botike Lehono Khaiso e tjofetje, Job 30: 28 Jesu a re bohle ba ea Ka papadi e hlolwa ke Mokopalebitleng go fihlela tsogo John S: 28. O bone meea e buang eo o reng ke meea ea bafu.

Ge u ra a g re ke totise nnete Dithapelo tja'go di sa kwala, ea taba tsa batho bao go tsoeng Dithero tja'go di sa elelwa, ke Bad mo ee tseba gore gase Gape o bile motho-kgomo, bona bo n'atao. Bashui ga ba kgo- Ka botelle o feta babantji. ne go thusa ba phe ago Eccl 9: 5 6. Bahu ba rote'se mme d kelello Robala ka khutjo hle Mokwena, tsa bona le tsona di robetse. Dibahu ba leng kateng.

Ge go na le e mong mobadi oa taba tsena ea nang le ditaba mabapi le tse boletsoeng fa, a hlagise maikutlo a gagoe ka bonako-

B. A. Kaselela, o re: Kolobetso ena ha ke tsebe moo e tsoang teng hobane ha e le mangolong ha e eo. Aku phetle u bale litemana tsena le tse ling tse ngata: Liketsc 8:12-37, 10: 44-48, 16: 14-15. Empa ease hobane ba lumele Filipi ea ba bolellang litaba tsa Muso oa Modimo lebitso la Jesu Kreste banna le basa i ba kolobe-tsoa "L'ketso 8: 12 Banna le basali bitswa "Ilizwe laBantu" ka Sepofeela? Na ho ne ho se masea?

Ke ka lebaka la eng ha masea a sa tolel e? Barutuoa ba ne ba sa tswetla. Ge re etla gona moo. re tsoa khaohana le morena ea rutileng lintho tsena, ba kolobe soe feela e seng masea; ke mang joa-





FINE OVERALLS FROM THE FINEST CLOTH

NOTE THE CLOTH . . .

Hard wearing, fast dye and fully pre-shrunk. Guaranteed to withstand vigorous washing. Its the toughness that counts!

NOTE THE FINISH . . .

All Sweet-Orr & Lybro Over-alls are cut for comfort and freedom of movement, are reinforced at all points of strain, have triple stitched seams and large all-purpose pockets.

STRONG . DURABLE COMFORTABLE THE BEST OVERALLS THAT MONEY CAN BUY! Ask the Mechanic! Ask the Electrician! Ask the Turner!



SWEET-ORR LYBRO

THE OVERALLS THAT **NEVER LET YOU DOWN!** Trade Enquiries : P.O. Box 2641, Cape Town

Nkinele Matsoho Mora Sebitloane

Cornelius R. Moiloa, o re: Ke umana hantle hore Sebitloane ha u kholoa-kholoe feela mabaka a le sio. Ha e-ba tabeng ea "Botsotsi," ke ne ke sa botsa potso, nkinele matsoho metsing ngoane'so hle. "Mo-oa-khtla ha a tsekisoe."

Ekaba mor'a Sebitloane ha u ngola Sesotho se khabane hakaale, puo tsa Ma-Afrika a mang ke fuetsoe puo e ngoe hape?

ha re hloka mantsoe a mang a hloekileng. Ha re ea ka ra tloha re qala ho thongoa.

Seo ke sa se utloisiseng ke hore re boele re ahe "Tora ea Babele", empa Molimo O ne o e felise, eka ho nts"a Molimo liphoso. Molimo ha o fose ngoaneso.

Ha re se keng ra ba khahlanong le seo O seng O se entse ka

Ke se ke ile ka re, ha se puo e re utloane. Re ts'oanetse ho tseba le ho tsebisisa hore re Sechaba, me, re ts'oanetse ho ahisana ka khotso, hoba Molimo o molemo O

Mabapi le ho kopangoa ha puo 24 Loetse a robaletse ruri a sa ea Rants'o ha ke es'o utloisise, ke tsoele le kantletla boka ha li oroha. Na ho Basotho ba Lesotho ha o na lirutehi tse ka nts'etsang puo ea Sesotho pele ka ho kalimana ka mantsoe ao re hlokang ho hang Sesothong, ho e-na le hore re bope eona "Tsotsi

Ke rialo hoba "Botsotsi" ba uloana, leha kutloano ea bona e le Bokhopo. Rona, kantle le ho kopanya lipuo tsa Rants'o re ka 'na ra utloana, ha e-ba fela re ka ipopa ra iketsa ngatana e le ngoe, mekhoeng, bophelong, mesebetsing le linthong tsohle kantle le ho tsekisana le Molimo puong eo O seng O e entse.

Ba teng ba tsebang mefuta ea maleme, ba tlang ho re hlalosetsa ha re sa utloane ka puo.

Ha re kholisaneng tabeng ena leha re ke ke ra kholisana bohle ka linako tsohle, empa re lekeng a matla ho etsa joalo ka thuso ca Morena. Sechaba se seng le se seng se nts'ets'e puo eo Molimo O bogolo tsatsi lotlhe. -M. Modiha se fileng eona pele, e seng ho e conanya, ho etsa e le 'ngoe. Na mor'a Sebitloane, u kholisoa

feta go bile le moletlo o mogolo oa xo bexa morena Mokopane fela ke eona mphe-mphe e lapisang. Ke'ng ha u e batla le moo e sa lokelang? Ho bonts'ahala hore ho- xo phuthexile batho ba ba tswang e e tsoang baneng ba kereke ena. ntate-moholo ba fositse le bona ka mafelo ka bongata le gauteng 12 ho rata ho nonts'à puo eo e leng ea bona? E seng ka eo u e bolelang ea lenyalo, ha ke bolele joalo. Ha u re ka "Senyesemane." ha hothoe: "Silence means consent,"

ma tsebe gore le se ke la hlabosa mantswi a lena la kwiwa ke ke hore ba sa arabeng ba lumebangwadi bao ba sekgoa, gobane llana le uena. Ka puo ea rona 'na ke ka mosa wa bona ge ba ngwala ke re motho e mots'o ha a thotse This Bedroom Suite dikgang tsa naga ya gabo bona ka oa hana. Mona ha re buoe ka masekgoa gore dithsaba ka moka tsa Ha re hahele lentsoe la Morena ba baso di tle di kwe mabose

lesaka hle mor'a Sebitloane, re se mo hlompholle. Re se phehisane khang, re mpe re kholisaneng ka mabaka a ka re nts'etsang pele,
Buke oo u reng ke e ngole ho

senya "Nouns" tse peli tseo u 1 bolelang puong ea Sesotho ha se eona taba. Taba ea ka ke hore alimanang ka mantsoe, empa se ipo-peleng puo e sa hloloang ke Molimo, hoba ke moo lona bahlalefi le tlang ho ts'oaeana liphoso, hoba tsebo, likelello, mehopolo le hlalohanyo, tsena ha li lekane.

Banna ha ts'oana ka litelu e seng ka kelello, hape ha ba lekane

Ahe! Mor'a Sebitloane, a re ke re robe monaketsane oeso. Li hate ka maro.

O Tlatsa Kekana

J. L. Mathibe, o re: Ke tlatsa Mor. H. B. Kekana ka ho sisinya ka ho ea ka sekolo sa mosebetsi oa matsoho kapa sa Temo haufi le chatswengo kopano yeo, go yo rerisa-na le go logisana maano a go tswetsa bana ba rena pele thutong. Kekanastand. Ha re ruta bana di-tswetsa bana ba rena pele thutong. ditlhare.

O Dumellana Le Babadi

S. Motaung, o re: Le nna ke dumellana le banna ba reng a Setla emelwa ke leleme lefe mo se- kgooa se kgutlediwe mo pampiring khutlong sa sona, Sepedi? Setswaea rona ba Bats'o. Baheso, lemona? Sepono? Setswetla? Sethosa? hang Makgooa a na le dipampiri Seshngane? Mo gare ga maleme a tsa oona ka mefuta ya oona. Mofulena le tseba a ma kae? (ke ra ka ba ka puo ea oona. Rona re hioloa A re lemogeng gore tefo ya pa- ke eng go romela ditaba ka puo mpiri ye e be e le peni tse pedi.

ea gabo rona na? Monna ya reng Sekgooa ke kgotla kea mo utloa mme leha ho le go kwana ka mmolelo rena batho joalo monna mongoe le mongoe ba baso, gona re swanetse go aro- o ea kgotleng ka go rata ha a cogana dikgang; ke gore, seo se belloe go ea kgotleng. Ke bua le-ngwadilwego ka Sesotho se swa-rato leo ke ithatang ka lona; haholo ke rata Molimo Oaka oa Mome a mangwe ka moka a ba baso. Afrika, ke rata letlalo laka le lenfsho leo Modimo Oaka O mphi-

leng lona. Ke rata puo eaka e ntle en gagabo-rena le sona se le gona ka Modimo oaka a mphileng eona. Semo pampiring ye, a re lebogeng kgooa ke puo ea Balichaba. Kea e bonvenyane byoo re bo bonago. rata jaaka dipuo tsotlhe hobane ha Ba bogolo-golo bare: "Go hlobya ekaba ne nka kgona ke ne nka ithuta dipuo tsohle ke tle ke tsebe re lese sekgoa se se re kopanye ge ho buisana le beng ba tsona.

Sechaba sengoe le sengoe se dona ka puo ea habo sona. Motho ea ra tang go bala Sekgooa a ka ithekela dipampiri tsa Sekgooa.

Ma-Afrika Ke Afe?

P. D. Makurube, o re: Ke kopa no batho ba likelello li batsi hore ba nthuse mohlomong ke fokolloa ke maikutlo kapa eona kelello ha ke botsa potso ena e kaholimo.

Ke se ke lemohile ke bile ke utloile Ma-Afrika a mangatanyana a makatsang hobane 'na khopolonyana eaka ke hopola hore Ma-Afrika ho boleloa batho ba Bats'o ba ipitsang ka hore ke Ma-Afrika lefats'eng lona lena.

Empa ha ke utloa lipolelo le lieaka e foufetse kapa e shoele 'na Ha ke hane hore kalimano ea ha ke tsebe. Ke moo ke kopang mantsoe e ke ke ea e-ba teng keletso ho ba nang le kelello e hla-puong ea Sesotho sa Lesotho, ka phohileng.

Ho na le Ma-Afrika a khahlae-na le oona qalehong ha puo ena nong le Ma-Afrika a mang sebakeng sa ho ipatlela mosebetsi libakeng tse ling mme boholo taba ena e buuoa ke batho ba jakileng litoropong tse ling ba re amoha mosebetsi,

Ke eletsa batho bana hore ba tlose melomong ea bona lipuo tse joa- mabalani komponing ea Whites lo ba mpe ba tsebe hore lefats'e ebile ke Molula-Setulo oa Whites no fapanya maleme a sechaba sa lena ke la Ma-Afrika 'me Mo- Lillies Yawn Tennis Club; ke Mo-Afrika e mong le e mong a be le ngodi oa Komiti ea Sekolo sa bolokolohi ho lona bakeng sa ho Hennenman. Ke agente e kholo ea s'oanang e ka re kopanyang hore ipatlela mosebetsi kae kapa kae. Bantu World, Whites.

uther Harmansburg ka la 5

Yare ka nako ya 10 mesong tire-

ya imolla; pele ga tsena bana

dikolo go bona kereke ka mo

Moruti e moholo, R. Tonsing

bula kereke ka lefoko la

Modimo. Phuthego ya 'tsena

ga nna lesukasuke ga tlhoka

lefa motho o ka baang lenao

teng, bontsi ba ema kwa ntle

Tirelo yotlhe ga e fedile moruti

H. Pfitzinger a leboga diphuthego

sotlhe tse di tsileng keletsong ya

PANKOP: Ka malatsi a sa tsoa

Maloka setilong sa borena. Xo ne

pulo. Go no go le boitumelo

ka go tihoka bonno.

teletswe ke baruta-bana pele.

November. Diphuthego tse neng

e di le ntsi thata.

-I. R. Madiba.

GERMISTON: Morena Madiba | Tshoane hammoxo le marena a Germiston o thomile ho kula kala itsexang a Hammanskraal.

Enoa ke Mr S. P. W. Choeu

Circuit Steward oa Wesele, Win-

burg le Ventersburg Section. Ke

HAGESDAM: Ka la 9 September sekolo sa rona se ile sa futu-ORLANDO: Re bile le mokete heloa ke sekolo sa De Brug ka tsa oa pulo ea ntlo ea Kereke ya menyaka ea mino.

Monloxolo wa Iona

Ka la 4 hona khoeling ena le rona ra itela ho ea ba khoahollela phuthegile ka letsatsi leno di lijo tsa tsebe ka choir tse pedi--e cholo le e nyenyane tlasa A. Twala le J. Lehodi. Tsa thulana tsa nboroa ba centre city ha tuka nollo le sebabole ha sala molora. BAETI

ng. Sehlopha sa bana ba sekolo Salvation Army sa tsena se Ba kileng ba re etela koano ke Principal Majeng oa Salisburypan. Miss E. Mbuku le Dr. Mbuku. Ba kileng ba re khalo ke Mr. A. Twala le J. Lehodi ho ea koana Johannesburg. Re bona pula eona ipatile anthe mekhohlane eona e iphile matla.

-Sponono ke Mang

POTGIETERSRUST: Rebile le nokete oa pulo ea Kereke ea Pentecostal * Holiness ka la 22 October-

Taba e bohloko Moruti oa teng be a loala. Kereke e butsoe ke Rev. P. S.

Guthrie oa Pietersburg. Re leboha le chelete ea thuso

-Ananias Makoana-

TEMPLES FOR TERMS

Deposit £6-0-0 Monthly £2-0-0

ALSO Large Selections of Bedroom Suites, Kitchen Suites, Beds, Wardrobes, Stoves, etc.

ONLY FROM

42 PLEIN ST. JOHANNESBURG



I know that Nugget Polish keeps shoes brighter and feeds the leather so that they last longer. I use Nugget every day, and so should you.

NUGGET Boot Polish for extra quality

Ask for Nugget in any of these colours Black, Military Tan, Light Brown, Dark Brown, Toney Red, Ox Blood, Transparent, BACKACHE?

DO AS I DID!

In my case, getting rid of nagging, pleasurespoiling backache was surprisingly simple. tackled the trouble right at the root cause—the kidneys.

Not everybody realises the fact that tired and sluggish kidneys can be the cause of most of those back-breaking pains and creaking joints. Yes! if these vital organs fail in their task of filtering and expelling waste matter from the body, you can expect suf-fering. So, immediately you suspect tired kidneys, do as I did, turn to the world-famous medicine made specially to relieve this trouble-De Witt's Pills. The glowing tributes that fill our files show that thousands of grateful users have found this to be true.



De Witt's Pills act directly and quickly upon the kidneys. cleansing and toning them up to their task of expelling the harmful impurities that are causing the discomfort and distress.

For over half a century this famous medicine has been bringing blessed relief to sufferers all over the world. Get a supply of De Witt's Pills and tackle your trouble at once. Price 3/6 and 6/6. The large size contains two and a half times the quantity of the smaller size.

For Kidney and Bladder Troubles

may be attacking



moment! matter clogs the system — gradu ally, insidiously Brooklax gets to the root of the trouble and cleanses the system throughly. tem thoroughly.

CHOCOLATE LAXATIVE

THE BEST PORTABLE GRAMOPHONES can now be obtained from as on

Terms of 20/- per month



Write to us and ask for Pramophone price list and full particulars.

DEACON & CO. .O. Box 2934 - Cape Tewn.

SOFT FURNISHINGS, SCARYES, BAGS, TIES, CUSHIONS AND TRAVELLING RUGS, DRESS, COAT & SUIT LENGTHS ARE QUICKLY, EASILY & CHEAPeavemaster

LOOM. Weaves all types and designs of cloths from finest silk to the heaviest tweed. Direct from the makers. From 79 6

BRENHILL HAIR POWEDE makes your hair soft, silky and

smooth. Rub it into the scalp first thing each morning. Your hair will remain smart for the rest of the day.

Send Cash with Order to: A. WOOD & CO., 83 LONG ST., CAPE TOWN.



There's more for the educated man. He fills the best position and earns bigger money. A course of study will put you on

the road to success. Don't delay-start studying to-day.

COURSES OFFERED BY THE L.C.C.

ndards V, VI, VII, VIII (N.J.C.), X (N.S.C.), Matriculation. National Diploma in Commerce, icultural Diploma, Lower Diploma in Bantu Studies, Taalbond, Exams. kkeeping, Accountancy, Business Methods and Commerce, Shorthand, Typewriting, Com-Afrikaans for Beginners, English for Beginners, Latin, Journalism and Short Story Writing, Know Your Car (Mechanics for the Layman), S.A. Native Law, Native Administration, Bantu Languages, Southern and Northern Sotho, Zulu, Xhosa, Tswana, Physiology and Hygiene, Social Anthropology and Professional courses,

FILL IN THE COUPON BELOW AND POST IT TO: The Secretary, Lyceum College, P.O. Box 5482, Johannesburg.

THE COLONIAL BANKING & TRUST COMPANY LIMITED ESTABLISHED 1910

For Absolute Safety . . . When you entrust your savings to others you want to know that it is absolutely safe. That is what you can depend on with The Colonial Bank, which has been looking after your friends' money for 40 years.

The Colonial Bank affers a friendly, courteous service to all—if it's a few shillings or thousands of pounds—we treat you all as millionaires.

Ease of Investment . . . You don't have to learn the banking business before coming to us. Let The Colonial Bank arrange everything for you—safely.

Simple Procedure . . .

Banking with The Colonial Bank is straightforward
—simple—easy to understand. We work together

as friends. Good Rates of Interest . . .

Let The Colonial Bank make your money work for you. With The Colonial Bank you are assured of the best possible rates of interest on your money. THE

COLONIAL BANKING & TRUST COMPANY LIMITED

Corner SIMMONDS AND MARKET STREETS JOHANNESBURG

CAFE TOWN, DURBAN, PORT ELIZABETH, PRETORIA, EAST LONDON, GERMISTON, BENONI, KRUGERSDORP, PAARL, PIETERMARITZBURG, SPRINGS, UITENHAGE AND LONDON, ENGLAND.







These people tell you why they use SUNBEAM

A Doctor says: It's very important for I'm proud of my job, It's wonderful how my surgery to look so I keep my uniform easily Sunbeam spreads my surgery to look clean and neat. That Sunbeam shine on the floors and furniture makes the room bright and cheerful, and helps to give my patients confidence.

A Bus Driver says: A Housewife says; smart. In the same way, my wife is proud of our home. She keeps it bright with Sunbeam, the polish that stays shiny for days.

when you are polishing. It makes your work easier. And it's cheaper, too: a little bit covers such a big space, and the shine lasts longer.


In big homes and small homes, in hotels and office buildings, wherever you go, you'll find that famous Sunbeam shine. for their homes—yet it costs no more than ordinary polish.



Always ask for

. SUNBEAM POLISH

Shines ... and shines ... and shines



Please write clearly in CAPITAL LETTERS

COLLEGE

The standard I have passed is ____

Kroonstad Wanderers Beat Meyerton

On Sunday, November 5, Meyerton Wanderers played a friend-ly match against Koonstad Wanderers. First half score was Meyerton 3, Kroonstad 2. The tide turnand thus led Meyerton by 1 goal. Fine sportsmanship was shown throughout the game.—By Nelson Tsoinyana.

PIETERSBURG MAJOR SOCCER GAMES

"Stone Breakers" and "Naughty

The first 8 goals followed in rapid succession until the combat- trophy is to be competed for anant teams stood at 4-4 It nually between the two associawas only during the last 20 minutsi played an excellent game. end of the game the score was8—1 their marks in Bulawayo with in favour of the Stone Breakers. Moscow scored 5, No Mistake 1. Portuguese 1, Wa thatha Mochopi 1.-R. Moselana.

The City Blacks F. C. beat Western Reefs 2-1 and Maquassi 5-1 match for the City Blacks.

regarded as the strongest school team in the Northern Transvaal,

leadership whilst the young Moko-

MOTHERWELLS BEAT

JAGERSFONTEIN

On November 4, Lucky Lads of

Jagersfontein played a soccer match at Fauresmith against

Motherwells. The latter won by

Both sides showed determina-

tion from the onset. But the

Motherwells registered the first

goal within 3 minutes of the

Another goal was scored during the last 5 minutes. Lucky Lads

The match ended 2 nil in

FURNITURE

ON VERY EASY TERMS.

BEDROOM SUITES 7/6 per Week

DINING ROOM SUITES at 7/-

CHESTERFIELD SUITES 6/6 per

KITCHEN SCHEME 5/- per Week

STOVES COMPLETE 5/- per Week

BEDS AND WARDROBE 6/- per

Free Delivery. Reduce your cost of

living by Furnishing with us.

Everything for the Home

PREMIER FURNISHERS Ltd.

(inc. J. Dembo & Co.)

Week

-E. D. Theyane

failed to resist the opposition.

favour of the Motherwells,

CONTINUED FROM LAST WEEK

Last week, Mr. D. R. Twala told you about their departure ed during the second half when from Johannesburg to Bulawayo, their arrival and the first match Kroonstad raised the score to 7 played there and which they lost 2-3. This week Mr. Twala continues as follows:

On Sunday afternoon, October 15, another big match was staged at Bulawayo, with the Cornish Cup at stake. Again our team lost (1-2) in a match that had already been predicted as a (1-0) victory for us. Our team produced a first class combination but made a mistake of retreating to save a goal towards the end when they could have scored two more goals to their advantage.

"Stone Breakers" and "Naughty Boys" played a birlliant match on October 22. In this match they contested for the Pietersburg championship trophy. Breakers won of his wife to the Bulawayo team and it was announced that this

tes when the Stone Breakers lau-ached a systematic game and wayo for its fine exposition of such that confused the Naughty Boys. The Stone Breakers fullbacks Riverside and Nthekele Tso- were treated to refreshments by their opponents. Langkop, Makeke Their front line impresed. At thier and Shorty, in particular, left

The welfare officer had arranged to meet us then and report whether a match could be arrang-Umtali we entered Portuguese Territory and arrived at Beira on recently. Both teams were no- Thursday morning, October 19 at 9 a.m. We were received by the

san Training College and was able

to draw with the Stonebreakers

the leading non-school team of the

The match attracted a large

crowd of speciators to the Moko-

pane sports ground. No sooner had

the second team matches started

than the Mokopane team began to show that it could maintain its

own. The second team match end-

d 4 to 2 in favour of Mokopane

The first team match was a

ough one. The two sides were

alancing and half time came with

to score. On resumption each side

Secretary, Mokopane-Sp. Ed.

Koffiefontein Plans

To Go On Tour

On October 27 the Springs of

Cairo played against the Koppies-kraal F. C. The game was interes-

goals to 1. Kopieskraal team was

Kopieskraal players were

Moabi Brothers, Sampson, Man-

coe, Simon, Nganyane, Makatsi-

Preparations for the same team

o attend the Trompsburg

Trophy competition on December

Mokopane Beats Pax College

4-2, At Potgietersrust

(By Spectator)

On Saturday October 7, Pax pane College was also determined

College soccer teams visited Mo- to oust the champion from her

kopane Training College for inter- position. A few weeks back Mokocollege soccer games. Pax, being pane had managed to beat Dioce-

was determined to maintain its Northern Transvaal,

Our undoing was again due to president and representatives of the Gibson, at centre, who mesmerised Unidos Negrofilo Grupo Despor-

with two stretchers, a table, four Crusaders. hairs, and five wooden benches. Here we had to make the best we could for sleeping with hardly any mat or covering on the bare

SLEEP DISTURBED BY SNAKE

Our sleep was temporarily disturbed at midnight by a snake that was seen winding its way over the face of "Moosa" by

got to sleep quickly, and much who said she was pleased to be against our will woke up late in present again after an absence of he morning to feel the strong heat of the Beira sun scorching us as early as 8 a.m. Our lorry came to carry us to our hotel—two miles from our quarters-for breakfast. On Saturday, October 21 our eam played the Unidos Negrofile at the Ferreiro Campo Ground and were lucky to win (3-2) as the scores at halftime were (0-2) against us. Makeke (A. Shongwe) low Motion (A. Luthuli) and Bhabha (E. Mapalala) played ex-

ellently and deserved the wonderful ovation they got from the pavilion after the close of the game. The Cup-Semango Trophy —was presented by Senhor Eduardo Rodriques Duognes—Pre ident Negrofilo Unidos Clube Desportivo. Again this Cup was to be ompeted for annually between he two associations. Mr. J. Mdla ose received the Cup on behalf of the winners and our President. Mr. D. R. Twala, passed a vote of thanks to the donor. On Saturday night a reception

as prepared to put up a grin was held at our headquarters ght and yet no goal was forth which lasted till the early hours ming. After a hard tussle the of the morning. Our boys were okopane team registered th eted and it was a job to get them nly goal of the day, winning the o sleep before 3 a.m. On Sunday match by one nil. Pax lost the two afternoon the big match against the selection of Beira-Seleccao da A report of the same match has Beira-took place under the control of referee, Mr. Rafael, who handled this match very com-

Our boys were very confident ow of their combination and it did not take them long to make heir influence felt. They scored all three goals before halftime and added another goal in the second half (4-1) the one for Beira being ting and Kopieskraal won by 3 scored by a reserve player who was allowed to come in after in. managed by Messrs Veldman and terval when one of their men was injured. Again the laurels for the victory went to Slow Motion, Maceke, Nganda. Bhabha, and Pikioiki who played well.

a, George, Ben Veldman and Before we left Beira we went for dip in the sea, collected bottles full of sea water, and brought back handkerchiefs full of sea-

Our train left at 7.15 p.m. amidst

Per Box 1/6.

Per Post 1/3

enriche



HYLAND'S TEETHING & SOOTHING POWDERS. give happy

days and peace-

Hyland's "Luctugogue"

mother's milk. Per Bottle. 5/-; Per

Country customers write new! Sold

HYLANDS CHEMISTS

(PTY.) LTD.

200 Commissioner Street, Johannes

burg. Phone 24-1490.

ul nights.

NOTE: Always look for this bottle when you buy 'DETTOL'

kill germs that might have got into it, and stop it turning into a dangerous sore. But 'DETTOL' won't hurt Mr.

Dunanza: it's harmless to humans.

Do as the Doctor tells youand use

Reckitt & Colman (Africa) Ltd., P.O. Box 1017, Cape Tawn.

E. Tvl. Closes Rugby Season

(By W. W. Barayi)

A big crowd turned up to witness final matches between Crusaders and New State Areas, n October 22. Crusaders won he senior match by 3 pts to 0, This match was preceded by a junior division final between Crusaders R.F.C. and Spring Rose. Crusaders won the match by 3 pts to nil. The scorer for Crusaders was Louis Phillip.

The most exciting match of the day was the final between Crusaders and New State Areas senior teams. The spectators cheered the players with thunder-Our temporary home was ous applause. Crusaders were situated near the beach about two superior in the set scrum and miles away from the centre of the town. It was a hall of the local only try of the main match was a situated near the beach about two superior in the set scrum and balancing in the lineouts. The town. It was a hall of the local only try of the main match was a situated near the players were superior in the set scrum and balancing in the lineouts. community, which was furnished scored by W. Mazwi for

Outstanding players for Crusa-ders were M. Zilani, W. Buhlungu, Dude, Damana and W. Njokwana and for N.S.A., R. Tumana, F. Jacobs, Tyini and J. Ndlovu, The referee was Mr. Tonjeni of Boks-

Presentation of Trophies

The President of the Eastern Transvaal Union, Mr. A. X. Nompozolo congratulated the ed to meet us then and report "Bhabha" who gave the alarm and whether a match could be arrangmed for us, but he did not make an start trekking to the open hall. LEEUWDOORNSSTAD SOCCER appearance and therefore we de- The snake got a fright too and pointing out how he appreciated ided to move on to Beira. From tucked itself neatly in a hole, to see such a big gathering at the

underground away from our sports field.

The other speaker was Mrs.

Because we were tired, we Maud Natal, donor of a trophy, about 3 years.

The Eastern Transvaal B. R. Inion has over three hundred players in its fold and further than that this Union has almost achieved a remarkable mark in promoting the game of rugger selected players represented this Inion in two successive provincial ournaments and won the most mportant of all trophies, the Jasabalala Conduct Trophy which s awarded to a Union that has hown good behaviour in and off he field of play

Entertainment

The President of the Crusaders Rugby Football Club entertained quests and officials at his resilence. Mr. Nompozolo also chanked the President of the Crusaders Mr. I. Jekubeni. His eam are this year's holders of the rophies. Mr. Vokwana, General The occasion was honoured by stiff joints, swellings, sores, bolls, the presence of the State Mines. outh Compound Head Clerk, Mr. Sol. B. Seotsanyana.

Johanna"-"Vinho Tinta." Thus ply LION BLOOD TONIC No. 12, day evening and arriving in Johan. TION, Box 295, East 6.30 p.m. with only a four hours sured. halt at Bulawayo.

Our boys got ill in the train from gastritis but thanks to the good care of Mr. Guy Mtimkulu, relief with "MALTAR", the Wonder



START YOUR SAVINGS ACCOUNT NOW with the

BUILDING SOCIETY

41 A HARRISON STREET P.O. BOX 6775—JOHANNESBURG



A WONDERFUL MEDICINE for bad ecretary E.T.B.R.U., also spoke, blood, rheumatism, bladder weakness, backache, anaemia and loss of strength (it makes people fat and strong). Washes kidneys and bladder -you will pass green/blue urine. shouts of "Adieu, amigo" and "Viva It your Chemist or Store cannot sup-

started the long and tedious jour- send 4/6 Postal Order or Stamps to:ney home, leaving Beira on Mon- BORDER CHEMICAL CORPORAresburg on Thursday evening at Immediate delivery. Satisfaction as-

our manager, we arrived safely at Cough Cure. Send Postal Order 5/-, or 5/6 for LARGE size.



THE PEOPLE'S COLUMNS

CLASSIFIED ADVERTISEMENTS The charge for Domestic advertisements (Births, Marriages, Deaths etc.) in these columns is 3/- per inch, not more than 40 words.

The rate for Trade advertisement is 8/8 per inch, and no advertisement will be published unless cash postal order or cheque is sent with the advertisement.

All correspondence to :--The Advertisement Manager, P.O. Box 6663, Johannesburg.

SUBSCRIPTION RATES

12/- per year. 6/- per 6 months. 3/- 3 months.

Write to :-The BANTU NEWS Agency (Pty.) Ltd.

P.O. Box 6663. Johannesburg.

In Memoriam

MOTSAATHEEE.-In loving memory of my beloved grannie Rebecca Mostaathebe who passed away or the I1-11-49. Ever remembered by grand father, children and grand children. Blessed are the dead who die in the Lord for they rest from their labour and their works do follow them.-Inserted by A. Moholo grand child. 526-x-18-11

NDIMANDE.—Cleopas: Died Novem ber 13th 1946. There is no death to such as thou dear Papa; neither darkness nor shadow of death Thine is the victory without the battle-the crown without the conflict.-Always remembered by your daughters Harriet, Betty and grand children. 528-x-18-11

RABOTAPL-In fond and loving memory of our darling daughter Nomsa, who departed this life or the 8th November, 1949. Sleep on beloved sleep and take thy rest. We loved you, but could not keep you because God knew best.-Ever re membered and longed for by your sorrowing parents, Thabo and Linda Insterted by mother, Assiana. 534-x-18-11

DEATH

MATSHIKIZA. - Passed peacefully away at 8 Scanlen Street Queens lown on 1st November, 1950 after long illness, Samuel Bokwe, beloved husband of Grace, Deeply mourned by his wife and family. 525-x-18-11

UMPHANGA

MATSHIKIZA. - Ngomhla we 1st November, 1950, stantywe nguBawo wethu u Samuel Bokwe ekhayeni laiche e 8 Scanlen Street, Queenstown Unhlwe nge 3rd November, 1950. Zonke izihlaba ma zaneliswe ngulo 525-x-18-11

SITUATIONS VACANT

SITUATION VACANT

MISSION HOSPITAL, District (Kuru man) requires Resident Doctor. Non European or European. Nurse Training Centre. Hospital 56 beds Furnished House, Car and Ambu lance.-Apply Bishop of Kimberley. 179 Dutoitspan Road, Kimberley.

VACANCIES FOR BOARDERS

Applications are invited from boys wishing to follow the Transvaal J.C. Course: Forms I, II, III. Intending students should apply without delay to: The Principal, Shiluvane Secondary School, P.O. Shiluvane, via Letaba, N. Tvl.

WANTED

AGENTS for the Bantu World are wanted at RYMIERBULT FAURIESMITH and VENTERS-BURG. Good commission paid for spare-time work. Residents only of these towns should apply. For full particulars write to:

The Manager, Bantu News Agency, Box 6663, Johannesburg.

KILNERTON TRAINING INSTITU-TION: Private Bag 26, Pretoria. Required for FIRST quarter 1951 SETSWANA specialist for Training College. Ability to teach general subjects in addition would be a recommendation. Applications to

QUALIFIED African Nurse is invited for the post of a District Nurse at Good Hope Clinic. Qualification in Good Hope Clinic, Qualification in midwifery will be considered; salary scale as prescribed by the Department of Health. Applications, certificate and testimonials should be sebt to the Superintendent, P.O. Newsmitdorp, Via Marabastad; 507-X-30-1:

KRUGERSDORP NON-EUROPEAN CHILD WELFARE SOCIETY

SOCIAL WORKER: Applications are invited for the post of Social Worker to the above society.

Salary 120 x 12-180 plus C.O.L allowance £45 per annum. Victual allowance £6 per annum plus free accommodation. Applications to be in by Monday 27th November, 1950.

Apply to: THE SECRETARY. Box 94, Krugersdorp. x-18-11

SITUATIONS VACANT

IMMEDIATELY required a Non-European with good knowledge of Spray-painting. Apply personally at "A.I." Ice Cream Factory, 17 Margaretha Street, PRETORIA.

WANTED.-Qualified Male teacher one able to teach in Sesotho, English and Afrikaans any subject in the Primary School, according to the syllabus of the O.F.S.

Duties to commence in January 1951. (Undenominational School),-Apply to Compound Manager, P.O. Whites, O.F.S. x-18-11

LEROTHOLI TECHNICAL SCHOOL, MASERU

REQUIRED about February, 1951, a certificated African Teacher(preferably graduate) to teach commercial subjects to Senior Gertificate standard.

Salary for a graduate on Scale G, viz. £220: 220: 244 x 12-352 (bar) x 12-400, in which cost of living allowance is incorporated.

Application forms, which may be obtained from the Principal, P.O. Box 16, MASEPU, must be returned to him not later than 16th December

APPLICATIONS are hereby invited from suitably qualified teachers for the post of Asst. Teacher in the Secondary Department of the Uitkyk Public School.

Applicants should be prepared to serve as leader of the Pathfinders movement, and should be prepared to take part in extra mutial activi-

Applicants should state which subjects they are able to teach. Applicants should give full particu lars of qualifications, previous teaching experience and church denomina.

The successful applicant shall be required to commence duties on the first day of the first quarter, 1951. Applications shall be awaited until Saturday the 25th November 1950, at 12 noon.-W. ODENDAAL. ADM. Organiser of Native Schools

PERI-URBAN AREAS HEALTH BOARD.

VACANCY: TWO NATIVE HEALTH INSPECTORS: EVATON AREA AND PRETORIA AREA

APPLICATIONS, on the Boards, official application form, are invited for the posts of Native Health Inspectors in the service of the Board at a commencing salary of £200 per annun in the grade £200 x £20-£260 per annum plus cost of living allowance The Methodist Church of South Africa at Statutory Rates.

Application forms and full details concerning the posts are obtainable on request.

Applications, accompanied by cermust reach the undersigned on or before 12 noon on Monday, 20th November, 1950.-H. B. PHILLIPS. Secretary/Treasurer, Maritime House P.O. Box 1341, PRETORIA. Notice x-18-11

WANTED.-Experienced Native Cook required immediately for Mine Boarding House, of sober habits and able to take control of kitchen Apply Caterer, Van Dyk Mine Boarding House, Boksburg, Trans-515-x-25-11

MISCELLANEOUS BUILDING MATERIAL

Timber, flooring, shelving, doors windows, lime, cement, round poles and split poles and other building materials Prices on application H. PERES and COMPANY, Market 33-2429, P.O. Box 6419, Johannes-

"IDLE MONEY"

YOU are losing ££££ every day!!

Let us assist you to earn more on you small or large Savings. We are in a position to invest any amounts, whether £5 or £50,000, at 10 per cent interest per annum, properly secured. Interest paid every month. Capital invested will be repaid on exact date agreed upon.

BILLS AND PROMISSORY NOTES DISCOUNTED.

x-18-11 LOANS AND BONDS ARRANGED. VE ALSO REQUIRE AGENTS FOR NON-EUROPEAN AREAS.

> DINATH TRUST, LIMITED. Then Investment Specialists.

PHONE: 33-8802 - P.O. BOX 7841. JOHANNESBURG.

DRIVING: Learn to drive with the Anglo-American Driving School (division of "Drive-A-Car School of Expert Instructors motoring". Expert Instructors, under European supervision. Latest Model Cars, fitted with dual safety controls. Lessons at all times, in cluding Sundays. Own practice and reversing grounds. Each lesson guaranteed one full hour. Special courses for country pupils. Enquiries 12a Moseley Buildings, corner President and Rissik Streets. Phone: 22—8625.

MISCELLANEOUS

ORDER YOUR RUBBER STAMPS from us. We make your slamps in Rubber Stamp and Engraving Co. (Pty.) Ltd., 11, Nursery Road, J. G. Mosheshe 6-1, 6-2. Fordsburg. Rubber stamps will be posted to you post free. x-24-3-51

FURNITURE AND STOVES'

Famous Dover Stoves, No. 6 £7: 10s. 0d., No. 7 £8: 10s. 0d., No. 8 £9: 10s. 0d. Brand New, Com-plete with Two Pipes. Wooden Beds with Good Mattress New: 3ft £8: 10s. 0d., 3ft. 6in. £9: 10s. 0d. Kitchen, Chairs. £1. 25. 5d. Str. 28. 108. Dd., Str. 8th £9. 108. Dd. Kitchen Chairs £1. 7s. 6d. each Kitchen Dressers, Glass Top, size 3ft. 6in. £8. 10s. 0d., Kitchen Tables, size 3ft. x 2ft. £1. 15s. 0d. All goods well packed free. Railage payable by the buyer: Bridge Furnishers, 133 Jeppe Street, (off Harrison Street), Johannesburg.

HAWKERS SHOPKEEPERS

We have 10,000 pairs of trousers in all sizes and colours, including Gaberdine, Tropical, Worsteds Black and Blue serge. Send a Postal Order for 31/6 with your name and address, and you will receive a pair of Maytex trousers. Max Lewis (Maytex) and Co. (Pty.) Ltd., 50A Market Street, Johannesburg.

PHOTOGRAPH

YOUR

CAN be enlarged to any size you wish. Send in to us your favourite picture, no matter how small it is, and let us enlarge it to any size you require. We can also colour your photo and frame it for you, to make a beautiful standing or hanging picture. We also offer you quick service in developing and printing your

Obtain all your photographic requirements from us. Write to:—

The Practical Home Instructors,

P.O. Box 3067, Johannesburg.

Fortnightly - T.C.

BISMA.REX

All persons suffering from Rheumatism, Sciatica, Lumbago or muscular stiffness are strongly recommended to try Lloyds Bone and Nerve Liniment. It's famous formula brings quick relief. Price 2/6 from Rexall Chemists or 3s. posted from Rexall Drug Co. Ltd., Box 884, Port F.N. x-1-9-51

NHLOPENKULU MISSIONARY INSTITUTION

NONGOMA ZULULAND

COURSES

COMBINED SCHOOL Standards up to VII. Fees: £6/15/- per Term.

HIGH SCHOOL-Standards VIII and IX (Junior Certificate) Fees: £8 per Term

Ve aim to provide a sound education based on Christian Principles in healthy environment and fine modern buildings.

The students' domestic needs are well cared for, and the usual sports and other amenities provided.

FOR HAWKERS AND FOR SHOPKEEPERS

Wholesale Soft Goods Merchan Specialists in: Blankets, Rugs, Vests all kinds of knitted wear clothing etc., at lowest prices.-S. D. LEVY 105, Market Street, Johannesburg. P.O. Box 3764, Phone: 22-3036, Johan nesburg.

ARTHURSEAT NAZARENE SCHOOL: YOUR Savings are NOT earning PREPARES students for the Transvaal Junior Certificate (Forms I, II and III) and the Commercial examinations of the Union Department of Education. Primary School boarders also accepted accepted from Std. III upwards. For Prospectus and full particulars apply to: The Principal. Arthurseat Nazarene School, P.O.

WESTCLOX

Zobo Pocket Watches 22/-., Alarm Clocks 20/- -POST FREE. SATISFACTION GUARANTEED BOBBYS, Tel 44-6489, 48 De Korte Braamfontein, Johannesburg, x-18-11

ST. JAMES' SCHOOL MAGALIESBURG. Tvl. Phone: Magaliesburg 16. 527-x-18-11 BOARDING AND DAY SCHOOL FOR AFRICAN GIRLS ONLY Sub A to Standard VI inclusive

For particulars apply to the Principal

448-x-25-11

T.C. Share B-117.

BANTU INFORMATION BUREAU, 204 Merlin House, 49 Simmonds Str., Johannesburg, is open for enquiries regarding anything concerning the non-European. Call in and see us. Your best friend is in charge.

SOUTH EAST RAND

The following are results of the 2 days. Contact Tel. No. 34-2573. M. Mzimande beat E. Kekana the Bantu World associate our-1-6, 6-3, 6-2; R Kumalo beat selves.

MISCELLANEOUS

EXPERIENCED DRESSMAKER. For from the Afrikaans, English, Inquick work at low prices call at: Africa. MRS. M. M. FERREIRA, 7 Brown Lane, off Bloedstreet, PRETORIA. 520-x-18-11

MAIL ORDER BUILDING MATERIAL

prices. Price List Free. Street, Ophirton, Johannesburg.

FOR SALE

FOR SALE

A considerable number of fully paid up shares in the Bantu Bus Service Limited, a Company carry ing on an excellent business as proprietors of a Bus Service between Nancefield Station, Jabavu and Moroka Locations, as well as other Locations. For Further information apply to the Advertiser, P.O. Box 1744, Johannesburg.

SHOP TO LET

NEW BUILDING in the nice corner at Brits Location with two rooms at the back. It is good for grocer or eating house. Apply to, J. MAYILA, Tempel Shalom, next to Doll House, High. lands North, Louis Botha Avenue Johannesburg. 496-x-21-10

ALEXANDRA TOWNSHIP

VACANT STANDS each over 1 acre in extent which may be bought by non-Europeans. To be sold at "THE OLD MART 112 COMMISSIONES STREET ON THURSDAY, NOVEM-BER 23rd at 11 a.m. Lot 1678 Alexandra Township situate in John Brand St. between 15th and 16th Avenues, measuring 11,120 sq. ft. Lot 2276 Alexandra Township, No. 132 21st Avenue, measuring 11,120 sq. ft and having some corrugated from rooms thereon. Terms: Half cash balance on bond for 2 years at 7c; interest. - From: RICHARD R

APPROPRIATIONS

AFRICAN MUTUAL CREDIT ASSOCIATION: Ballots drawn for week ending Friday, 10th November, 1950; Ballots for £50 loan (with suit- laying the process of evolution in able security) or cash value of £20 in South Africa is the fact that every Section I.

Johannesburg "D": Appropriation 2556, Share 2456; Appropriation 4018, Share 3918; Re-draw Appropriation 3366, Share 3266; Re-draw Appropria ion 217, Share 117; A.M.A.B.S. Appro priation JA432, Share 432; A.M.A.B.S. Re-draw Appropriation 128, Share

Johannesburg "E": Appropriation 9886; Share E-119786; Appropriation 0927, Share E.110827; Appropriation 1198, Share E.119818; Appropriation 1826. Share E.221726; Appropriation 706, Share E.220606; Re-draw Appro

priation 9896, Share E.119796. East Rand: Appropriation 411, Share ERB 311; Re-draw Appropriation 1748, Share ERB1648.

Pretoria: Appropriation B.0173 Share B.0073; Re-draw Appropriation 3.2720, Share B.2620.

Vereeniging: Appropriation 681 Share 581; Re-draw Appropriation 01. Share 1. West Rand: Appropriation 0716

hare 0616; Re-draw Appropriation 762, Share 1662. Bloemfontein 3/11/50: Appropriaion 5591, Share 5592,

Cape Town 3/11/50: tion 4395, Share A.54195; Appropria tion 4069, Share A.53869; Appropria tion 6667, Share B.610645; Appropria tion 1189, Share B.61750; Appropriation 5583, Share C.45583; Appropria tion 8863, Share C-48863; Re-draw Appropriation 3837, Share A.53637 Re-draw Appropriation 9063, Share A.58863; Re-draw Appropriation 2068. ACORNHOEK, E. Tvl. 524-x-18-11 Share B.63144; Re-draw Appropriaion 3471, Share C.43471.

Durban 1/11/50: Appropriation 321, Share 2221; Appropriation 4528 Share 4428; Appropriation 5340; Share

East London 3/11/50: Appropriation 556, Share 35556. Kroonstad 3/11/50: A.M.A.B.S. hare 0689.

Paarl 3/11/50: Appropriation 4099. Share 84099. Worcester 4/11/50: Appropriation 048, Share 74048. P. Elizabeth 3/11/50: Appropriation

708, Share 30708; Re-draw Appropriation 0101, Share 30101. Section II. Ballots for £250 loan (with suitable

131, Share 21131; Appropriation 1979.

Cape Town: Appropriation 1808 Kroonstad: Appropriation 0270 Share 0270 P. Elizabeth: Appropriation 0217

ecurity) or cash value of £100.

CANADA LEE SAYS FAREWELL

We publish the following fare-South East Rand and District well letter written by the film African tennis championships:— ac or, Canada Lee, before leaving Men's Singles: P Xulu beat J.C the Union, because through it actor, Canada Lee, before leaving Makhoba 6-0, 6-0. E. Moikangoa there runs a chord of great hope beat I. E. Qubeka 6-4, 4-6, 6-4: for our country with which we of

Sir.-It is with great pleasure 1 -By E. D. Phaka. write this letter, because, contrary to popular belief abroad, I have had a wonderful time in South Africa, and Natal. It was all due ed Xulu and Gamshu combination to the cordial hospitality I received Ladies and Children's clothing, Wed- dian and African people whom I ding outfits and alterations. For have met since my arrival in South and Paulina, Lydia's hard services

anywhere. But it is quite a the sets. pleasant surprise to find beauty and kindness where none is expected. For instance, my first invitation to any home in Johannes-New and Second-hand roofing iron burg was to the home of an Afri-(zinc). Also other building material kaans-speaking person. Another New and secondhand. Cheapest time, I was called for at 3 o'clock Inquire: in the morning by another Afri-A Crazam and Liondore, 7, Rawbon kaner to come to his house to hear the Joe Louis fight over the radio. x-2-12 I lost six cents on the fight, but I shall get it back on the next. was invited to the homes of Europeans who are in deep sympathy with the Native problem here, and really looking for answers. I was people, Africans and Coloureds. player yet Xulu found no light



Canada Lee.

one that is soluble, especially with people in this country like those of all races and creeds, whose love and loyalty to South Africa is only second to the love and loyalty they give their families.

This is a young country and one would not be telling the truth if one - especially one who we: Black-said everything was O.K. x-25-11 here. But one would also be telling a lie if one said that everything was bad here. There is great quantity of both-good and bad-with the good fortunately outweighing the bad. This may seem very strange, I suppose, but the only cause, I think, that is deone is so occupied in this new land with making his fortune. As long as the badness does not touch them, and they do not commit the error of badness, they do not

orry too much. This, too, is changing. We, too had these same sort of problems in my country, which I love with all ny heart-America. But there vere the same sort of Europeans here, as the Europeans I have met n South Africa and changes took place for the better, until now the

ob is almost done. Thank God! And so to the Africans who love Africa-Black, Brown and White-I say Godspeed in your efforts and desires for a great country. It must

And may I take this means of thanking all the friends I have net, whose friendships I have enloved and will continue to enjoy for giving me this new and shinng picture of South Africa to take way with me.—CANADA LEE. (Reprinted from the "Rand Daily Mail," Nov. 6, 1950)

Luipaardsvlei C. C. Wins By 135 Runs

By Umboneli Playing against Willows C. C. uipaardsvlei won by 135 runs ind 3 wkts. Willows captain, M. Mngqibisa won the toss and decided to field, L.V.E.C.C. went n at 12.30 noon and scored 149 runs all out in the first innings, J Tokwe and W. Nduluka opened very well for L.V.E.C.C. J. Tokwo cored 79, W. Nduluka 17, Bobotyane 15 and S. Mbusi 11 not ut. Willows C.C. went in and scored 84 all out in the first nnings, C. Oliphant scored 32 and M. Voss 21

Second Innings When L.V.E.C.C. went in at 3.30 p.m. for the second innings, they had no hope of winning the match. L.V.E.C.C. scored 103 runs for wkts and declared. D. Mbusi 26. A. Bixa 13, and J. Tokwe 47 not 131, Share 21131; Appropriation 1979, cut and E. Kanana 4 not out. Share 31979; Re-draw Appropriation Willows C.C. could not stand the attack of J. Dlamini and S. Mbusi. They scored 33 runs all out. J Dlamini, S. Mbusi, D. Tshomela and E. Kanana bowled well for

L.V.E.C.C. In the first innings D. Tshomela laimed 3 wkts for 16 runs. E. Kanana 2 wkts for 37 runs. Second nnings J. Dlamini claimed (wkis for 7 runs and S. Mbusi wkts for 16 runs.

Schools' Sports Notes

NIGEL WINS THRILLING TENNIS MATCH AT BOTHSABELO: Kruger's Day was a red-letter day for tennis fans at Bothsabelo when Charterston Tennis Club of Nigel won by 100 games to 95 against Bothsabelo students. The standard of play was remarkably

In the men's doubles, Leonard | The singles score did very little Kekana and Dan Makgabo com- to reduce the lead. At the end of bined well to play a thrilling game the match, Nigel had 100 games against a very strong pair.

In the mixed doubles, Herman Tladi and Lydia Ntsele put up a their gameness, returned home good fight against the well season victorious.-Henry A. Mohare. Concerning the ladies doubles B.T.I. has a good pair in Lydia were often unreturnable while I don't mean that everything is Paulina's defensive steady game perfect here—or for that matter made it possible for the pair to win

The most thrilling match of the day was a singles game between Henry Mohare and P. Xulu. The latter is an experienced resource ful player. His tennis is a mode of all-round efficiency, based on a very good canon-ball service and exceptionally strong volleying. Power seems to be the keynote of his game and his overhead work is exceptionally good.

P. Xulu is among the selection to represent the Transvaal in the South African championships to be staged at East London this year.

Henry is an inexperienced opposition in him. He is the pro duct of the triple National Champion-Grant Kgomo better known here as "Smash." Young Henry managed to beat P. Xulu, 6-2.

and B.T.I. 95. The Charterston tourists with

MARIKANA SCHOOL GAMES: Lively matches, both basketball and soccer, were played on Mari-

kana grounds on Sept. 17. Parents have shown interest in their children's activities.

The results of the matches (with Buffelspoort Nat. school mentioned first and Monitgedacht last)

Girls

1st Team 2-15, 2nd Team 14-8, Boys

1st Team 2-0, 2nd Team 0-1. The Principals, Mr. A. M. Ranawa of Buffelspoort Native school and Mr. N. Leboho of Nooitgedacht Tribal School were both present each with his happy staff.-A. M.

CALLING ALL MEN!

Vitality, new Energy, Blood defficiency restored by DIANA No. 103. Price 2/5; 5/-; 8/6; from DIANA LABORATORY, Box 88;

MOORES HATS



Lined or unlined

American Styling, Bound Edge. 3" Brim. 0

Colours: Brown, Black, Fawn and Crey, at 43/6 each. Excellent British Quality.

Write now stating cor-

rect sizes and colours

required to:

British & American Styling Wider Colour Range

PRESTO MAIL ORDER Box 1325, Johannesburg.

GoodS Sent C.O.D. or Cash With Order

BE HEALTHY AND GAY CURE YOURSELVES THE HERBAL WAY

BACK TROUBLE

ASTHMA



LIVER ACIDITY STOMACH

Write to: SOUTH AFRICAN HERBAL INSTITUTE 11-14 OLD ARCADE BUILDING

100 MARKET STREET, - JOHANNESBURG - P.O. Box 2495 WE ARE HERBALISTS AND NOT MEDICAL PRACTITIONERS CANVASSERS WANTED

Reckitt's Blue keeps my dress-shirt REALLY WHITE!

Take a tip from a man-abouttown. For evening dress, your shirt must be absolutely pure white. My wife makes certain that I shall look smart when we go dancing by using Reckitt's Blue to make



Rubbing and scrubbing get out ordinary dirt, but to remove that yellowish grey from white things you must use Reckitt's Blue. It's very easy; just one last rinse.

eckitt's

Makes white things really white.

APPEAL AGAINST LIGHT MORE EXCITING FIGHTS SAVES N. E. T. B. C. U. FROM DEFEAT

against N.E.T B.C.U. and won on D. Msikinya 14. the first innings.

In ideal sporting weather N.E.T.B.C.U. batted first and were soon out for 85 runs. G. Langa, the newly found bowler for T.B.C.U. was mainly responsible for the score with his consistent fast and

O M R Wkts. G. Langa 10 1 38 5 S. Ntshekisa 6,5 2 36 5

S. Hashe made a chanceless 52, R. from the beginning to the end.

Brooker 25, S. Ntshekisa 21, J. —C. E. K. Majombozi Tokwe 20, W. Mzondeki 20,

Veteran N. Mankavi led in the number of wickets turning in a good performance

O M R Wkts A. Dv Men's Singles Semi final 12 — 57 5 P. Jemaine beat S. Sikakane 8.5 2 25 4 — 6, 6—2, 1—6, 6—4. N. Mankayi 12 — 57 8.5 2 25 M. Sokopo

The T.B.C.U. played the opening | N.E.T.C.U. for the second in. match of the Transvaal Inter-Race nings made 122 all out G. Sulupa Bricket Board at Springs Mines 28, M. Sokopo 22, A. Ncapayi 16,

> O M R Wkts. S. Ntshekisa 13.5 2 39 5 C. Dzana 7 - 28

T.B.C.U. replied with 188 all out been a tensely competed game

Sunday November 12 Alexandra

-Tip-Top Fellow

B. M. S.

by A. X.

TRANSVAAL BOXING FANS WILL SEE THE THIRD PROFESSIONAL TOURNAMENT THIS YEAR AT THE B.M.S.C. HALL, ELOFF STREET EXTENSION, JOHANNESBURG, ON SATURDAY, NOVEMBER 18. THE PROMOTERS HAVE ARRANGED FIVE INTERESTING BOUTS FOR THE EVENING'S PROGRAMME. THE MAIN ONE BEING BETWEEN THE POPU-LAR "BLACK TERROR" (JERRY MONNAKGOTLA) AND CHARLES SABE OVER 10 ROUNDS IN THE WELTERWEIGHT DIVISION BUT WHO MAY FIGHT AS CATCHWEIGHTS.

Jerry needs little introduction. Daniel Zulu (Rockie Kid Bilican) | Snowball for the title but owing Although he last fought two years ago, there is no doubt that he is from Walter W. Nombali's City able to fulfill the engagement. accurate pace deliveries, With S. the T.B.C.U's coveted outright son (Joshua Mkhonza) when,

> The preliminary bouts include budding boxers. Eighteen-year-old

A Ve'dman beat J. Matshoba

MEN'S DOUBLES

6-4. R. D. Molefe and G. Khomo

-1, 6-1, 6-2.

Smith 3-6, 6-3, 6-0

G. Mvubu 6-2, 6-0.

WOMEN'S DOUBLES

Mbangeni beat M. Mofokeng and

MOLEMA TO MANAGE

BECHUANA TEAM

(By Wellwisher)

East London National Tennis Tour-

nament and Mr. M. T. Molema

who has managed . Bechuanaland

soccer teams for many years, is to

break the monotony by going to

East London as manager of the

It is thought the following

will compose the Behuanaland team: Miss G. M. Molamu,

Nurse Gladys Mahloane and Miss

E. Tselane. Messrs K. P. Salema-

ne (Captain), T. J. Molefhe, T

tions have now been amalgamat-

all kinds of sport. Mr. K. P. Sa-

lemane deserves a word of en-

couragement for having succeed-

ed in bringing about this ad-

IS GOOD FOR ALL

SKIN TROUBLES

Millions of people have used ZAM-BUK for many years because they know that ZAM-BUK is the

world's greatest cure for skin

When your feet are tired and sore, bathe them

in warm water. After drying, rub in ZAM-BUK

and soreness will

When you are suffering from cuts, wounds or sores just rub a little ZAM-BUK on the bad parts and your skin will soon be healthy sain.

soon disappear

ointment

In the green and white tin

your

chemist

mirable scheme.

Bechuana tennis team.

Preparations are afoot for the

-Sebataladi

entrusted with the responsibility registered a last minute knockout Mr. Nombali (better known as Kid professional field and they have a of clearing a deficit of 19 runs for over 10 rounds against Joe Sam- Galahad) has left no stone unturn Ntshekisa's attack the analysis was as follows:

When, according to the crowd, Joshua had won the fight throughout on points. The Terror's opponent, took a houndary and there won the fight throughout on points. The Terror's opponent, took a houndary and there won the fight throughout on points. The Terror's opponent, took a houndary and there won the fight throughout on points. The Terror's opponent, the transfer of the fight throughout on points. The Terror's opponent, the transfer of the control of the amateurs and into the paid ranks. Daniel Zulu meets Gilbert Seabela over four the amateurs and into the paid ranks. Daniel Zulu meets Gilbert Seabela over four the control of the control took a boundry and there upon the Charles Sabe, (The Black Sjam-rounds in the Bantamweight divicaptain of the fielding side appeal bok) of Germiston has kept up a sion. Gilbert has experience and is

with a team of boxers as far as termination they will put up 5 he year's laurels. Africa. He gained honours as the best boxer of the tour, winning a trophy donated for this purpose.

Manager-trainer Nombali entertains high hopes about this boy. He is satisfied with his recent work-out against a boxer far heavier than himself.

E. Hoffman and J. Magerman beat E. Thatlha and J. Sperry 6-0. Kid Sweetie On Programme Kid Sweetie, from Gilbert Mo--0. J. Myles and S. Sikakane beat loi's stable in Sophiatown (No. 1 L. Hoffman and J. Magerman 6-8, contender for the flyweight 5-3, 6-3. P. Jemaine and L. Agulhas national title at present held by seet S. Alcock and Mbongwe 6-2, Kid Snowball) fights Jafta Davis seventh round of a ten-round bout Everites. over six rounds. Three months ago in a professional boxing tourna-

The Bilican

on Monday night.

Other Results

W.D.A.L.T.A. champion, has been

Miss W. Maboet not going to E.L.

and popular former S.A. Banta

vomen's No. 1 player, has been

forced to withdraw from the Tvl.

which she lost all her clothing

team because of a burglary in

What a pity! I understand she wil

be replaced by either Miss V

Mpama, the Tvl. champion, or by

Miss A. Mbangeni, the hard-hitting

R. Mogoai A Doubtful Starter

PAY AS YOU WEAR

W.D. player.

Miss Winnie Maboea, the small

included in the delegati



over four rounds to-night. Dan fights

WEST RAND

The following matches under the auspices of he W. R. and Dist. L. T. Association take place at the centres mentioned fist next Sunday November 19, at 9.30 a.m. Roodepoort B vs Durban Deep B; Randfontein B vs West Rand B. C. Durban Deep C. vs Roode-

in pro-ranks for the first time.

TENNIS

East Champ d'Or vs Randfontein

poort C.

WINDHOEK DINING SCHEME Sideboard, Table and six chairs. ASH £36, 15, 6, Packed Free F.O.R.

Deposit £4, 6, 6, and £1, 13, 6, monthly write for Free Catalogue "B.W."

Furnishers (ape



Very Good . . . REMEDY

Printed by the Proprietors, The

BASUTOLAND VS J B F A

Basutoland picked Team (C.S.A.) plays a friendly match against J.B.F.A. at Wemmer Sports Ground, Loveday Street, South, Johannesburg on November 26. The following players will represent Basutoland:

Bereng, Chaka Pholo, Peacock Mokotoane, Letsielo Seturumane, Molikeng, Koratse, Lekomola Mohapi, Tseliso Mohapi, Tseliso Thamae, Khubelu 'Mefane, King Makhobalo, Pali Thebola, Metsing V8, Phakiso Sehalahala, Nkasi Moramang, Goodstaff Lesela, Tsibela Pholo and Obed Mpotso.

Captains: Pali Thebola and Letsielo Seturumane Manager: E. P. Leboela General Secretary: F. L. Leboela

Soccer Had Good Season At Vereeniging

good record in the amateurs trial African Sports Organisation ance of sportsmanship. He told the closed a successful season on Sun- players that there was enough meets Gilbert Seabela over four rounds in the Bantamweight divicaptain of the helding side appear box) of Geriniston has kept up a good boxing record. An up and among those tricky bantams of the fast type. He is capable of using the description of the helding side appear box) of Geriniston has kept up a good boxing record. An up and among those tricky bantams of the fast type. He is capable of using the description of the helding side appear box) of Geriniston has kept up a good boxing record. An up and among those tricky bantams of the fast type. He is capable of using the description of the helding side appear box) of the description of the helding side appear box. On Geriniston has kept up and among those tricky bantams of the fast type. He is capable of using the description of the helding side appear box. On Geriniston has kept up and among those tricky bantams of the fast type. He is capable of using the description of the helding side appear box. On Geriniston has kept up and among those tricky bantams of the fast type. He is capable of using the description of the helding side appear box. On Geriniston has kept up and among those tricky bantams of the fast type. He is capable of using the description of the Daniel established his name four of the evening's thrillers. Zwane pective winners. Usconians and Vereeniging Police Force assured nonths ago when he went on tour is no inferior fighter and with de Vic Hammer Clubs won most of the Africans that his Department

presented as follows: Commando Department was unpopular with Round Cup-Vic Hammers and Usconians jointly; Everite Cup- evil doers and save law-abiding Vic Hammers; Stewarts and people. He stressed the import-Lloyds Cup-Usconians; Usco Cup unce of sport, His Department has The South African non-Euro- -Vic Hammers; Brick and Tile two crubs and are annuated with pean lightweight champion, Homi- Cup-Usconians. Junior Division. them because he knows that sport cide Hankie (Transvaal) beat Smidt Cup-Hungry Tigers; Afri- not only builds healthy and strong Sonny Thomas (Western Province) can Cables Cup—Hungry Tigers: bodies but also character and en-on a t.k.o. at the end of the

ment at the City Hall, Cape Town

After toiling for the best part of the season Mr. Kemp, Manager of the Rand Water Board, and Mr. Sangotsha, the general secrefounder of the organisation ex- tary said that although they were pressed gratitude towards all who a young organisation there was The results of the preliminaries gave him support. He was glad every hope that in the near future were: Featherweight: A Titus beat that not only Verceniging residents Verceniging will become one of Andy Appolis on a t.ko. in the se- appreciated his committee's efforts the best sport centres in the cond round, A.B.C. (Pancho Villa) but also people in Johannesburg Transvaal. It was the first time beat E. Billie on a t.k.o. in the remarked on the great improve they had entered for the Henochsment Verceniging has achieved in berg Cup competitions and his Lightweight, The Brown Pan. sport, He was pleased that all 43 team did better than was expectther beat Fighting Ghost on a t.k.o. clubs of the association conducted ed. They came out number 2 in the in round eight. Kid Leopard beat themselves well and closed the final log. In the Transvaal Knock-Sammy Phillips on a t.k.o. in the season without any incidents.

He was impressed that the teams

IN TEAM FOR E. L. has also expressed a doubt about going with the team. If he fails

At a meeting of the Transvaal my guess is that either H. Makho-nofane or Martin Molefe will step Bantu Tennis Union held at the B.M.S.C. on Saturday. November 11, it was felt that the appoint-The team will leave by train or ment of Mr, G. Khomo as delegate Thursday, December 14, for the Daniel Zuln (alias Kid Rockie to the S.A. Board had been unwise national tennis championships to Bilican) who meets Gilbert Seabela as the long night sitting sessions be held at E.L. this year. - Sebatamight interfere with his game. In- ladi, stead, Mr. S. A. Sikakane, the

FOR EYES

Satisfaction guaranteed. Chaplin's test your eyes and nake your glasses.

Established: 23 years. Only address: Chaplin's Opti-

cians, Ltd., 68 (b) Market Street, Johannesburg. (Opposite

Vereeniging and District Indus- have come to realise the import-

had Africans' interest and welfare In the senior division, they were at heart. He was sorry that his the Africans. He assured the audience that their work was to check

Year's Progress

Reviewing the year's progress out competitions they lost in the semi-finals. They beat Griqualand West 9-2 in a friendly game.

The Association won the closing match against Topville Location association by 2 goals to 1.

"UNBLOCK" YOUR DIGESTIVE TRACT

And Stop Dosing Your Stomach With Soda

Don't expect to get real relief from headache, sour stomach, gas and bad breath by taking soda, if the true cause of your trouble is constipation. In this case, your real trouble is not in

Get CARTER'S Pills at any chemist at 1/3. "Unblock" your intestinal tract for real relief from indigestion.

PAY AS YOU WEAR

week-end match played the Dukes J. Motshumi, and S. Z. Tsengiwe, Much has been achieved this year in the organisation of sport in Bechuanaland. Sports Associaed and a Sports Board of Control will be at the head of affairs for

Cape Town.



Bantu World (Pty.) Ltd., and published by The Bantu News Agency (Pty.) Ltd., both of 11 Newclare Road, Industria.

I am told that Richard Mogoai the Public Library) PAY AS YOU WEAR PAY AS YOU WEAR ERM FROM WEEKLY High Quality FOR SMARTER, BETTER GENTS WEAR GENT'S CLOTHING ON ON EASY EASY TERMS TERMS. Summer Scheme. 1 Sports Suit. Deposits. 2 Pairs Trousers. Pay as 2 Shirts. you 1 Sports Coat. wear Plus Sox, Ties, Underwear Shoes. ALL FOR 15/-PER WEEK Large Selections of Summer Wear Weekly Sports Suits, Jackets Trousers, Shirts Shoes, Ties, Sox in stock. ONLY THE BEST ANY CLOTHING ARTICLE OF WELL-KNOWN MAY BE BRANDS PURCHASED SEPARATELY FROM 5/-WEEKLY problem conservation and con-IT'S EASY TO OPEN AN ACCOUNT. 42 PLEIN ST., Johannesburg NO REFERENCES NECESSARY. Opposite Victoria Hotel. CONTRACTOR CONTRACTOR

3. Div- Men's singles Semi-final

Sunday November 5 was a red letter day at Frankfort, when two strong and famous football also to the fine sportsmanship clubs from Bethlehem and Heilspirit shown. bron played here. The two matches were against Highlanders and Olympics and lasted SCUTH EAST RAND the afternoon. The home teams from the morning until late in | emerged victorious.

The first match was between the Highlanders B. and Jacks B. which ended thus: Highlanders 2; Jacks 1.

Then followed Olympics vs Blacks The Olympics made a clean sweep. Putsoa the made a clean sweep. Putsoa the 6-3. R. Kumalo beat S. Nabe 6-2 beat S. Sikakane and Miss G the barefooted forward of the 8-6. J. Ramabitsa beat V. Kolotsa Mvubu 6-0, 6-4. J. Myles and Mrs The score was Olympics 4; Blacks Phaka 6-0, 6-1.

The last match was between the Bethlehem Jacks and the tired and the final score was 6-3. 1-1. Thanks go to the referee and

can Tennis Association, champion- and Mrs. Jemaine beat N. Mogoship tournament continued or November 5: Men's Singles

J. Ngcobo beat S. Nkosi 6-3, 1-6 6-3. M. Nhlapo and Mrs. R. Jacobs Olympics tossed the Blacks about ne 6-3, 8-6. D. Radebe beat E. D C. Davis beat L. Agulhas and Miss

TENNIS

Men's Doubles E. Kekane and R. Kumalo beat

Highlanders. Both sides looked S. Nkosi and J. Ramabitas 7-5.

shower of rain dismissed the

Willows C C at

Kimberley

Willows C.C. who visited Kim-

berley on November 4 and 5 for a

of Wellington C.C. in Kimberley.

150 for 9 declared in fine style.

The Dukes of Wellington made 90

all out. In the second innings

Williows scored 150 for 8 declared.

TENNIS RESULTS

East Champ d'Or L.T.C. easily

beat Durban Deep "C" by 98

games to 51 last Sunday. The lead

games to 51 last Sunday. The lead

stumps were drawn.

Batting first Willows collected

Tennis and cricket players re-Tennis and cricket players re-presenting the Colts of Crown Mines invaded Kilnerton Institu-for 60, G. Ndlovu 4 for 35. The tennis team put up a very K. Institution 2nd innings 69 all

good show but lost to a better side out. G. Ndlovu 21, R. Nxumalo 15

N. Mtwazi 13, A. Mpawu 10. L by 46 games to 3. In cricket the Colts were Myumyu 3 for 8, M. Xatasi 5 for superior winning outright. Kilnerton 1st innings 36 all out, For the second innings C.C.C.C. N. Adams for 21, C. Piliso 4 for made 82 for no wicket before a

Crown Colts 1st innings 180 for players. H. Nolutshungu 50 not out 9 declared. J. Myburg 63, L. Mvu- N. Adams 3 not out. mvu 29, N. Adams 25, G. Siwani 20 H. Nolutshungu 14. E. Sowaza 5

CHEAPEST ROOFING MATERIAL Post your orders with money today.

New Corrugated iron 24 gauge Heavy quality. Will last lifelong 6ft £8, 2. 0., 7ft. £9. 9. 0., 8ft. £10, 16, 0., 10ft. £13, 12, 6d, per dozen Guttering 6/6d. Ridging 8/6d.

D.W. then made 40 for 2 before 2 x 3 5id., 1i x 4i 6id, Flooring 7id., Panneldoors 38/6d., Batten Doors 30/-, Doorframes 35/-. Cash With Order, F.O.R. Durban. ARBEE STORE, 115, Queen Street,

DURBAN.

\$

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

LENVIC HOUSE, CORNER OF KERK & DIACONAL STREETS

OFFERS TO ALL MEMBERS

Free Legal Aid

Free Secretarial Assistance

Free Help in Pass Law Exemption Free Support for Trading Licence

Free Advice on Housing

plus

Free Correspondence Service Free General Service

APPLICATION FOR MEMBERSHIP SHOULD BE MADE PERSONALLY TO THE ABOVE ADDRESS

and other contract of the cont

Collection Name: BANTU WORLD, newspaper, 1935-1955

PUBLISHER:

Publisher: The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa

Location: Johannesburg

©2015

LEGAL NOTICES:

Copyright Notice: All materials on the institutional repository of The Library, University of the Witwatersrand are protected by South African copyright law and may not be reproduced, distributed, transmitted, displayed, or otherwise published in any format, without the prior written permission of the copyright owner.

Disclaimer and Terms of Use: Provided that you maintain all copyright and other notices contained therein, you may download material (one machine readable copy and one print copy per page) for your personal and/or educational non-commercial use only.

People using these records are reminded that such records sometimes contain material which is uncorroborated, inaccurate, distorted or untrue. While these digital records are true facsimiles of paper documents and the information contained herein is obtained from sources believed to be accurate and reliable, The Library, University of the Witwatersrand has not independently verified their content. Consequently, the University is not responsible for any errors or omissions and excludes any and all liability for any errors in or omissions from the information on the website or any related information on third party websites accessible from this website.

This document forms part of the holdings of The Library, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.